موتی لال کیمو

ترٛوو

اشاعت : ۱۹۶۹ء

تیداد : ۵۰۰

چھاپ :

ناشر : موتی لال کیمو

موٗل : (ترٚشیٚے روٗپیہٕ) ۳/=

یہٕ چھُس جموں وکشمیر کلچرل اکادمی ہُندِ سیٹھاہ شُکرُر ییٚمی مٕنٛزٕ یہٕ کتاب چھاپنہٕ خاطرٕ مٲلی امداد دِتٕمٕژ ییٚتھ

کتابہ منٛز یوٗدوَے کانٛہہ خٲمی بیٚترٕ آسہ بُہ چھُس تمِچہٕ پانہٕ ذمہ وار۔ اکادمی چھُنہٕ میانین خیالاتن

تہٕ ناشکن سیتھٕو کانٛہہ توٗلُق۔

موتی لال کیمو

تہِنز اداکارَن ہِندۍ ناوٕ یِمَو میٲنین کِردارَن زُو بۆر
یا بروٚنٛہہ کُن تہٕ یِرَن ——— •

فہرست

گوڈٕ کتھ

یتھ کتابہ منز چھ شیٲنۍ تریشے گِنٛدن پاتھر۔ یم ترٛیشوے پاتھر چھ بانڈہ پاتھرکس فارمس منز آمٕتۍ لیکھنہ۔ یم ہیکن کھٕسِتھ ٲدانٹس تہ سٹیجس پیٹھ گِندنہ یتھ۔ صرف چھُ بانڈہ پاتھرُک فارم (ہیئت) زانٕنۍ ضروری۔ بانڈہ پاتھر چھُ سون لُکہ ناٹک گِندنُک فارم۔ بانڈٕ گوٚ مسخرہ۔ اَوے کینہہ چھُ پرتھ کُنہ بانڈہ پاتھرس منز مسخرٕی زیادہ تہٕ ناٹکٕ فن کم۔ پاتھر گوٚ ڈراما گِندُن، لاگُن تہٕ اداکٲری کرٕنۍ۔ دراصل گوٚ پاتھر" کردار "یِمہ کِنہ پرتھ کانٛہہ پاتھر چھُ کانٛسہ خاص کردار بنٕتھ نیکتے اداکٲری منز وۄپھ ہاوان۔ اَوے کِنہ چھ بانڈٕن ہندین ناٹکن 'پاتھر' سیتھ پیوان وَننہ۔ بانڈٕن ہندی خاص خاص پاتھر چھ:- رازہ پاتھر، بٹہٕ پاتھر واتل پاتھر، دَرزٕہ پاتھر، شکارگاہ، گوسانۍ پاتھر، موغل پاتھر بیترِ۔

یِم چھِ پرٲنؠ پاٹھؠ۔ یِتھہٕ صورتَس منٛز یِم اَز چھِ پیوان گَنٛدنہٕ سوٗ چھےٚ بِلکُل وَکھرٕ
باسان تِمہٕ صورتَس نِشہِ یِمہٕ دِزِہ یِم تخلیق آسہِہٕ آمتۍ کرنہٕ۔ تِکیازِ لُکہٕ
ناٹکَن ہِنٛز خاصیت وُنیتو یا کمزوٗری چھےٚ زِ یِم چھِ وَقتہٕ وَقتہٕ ناٹکُک کانٛہہ
حِصہٕ ترٲوِتھ نوٚو حِصہٕ تخلیق کران تہٕ گَنٛدنہٕ یِوان۔ یِتھےٚ کٔنۍ چھُ پانٛڈہٕ پاٹھؠن
ہُنٛد بیشتر حِصہٕ ہیتھ گومُت تہٕ نۆو مسخری زٲلہٕ گامٕژ۔ تہٕ یِمَن پاٹھرَن ژھاڑٕ
وِتھ چھُ سیٹھاہ کَم اَتہِ لگان۔

ہندوستانکِس پرٲنہٕ کُنہِ لُکہٕ ناٹکس منٛز چھِ موسیقی، رقص تہٕ
اداکٲری ہِنٛدی ترٛےٚ اہم جُز۔ یِم ترٛیشوٕے جُز چھِ سائنس بانٛڈہٕ پاٹھرس
منٛز۔ سانٛنؠ شہنٲیی، تِمکۍ دِلکش مُقام تہٕ واد چھِ فنّی لحاظہٕ سانہٕ ناٹکہٕ تہٕ نژنہٕ
کھوتہٕ سیٹھاہ جان۔ چونکہ یِمَن ناٹکَن ہِنٛز سرپرستی چھےٚ ہیٚتو میوکینژِ و
دارلِیو بیحد کَم گامٕژ۔ اَوہ کِنۍ چھےٚ نژنِچ تہٕ گیونِچ باضابطہ تہٕ شوٗزرِتھ
تٲلیم ختم گامٕژ۔ اَمیُک اَثر چھُ یہِ ہیومُت زِ اَتھ لُکہٕ ناٹکس منٛز چھُن زوٗرٕ
ہیوتمُت اَژُن۔

سانہِ لُکہٕ ناٹکچہِ اہم کتھہٕ چھےٚ نوٚمہٕ:

(۱) مسخری۔

(۲) رنگہ چال - MOVEMENTS

(۳) گیون ہُرکہ

(۴) سوپُنے ہندکہ مُقام، واد تہٕ گتہٕ کاری CHOREOGRAPHY

(۵) ہَزل تہٕ مذاق

(۶) اداکاری ہندکہ کینژہہ خاص نوعہ کتہٕ

(۷) بولہ

(۸) نژُن

(۹) دوہے غاٮٕر

مسخری۔ سٕہ چھُنہٕ کانہہ پاٹھر یتھ منٛز نہٕ مسخرٕ آسہ۔ کینژن پاٹھرن منٛز چھہ شینیہ پیٹھ باہن تانی مسخرٕ آسان۔ یم حرف ترٛتھہ حرگژ تہٕ نقالی چھہ کران یمہ سیٹھاہ اسن ییہ۔ مثالے کنہٕ پاٹھرس منٛز چھُ کانہہ مسخرٕ یوان تہٕ سیٹھاہ خاموشی سان لُکن منٛز پھیران۔ پتہٕ کانٛسہ کھرس نِش واتان، تمس ٹوپی تلان تہٕ تھوود تہٕ کھر کران نشی۔ بیاکھ مسخرٕ یوان تہٕ سٕہ تمس کھرِ لیوہ پیچ اداکاری کران۔ ترٛیم مسخرٕ لیوان تہٕ سٕہ دوٕیمس مسخرس زیٖوہ لیوان زنتہٕ تمہٕ پیٹھرٕ زیٖوہ منٛز کھرِ پننہ مزٕ نوانٛ چھیتھ۔ باپتھ گنٛو

ڈرامہ پاٹھرس منٛز اکھ مسخرٕ یِوان تہٕ اکس ڈرامہ ساٹھِس تُلان ہتھوٗد۔ بیاکھ
مسخرٕ یِوان تہٕ سُہ ڈرامہ ہُنٛد مس پننِس ہُتھس ڈالان۔ ترٛیِیُم مسخرٕ
یِوان تہٕ سُہ چھُہ دوٗیمِس مسخرس ہُتھس اَتھ ڈالان تہٕ پتہٕ پننِس زرِین
زنگن پھش دِوان۔ یہ سورُے یہاوُنہٕ معہ کھ زیٖس فَلِہ تہٕ ہتل ڈرامہ اُس
مسنوٗ موقعہت تِنٛہنٛز مُشکِلی رٕتمو پاٹھ کرِتھ۔ یِمن کتھن تہٕ حرکژن پیٚٹھ پیہٕ نا
اُسن یوٗدوے یِمن حرکژن ہُنٛد چھُنہٕ ناٹکس سیٖتی کانٛہہ خاص تولُق۔

یِتھے اوت یہٕ۔ مسخرٕ چھُہ کینژن پاٹھرن منٛز دوٚیِمین خاص
کِرداران ووتلاونہٕ خاطرٕ اکھ کامیاب کردار۔ مثلن بکروال پاٹھرس منٛز
چھُ سُہ گُجرو کاشرین کیٚنٛہہ گُنڈان۔ یِمہ کتھ اُسن چھُہ یوان۔ گُجری سُنٛد
کِردار چھُ نِنہٕ راوان۔ کینژن پاٹھرن منٛز چھُ مسخرٕ ضروٗرتہٕ کھوتہٕ زیادٕ
مسخری کرِتھ پاٹھرک وَاراہ حصہٕ تباہ کورمُت۔ تکیازِ باقی پاٹھر چھُ
موضوٗع نِشہٕ الگ پکان۔

مسخری منٛز چھِ نقالی، سانگ، مُنی پاٹھر (Mime) نژُن
تہٕ دُمالہٕ پنٛدکہ جُزہٕ موجوٗد۔ مسخرٕ چھُ کُنہٕ کُنہٕ اَسہٕ وِنی پوشاک لاگان۔
ماَلہٕ ٹوٗپی۔ زیوٗٹھ ریش۔ جانور مُشلہ۔ گنڈِتھ ہوٗل۔ زچہ گگُر چھِموٗن

یوان لاگنہ بُچھس زنگ کرنگ عادت چھُنہٕ مسخرس پوٚدوٚ سے یہ اوس ضروری بجہ۔

مسخرٕ چھُنہ زانہہ تہٕ اکی سے جایہ ٹھہران۔ تس چھےٚ پرٛتھ طرفس کُن گژھنس آزادی۔ یہ مطلب پاٹھو تکن بیہڑ یا پاٹھرکین اہم کردار بیہڑ طنز کرنس تہٕ چھُنہٕ تس گنڈ۔ اوٚمے کِنہ چھُ اہم کردارس نش کرٕ ڈب کھیوان۔

پاٹھرن ہنٛدر دوٚیم کردار چھ رتم یمن ہنٛدس ناوس بیہڑ پاٹھر آسہ۔ یتھ کنہ دٔرزٕہ پاٹھرس منز درد۔ بٔڈ پاٹھرس منز بٔڈ۔ گژ پیسو پاٹھرس منز گژپاس۔ گوسأنی پاٹھرس منز گوسأنی بیتری۔ دٔرزٕہ پاٹھرس بغار چھ سارِنےی پاٹھرن ہنٛدی اہم کردار گوڈٕ مسخرٕ تہٕ پتہٕ کردار۔ یُہے وجہ چھُ کہ اہم فنی لوہ کتہٕ چھ اُتھ مسخری منز تہٕ فارمس منز راوی بنتھ۔ کینژن پاٹھرن منز چھ مسخرس ڈاگہ تہٕ وَنان۔

رنگہ چال۔ پاٹھرن منز چھ کینہہ خاص رنگہ چال (MOVE - MENTS)

یمہ چھ سیٚدٕ سیوٚد (DIRECT) آرٕ دٔری (CIRCULAR) تہٕ ہنجہ (CURVED)۔ سیٚدٕ سیوٚد تمہ وزٕ ییلہ اُکھ کردار دوٚی مس

رکردارس نکھ ییہ یاتَس سیتہٕ سوال جواب یا بانٛتھ بازی کرِہ۔ ہُنجہ رنگہٕ چالہ چھےٚ تمہ وِزہ ییلہ اَکھ نہٕ یا زیادہ رکردار کانٛہہ خاص SITUATION وۄتلاونچ کوٗشش کرن۔ یا یِمہ سیتہٕ کانٛہہ نوٚو GROUPING پاَدہٕ سپدِ۔ آرہٕ دِرہ چال تمہ وِزہ ییٚلہ پاٹھرکہ کردار رنٛگس اَژن یا نٛژن لاگنہ نیتہ تمہ وِزہ ییلہ کانٛہہ مَسخرہ اہم کردارس لاگان لاگان گول دائرس منٛز پتہ پکہِ۔ تکہ پاٹھرن منٛز چھےٚ رنٛگہٕ چال کُنہ کُنہ جایہ سیٹھاہ زوردار تہٕ کردار وۄتلاونہٕ خاطرہ تہٕ پاٹھرکہ MOOD ظاہر کرنہٕ خاطرہ موزوٗن مگر کُنہ جایہٕ سیٹھاہ کمزور تہٕ پاٹھرکس موضوعس نقصان واتناوان۔

گیوٚن ہُرِی۔ پرٛیتھ کُنہ تکہ پاٹھرس منٛز چھُ گیوٚن آسان۔ بانڈہٕ پاٹھرس منٛز تہٕ چھنہٕ اَمِچ کانٛہہ کمی۔ مگر ییم گیوٚن ہُرِی چھہ زیادہ پہان مزاحیہ تہٕ طنزیہ۔ کینٛژن پاٹھرن منٛز چھہ فارسی شار تہٕ وَنُنہٕ یِوان۔ ییم گیوٚن ہُرِی چھہ چھکرہ، ونٛگو باگھ، لڈی شاہ، سدہٕ گوٗرِہ وژن، روٗف تہٕ وَنہٕ وُنہٕ کِس فارمس منٛز۔ کینٛہہ مثالہ چھےٚ نوٚمہٕ۔

نابدِکہ واتلینو کوٗرِی ڈیکہ بجی   وَنتہٕ لنٛتو مانٛنز کرشہ لنٛجی ییے

(واتل پاٹھر)

ہیٚنزٕ ہیوٗو ووٚشتھ پھیٚنٛر بوٚنہٕ ہیوٗ داسٕس

ہیوٗسنۍ موٗد کھوگاسٕس ہیہٕ

(دٔرزٕہ پاٗتھر)

نستہٕ چھےٚ نستہٕ واٗج سوٗن وسلےٚ ہتیکنے

داہٕ لوٗگ پیپنے لاہٕ وسولو

ڈلے منے وٗانکہ پن دٕکہٕ دوان پکہ یو

نابٕد ٹکہ ملو کُنہ متیٚو لو
(دٔرزٕہ پاٗتھر)

سب وید گیے رازٕن ہشٕند ٹے گارا یے

بوٗنیٚہ کُنہٕ تھوٗ ہوس کشٕمش مُھاہ گارا یے

(بٔڈہ پاٗتھر)

کیشرٕن جاین چھ یم گیوٗن ہُرہ پاٗتھرس منٛز تیٖزی TEMPO

کھالان تہٕ تالہٕ تہٕ لیہٕ ہشٕنز کاٗم دوان۔ پتھ کُنہٕ بٔڈہ پاٗتھرس منٛز۔

اٗہیو راجو ستے وٗہیو راجو راجہ ہو ستے راجو ہو

ہُبلو بٹے　　اُ بسِنے

کھیون تہٕ میوٕ سٹے　　اُ بسِنے

گنڈُن زیوٕ سٹے　　اُ بسِنے

یا

تخیل فناہ　　گرٛز ہینے

ملکہ منز سے　　گرٛز ہینے

گامہ منز سے　　گرٛز ہینے

آہنگ تاثرٕ چھُ یکیٹ منز تہٕ آسان پٹھہ وزہ یکیٹ تیز TEMPO
چھنے یوان گنڈنہٕ۔ ییٚتھے کاشُر تہٕ پنجابی زبانی ہُند زٕلہ ہٕلہ گیوان ہُر چھُ
زمانہٕ پانہٕ تھرس منز تہٕ۔ مثلن :

نکا چیا منڈا! تہٕ سانوٕ دِسیا

ہار چھے واتل پاٹھرچ اَکھ اہم کردار۔ بٹہٕ خاندرن منزٕ یس اَکھ
خاص ویگو باٹھ چھُ یوان گیونہٕ سہ اَکھ چھُ واتل پاٹھرک گیوُن ہُرِ سہ
چھُ یتھ کنہٕ شوٗرٕ وٗرع سپدان۔

ہار وُزُ ہم　یارہ بل　　تہٕ گگار سعہ ہٕر بِشرِیے

ہارہ گرٕ چھیم واٚنکہ پَتھ   تہٕ سُشتہٕ سعہ بہٕ مُنٛدیے

سعورتنیٛ ۔ پاٹھرس منٛز چھےٚ شہنایی یا یکھۃ اُسو سعورنےٚ

چھہٕ دُنان پس منظرچ موٗسیقی دِوان ۔ سعورسنے وایہٕ علاوہ چھےٚ تال دیتہٕ

سعہکھ نگارہ تہٕ ڈول پوان استیمال کرنہٕ ۔ پاٹھرن ہنٛزو ماٚرے گیتہٕ کاٚری

CHOREOGRAPHY چھےٚ یمنے سازن پیٹھ پوان پیش کرنہٕ ۔ نژنس

کردارن ہندس رنٛگس منٛز اژنس نیرنس تہٕ باقی حرکژن چھےٚ پس منظرس

منٛز یِتھے موٗسیقی پیش سپدان ۔ سعورنے پیٹھ چھہٕ مختلف پاٹھرن ہنٛزو

مختلف واد تہٕ مقام پوان واینہٕ ۔ کینٛہہ خاص خاص مُقام تہٕ واد چھہٕ یم :

ہندہٕ ناد ۔ ہنٛدہٕ پوش ۔ سلاٚمو ۔ سواٚرہو ۔ گنٛگہ ۔ شراب ۔ ساٚل گاہ ۔ بڈرنٛگ

نھوٗو ۔ بیترِ ۔

میاٚنی ذاتی راے چھےٚ زِ یتھہٕ وِزہ یم پاٹھر تخلیق چھہٕ آمتو

کرنہٕ تمہ وَقتہٕ پیٹھ از تام چھےٚ موسیقی سیٹھاہ محنتہ سان موٗجود

آمژ تھاونہٕ ۔ چُناچہ چھہٕ دُنہٕ تہٕ تیم مُقام تہٕ واد واینہٕ پوان مگر اَتھ

مُقابلہ چھےٚ پاٹھرس تہٕ اداکاری منٛز سیٹھاہ کمزوری آمژ تہٕ یم دوشوے

چھینہٕ تالہِ تہٕ لیہ کنہ میٛل کھیوان ۔

ہزل تہٕ مذاق ۔ ہزل، مذاق، ٹھٹھہ تہٕ کھٹہ کرٲنی چھے پاتھرن
منز زبانی ہندِس ورتاوَس تہٕ مکالمہ ادا کرنس پیٹھ منحصر ۔ آسناہ باندٕہ
پاتھرس منزکیٛ چھ مسخری سِوائے؛ مسخرس یودوے کانٛہ قسمہ ہزل کرنس
کرِ مذاجیہ زبان آسہ نہٕ سہ کیاہ کرِ؟ اداکاری ہُند ورتاو گیہ بیاکھ کتھ
تہٕ یتیتھ ہزل تہٕ مذاق کمہٕ پٲٹھۍ باسکہ تتیتھ گوکھ طنز کرُن۔ اکھ بڈ
ناکارہ گی یا عاب وٕنی تو چھ باندٕہ پاتھرن منز لیکھ استعمال کرنک۔ مگر
سانٛی کامی باۓ چھ وُنہ تہٕ یمن لیکن ہُند مزہ تُلان۔ ممکن چھ سون
کامی سماج باشعور بننہٕ پتہٕ گژھہ یمو پاتھرو منزٕ لیکہ استعمال گژھن
ختم تہٕ پاتھر لبہ رژ وُلہ۔ CRUDE تہٕ گریسہ مزاح تہٕ مذاقچ تہٕ
چھنہٕ پاتھرن منز کمی۔ باتن منز تہٕ چھ مذاق۔ طنز تہٕ مزاح میلان۔

مثلن :-

ییٚنزے مانند رشوت گوبرو — دشمنن موریکھ کھورن تل
آستان ژاکھو کھور چھی اُدری — خبر کیاہ گُدری ماہرازو
ماہرازہ لالو سعہٕ بندہ ٹھوٚلا — ڈولو نی یو اُچھ نہٕ کَدلہ

(دُرزہ پاتھر)

وازٕنۍ نیچواہ نقدم نۄوٕدۍ — پھٔرنہٕ ژاوان پۄوٕدۍ جۄ
گۄشتابہٕ کھیوان گۄگ تس ڈٔنڈٕ دٕئۍ — وازٕہ بابہٕ کوناہ وۄڑۍ جۄ
سرشۍ نیچواہ اڈٕ گژھ مۄڈٕ دٕئۍ — ڈٕہ ڈٕ گژھ کھیوتھ ژوٕرۍ جۄ
قیامژ دوہہ کھٕسس گوٕرۍ — تس ناو یارو پوٕرۍ جۄ

(بُنٛڈٕ پاُتھٕر)

ادا کاری ۔ ادا کاری منٛز چھ بانٛڈ سیٹھاہ مہارٕتھ تھاوان کینٛہہ بانٛڈ چھ نقالی کرنس منٛز کمال کران۔ یمہٕ زٕ ادا کاری ہٕنٛدۍ کینٛہہ خاص گُن چھ:۔ گامس اندرٕ کینٛہہ کارٕ بارٕ ی لۄکن ہٕنٛد حقیقت پسندانہٕ نقل تہٕ ادا کاری۔ مختلف کردارن ہٕنٛزٕ زبان تہٕ بولہٕ ۔ دمیالہٕ ۔ لہجہٕ-EXPRE-SSION ۔ سانگ ۔ منٛزٕ پاُتھٕر (MIME) لاگُن ۔ زنانہٕ آواز ۔ شُرۍ آواز ۔ جانورن ہٕنٛزن بولین ہٕنٛد نقل ۔ مختلف کردارن ہٕنٛد بکُن ۔ کلہٕ گنٛن اڈٕہ کجر ۔ زربر ۔ بجٕر ۔ لنٛجر تہٕ یمن ہٕنٛدۍ واراہ قسم ۔ مثلن گوٕر ، گریٖس گبہٕ راُچھوٕ ، گورٕ ، بٕنٛڈٕ منٛشۍ تہٕ پھٹواُرۍ ، کھار ، سیٖرٕ ، کژال ، حکیم گجٕر تہٕ وائل بیترِ ۔

بانٛڈٕ پاُتھرس منٛز چھنہٕ زنانہٕ حصہٕ نوان ، ووچھنہٕ دراسۍ ۔

لہازا چھہ بانڈٕہ کنٹھ زنانہٕ کردار ادا کران۔ کنہٕ وزہ پیشواز لاگتھ تہٕ

کنہٕ وزہ ادٕہ یہ لاگتھ آسکھ تہٕ تہٕ۔

بولہٕ۔ کشیرِ منز چھے کاشرِ زبانہِ علاوہ گجری تہٕ پنجابی (دوشوے

کاشرِ سان) یوان بولنہٕ یتھہ کنہ سکہ کاشر۔ گجری کاشر تہٕ ڈوگری

زٕلہ پنجابی کاشر چھہ یوان بولنہٕ۔ بانڈ چھہ پننہ ین پاتھرن منز یمن بولین

ہند استعمال کران۔ مثلن بکروال پاتھرس منز گجری کاشر۔ تہٕ سکہ پاتھرن

منز سکہ پنجابی کاشر تہٕ گوسانہ پاتھرس منز ڈوگری زٕلہ پنجابی کاشر۔

مثلن :۔

اسے ژؤ چھنا سانہِ مولن ہنٛد منتر

(بکروال پاتھر)

ہے ژٕ چھکھ نا میانس ہالِ شند منتر (کوشر)

بانڈ چھہ کمالہٕ سان یمن بولین تہٕ ادٕہ کاشرِ زبانہِ ہند

استعمال کرتھ لکھن استادان۔ یہ چھہ سورے یمہ بولہٕ ورتاونک کمال

نرشن۔ نرشن چھہ کینشن بانڈہ پاتھرن ہند اکھ اہم جز مگر یہ

چھہ تیوت بے لے تہٕ بے تال گومت زٕ امیک کانہہ روپ ژھارن چھہ

مُشکِل۔ بانٛدٕ پٲتھٕر کیٛن رقصَن ہُند کٲم چھُ بانٛدٕ ڈوکھ۔ بانٛدٕ ڈوکھ
نٔژنَس سیتھٕ لیٚہہ تہٕ سوٗرنٲے دٲیِنہٕ چھِکھ یوان سوٗ چھُ سیٚٹھاہ دِلکش
تہٕ فنّی لحاظہ تھٔدِ۔ مگر نٔژن چھُ کیٛشرِ آنٛن۔ گٔو سوٗہرُن تہٕ بے
ترتیب آیہٕ کرِ تھٔد نٔژنَس تہٕ تھٔدرٕ تراوَنَس تانی حدود روٗدمت۔ یِکہِ نغمہ
چھُ کیٛشرِ وحرکژ تہٕ اداکارِ رٲس چھِنہٕ اَتھ منٛز کیٛنہہ تہٕ۔ مگر کیٛشرِ ن
پٲتھرَن منٛز چھِکھ شراب کشی تہٕ شراب نوٗشی ہِنٛز اداکٲری تہٕ یوان ہاونہٕ۔

دوٗسے خٲر۔ یِہِنٛدٕ کانٛہہ بانٛدٕ پٲتھر چھُ دوٗسے خارٕ
سیتھٕ ختم سپدان۔ گٔنہ وِزِ لکھ ژھعو یہٕ کرنادِنہٕ سوٗکھ پٲکھ یِتھٕ پِتھ
بیٚہنادِنہٕ خاطرٕ چھِ بانٛدٕ کٔتھ دوٗسے خٲر کران۔ دوٗسے خٲرس منٛز چھُ
عوٲمَن کٔشیرِ ہُند رٔٹ؟ زمین زِداتک رٔٹ؟ گامَن تہٕ شہارَن ہُنٛد
رٔٹ۔ لُکَن تہٕ راژَن ہُنٛد رٔٹ۔ بیمارن تہٕ غٔبہ لین نشہٕ نجات۔ ظالمَن تہٕ
جابرَن نِشہٕ نجاتہٕ مَنگنہٕ یوان۔

یِتھ کتابہٕ منٛز چھِ میانٛز نوم ترٕٹھے گنٛدَن پٲتھر۔
گٔڈنُو۔ ماسگٔے تہٕ منٛزلی نکہٕ۔
دوٗیِم چھُ اکھ ماسٹر۔ ایمِچ تمہٕ کردار چ یُس پٲتھر کیو کِردار وُچھو

مختلف رنگن تہٕ مزاجن منٛز چھےٚ وۄتھناونہٕ پیوان۔ سٹیجس پیٹھ حاضر
نہٕ آسنہٕ موٗجوٗب چھےٚ ساریٚوے ماحولس پیٹھ وۄتھرتھ۔ شاید تمو شند
چھُنہٕ وجوٗد تہٕ۔ یہٕ پاٹھ چھےٚ کُرسہ پیٹھ اکھ طنز۔ گرچھے خاص اکھ علامت
یہٕ چھےٚ بلہ واسطہٕ (INDIRECT) طنز۔ یتھ چھےٚ پاٹھ چارن والین ہِنٛز
لاچاری ہُند مُظاہرہ۔ کیاہ یہٕ چھُنا مانٛزس کردارس منٛز ؤچھنہٕ پیوان۔ زِ اَسی
چھےٚ کُنہٕ کتھ یا کانٛسہ شخصیتس یا کانٛسہ کردارس ضرورت کھۄتہٕ زیادہ ساہ
ہیوان تہٕ تس متعلق بییون بیون رائے قایم کران۔

مانگے چھےٚ اکھ سماجی طنز۔ مانگے چھےٚ سانین گامن منٛز اکھ
رسمہٕ بد۔ سأنی باتھ چھےٚ دُنہٕ تہٕ گداگر بنتھ مانگے پھیران تہٕ نکاحکہ بسکین
پنٛنین کورین جان کورہ مانگے حاصل کرِتھ خاندر کران۔

منز لی نکہ چھےٚ میون اکھ تخلیق۔ تمہٕ کردار یچ گیں اسہٕ منٛز کانٛہ تہو
چھےٚ یتھ موجودہ یوٗ داہلہ پیٹھ بختیار کورمت لہازہ اکھ طنز۔
ہیم تہٕ تیشوٗرے پاٹھ کارٛتیاہ کامیاب چھےٚ، فنی یا تکنیکی لحاظہ
تھمیک فاصلہ کرن گنٛدن گریہ تہٕ ڈراما وُچھن والی۔

کردار
لڈی شاہ
قادر بانڈ

(موسیقی ـ وۆسوٗلس تہٕ ڈوٗلس پیوان
ژھٕکھ۔ سعودنیہ ہٕنٛد نغمہٕ گژھان وارٕ وارٕ
کمہٕ۔ صرف وۆسوٗلس پیٹھ روزان سۆت
سۆت تال وَزان۔)

لڈی شاہ (اندر اژھان) ہو۔ وُچھو۔ وُچھو۔ وُچھو۔ وُچھو بابا۔ ہو
وُچھو بابا۔ گامہ پیٹھ اوٚنمت پاٹھکر بابا۔ ژٕ تہٕ وُچھ بابا
تہٕ بہٕ تہٕ وُچھ بابا۔ ویسی بابا۔ یارٕم بابا۔ نہ چھُہ کانٛہہ ماگکھ
نہ چھےٚ کانٛہہ دایا۔ ہو وُچھو بابا ......
(پتہٕ سٹیجس کُن پکھان)

ہیا قادرٕ بانڈا ہو۔ او
(برونٛہہ سٹیجس کُن پکھان)

چھو دأرتھ۔ بہٕ روٗزس نعمتن کُن ہنٛز ژوٗرہ۔ (تی کران)

قادر باٹھ۔ (اندر اژان شرارتہ ساں)

کوت گو لڈی شاہ۔ کوت گو لڈی شاہ۔ ژاڑہ رٹو د ،مٹر

ٹلہ کھاہ۔

لڈی شاہ۔ (لوکہ مٹرہ کڑکھ دِتھ) ہو ژ چھُس بابا۔

قادر باٹھ۔ ہیں! کورکن بابا

لڈی شاہ۔ دچھن بابا۔

قادر باٹھ۔ (دچھن کن پھیپرتھ) ییتہ نا چھکھ سگنے بابا!

لڈی شاہ۔ ہیور کن بابا۔

قادر باٹھ۔ (ہیور اسمانس کن وُچھتھ) ییتہ نا گئے جاپہ۔

لڈی شاہ۔ بون کن بابا۔

قادر باٹھ۔ (بون کن وُچھتھ) وُلی وُلی وَنتم کورکن بابا۔

لڈی شاہ۔ (لوکہ مٹرہ ہیرتھ ترسٹیجس کھسِتھ)

ہتاہ یورکن بابا۔

شہرکا ہیکھ ٹکھ چھی آمتہ لاگھتھ کم کم رنگ

دوہ شوسے۔ ٹکہ بغائر سے مُفتے آمتہ دِل چھکہ کور مت تنگ

دل چھکہ کور مُت تنگ ہو۔ دل چھکہ کور مُت تنگ

لڈی شاہ۔ واہہ۔ ییمن نوکن ہشنز کنھ ہ وَنتے کتھ میانئ لوی لال۔
نفراہ اَکھ چھے عانگ وولاہ چندس چھس روما ل تہ وچھتن
پانڈ چھہ آمت۔ بیپ ہیتھ آمت، داے ہیتھ آمت۔
ڈاے وڈاے اُسی شُرکہ ہیتھ آمُت، پاٹھر وچھنہ سوزمے
گرہ بارہ ہیتھ آمت۔ مگر مُفتے آمُت۔

قادر بانڈ۔ ہتا بکہ واسیا۔ وۄہ ہے وۄنتھم ییی۔ مُفتے آمتو۔
لڈی شاہ۔ واہہ۔ ییمو زاجی میۓ دارلنج۔ میتھے بوزکھ نہ پاٹھر چھم
لاگن تہ چھم واتان۔

(آواز بدلاوِتھ)

ہے شاہ صائبو۔ اُسی تہ ییمو خصن۔ گرکہ تہ انو کھ حصن۔ شرکو
تہ انوکھ خصن؟ ہنہہ! چندہ نہ روپیا گڈان کانہہ؟ اُز تام
ہاوہ منکھ ساری پاٹھر ووزمے۔ وَنتم ییتہ چھا کانہہ دلاستوار۔
اُز نے موچھ پھول دی کانہہ۔ تہ اَدہ ہاویا پاٹھر ووزمے۔
ہنتہ سہ وچھ سہ! دُنہ گو تہ پاٹھر شورو ع نہ یک یکھ

ہیوتمہٕ لاگُن۔ کاشہہ چھےٚ پوان تہٕ کاشہہ چھےٚ گرٕھان ہمیس

چھےٚ ہُرٕ وُبِرٕ بیٚہنٔس اتھ وَتھی پوان۔ تھرٕ دورٕ ہُہ چھےٚ

معہ نگہ پھلی کوٗران تہٕ یہ چھےٚ سیٚچھ ہیچھ کران۔ ژوٗنٹس ژٕپٕ

گنڈان۔ بابا بہٕ ہیٚسہٕ نیرٕسے۔ بہٕ ہیکہٕ ژہ یہ سوزٕسے برداشت کرتھ۔

قادِر باٹھ۔ ہے ہے۔ کوٚت سأ بابا۔ بہٕ روزاہ بیٚنہٕ سگنہٕ۔

لُڈی شاہ۔ واہی۔ اُمی چأنہٕ یارانہٕ کوٚرُس مجبوٗر۔ ہیٚتہٕ سأ بہٕ ژٕلہ بہٕ

ادہ کیاہ کرٕ۔ ییم تگھ زن چھہ بادام وارہ آمتی۔ وُچھہ ہیمَن کٔن

گاٹہ چھی پھٔشران نہٕ کھیوان۔ ہیٚتہ سأ ہُہ وُچھن ہُہ ہڈم ڈٕس

قادِر باٹھ۔ ہانہہ۔ آڈم ڈٕس۔ نہٕ کیاہ سہ گوٚ۔ آڈم ڈٕس؟

لُڈی شاہ۔ ہڈم ڈٕس ہا۔ ہڈم ڈٕس۔ کینہہ توٚرٕشے نہٕ فکرٕ۔ ہڈم ڈٕس

گوشہ ییٚس یِڈ آسہ تیٚپرٕ نہبر۔

قادِر باٹھ۔ تیٚپرٕ نہبر۔ کھیٚرٕ نہبر؟

لُڈی شاہ۔ تیٚپرٕ نہبر زہ سأٹھ ہوٚس واتِس لگاسہ گیڈ ہیمتہ یِڈ منز۔

قادِر باٹھ۔ وَنہٕ ہم پنہٕ نی کارستأنی۔ آمِس تہٕ خامِس چھا یمہ کنہٕ فکرٕ

تران۔

لڈّی شاہ۔ واہ عقلہٕ رژھا ہے آ سہی سوڑے ژرٕ ہی فکرٕ۔

قادر باٹنڈ۔ کیاہ منے چھنا عقلے۔ ہٕ کٕ پڑھ بٕکلامی تہٕ مذاق۔ سرکار

سندِس دربارس منز ہیمن لوکن پیٹھ طنز کرُن بیٹھ چھے ناژنہٕ

شرم تہٕ پوان۔ یہٕ چھُنہٕ بنمےٕ اکنگام یا واتھود۔ یہٕ چھُ شہر

خاص سری نگر۔ ڈپان چھُہم مُفتے آمتہٕ۔ شُرہ میتھ آمتہٕ۔ ہتا

یارہ آیہ تہٕ میون پاتر وُچھنہٕ۔ ژہے کتھو چھے ییڈ دودکران۔

لڈّی شاہ۔ ہو ہو۔ وعدٕ نی ہیچھنا ژہ ہم ژہ۔ ہیہیہ۔

(ڈُہرہ وایان وایان)

ییٹھ ناکھ تنہٕ آکھ مارکس منز

پاتھر گنڈنک کوز تھمن سنز

تھرِہ تھرِہ پھیرے لورہ بدنس

کتھ باکھوٹ ہم پوز ونہٕ فس

ہا دِتم کس چھے شوقہٕ آمُت

رہ پیا چھنڈہ دِنہ ڈیڈہ ژامُت

ہہ کیاہ چھے بابُو جی پردیسی

کھیوان چھے مونگہ پھلہ چیوان لسّی

اسی گئے لڈی شاہ خاندانی

پاتھر گنڈان گئے زندگانی

قادر باند۔ گر گر۔ مے چھہ خبر۔ نہ زانکھ زیر نہ زبر۔ یم لکھ چھنہ چانہ

لڈی شاہی بوزنہ آمتہ۔ پاتھر چھنہ چھہ آمتہ پاتھر

لڈی شاہ۔ تیلہ ون اذی کس پاتھر چھیہ لاگن۔ رازہ پاتھر۔ درزہ

پاتھر۔ گرپسی پاتھر۔......

قادر باند۔ یم گئے ساری پرانی پاتھر۔ وکھ بدلیوو۔ اسی بدلے یہ۔ پرون

گو پراناں تہ نوو گو نوان۔

لڈی شاہ۔ تیلہ کس پاتھر چھہ لاگن۔

قادر باند۔ اذ لاگو اسی نوو پاتھر۔

لڈی شاہ۔ ناو کیاہ کور تھس ؟

قادر باند۔ ناو ۔ ناو ۔ ناو کورس مچلکہ صاب !

لڈی شاہ۔ پناہ خودایو۔ غضب ؟ مچلکہ صاب۔ یہ نہ چھہ بوزمت نہ چھہ

وچھمت۔ ہے قادر باندا۔ سہ کیتھ چھہ آسان مچلکہ صاب ؟

(پس منظرس منز گڑھان ڈولچ آواز)

قادِر بانڈ۔ تلا گوہ ڈیہ ییکھ نکھ یہنتھ تہ یہ بوز پارٕ ے کیاہ چھنے ؟

(ڈولچ آواز تہ پارٕ ے)

ہوشاہ! خبردار، پژھتھ اکس گامہ کِس روزن واٹلس چھنے
خبر یوان دِنہ زہ اُز دُپہرن اُنَن صاحب خاص ٹُھلکہ صاٗب یتھ
گامس کرٕ تشریف۔ لہذا پرِژہ سارِنی تتھند استیقبال کرنہ
مہ کھ گامہ وَنہ پیپھڑ روزن۔

(ڈم ڈم ڈم تہ بس)

لُڈی شاہ۔ خہ دایا بخاظرا۔ یہ کُس سا گو ٹُھلکہ صاٗب ؟

قادِر بانڈ۔ پرٕ ژھیوم چھا کپدارس تہ وَنُن تمہ زہ یہ گو بوڈ صاٗب!

لُڈی شاہ۔ بوڈ صاٗب! گوہ ہرنل صاٗبنہ کھسہ تہ تیا بوڈ۔

قادِر بانڈ۔ گوہ ہرنل صاٗبس چھےٗ بڈٕ کُرسو۔ دِپان ٹُھلکہ صاٗبس چھنے بُڈ
گر .....

لُڈی شاہ۔ ہتا خودایو۔ بڈٕ گرٕ۔ سو کوہ سہ سا بلاسے مگے۔

قادِر بانڈ۔ دِپان گرٕ .... گے ژُہنجل جانور یمہ سہ نیز

دُو چھنے ترٛاوان۔

لَڈی شاہ۔ مٔہ قدم صاٮ۪بن ژھاوِلی موٗنگرٕ سِیندٕ کھوتہٕ چھا تیز دَو ترٛاوان

قادِر باٹھڈ۔ کٔچی گرٕ .... تہٕ کٔچا ژھاوِلی موٗنگرٕ!

لَڈی شاہ۔ تٮ۪لہِ آسہٕ مُنور، چھینہٕ ڈُنلِ ہندٕ چھرٕ کھوتہٕ تیز آسمانس

منز دَو ترٛاوان۔

قادِر باٹھڈ۔ ژٕہ ما چھکھ بۄرسہٕ تکرٕ پٮ۪ٹھ ژٕ ریلہٕ آمُت؟

لَڈی شاہ۔ ہتہٕ ساٮ۪ہے۔ فارسی نٮ۪ فِکرٕ توٗ دٕم تہٕ وۄدقس مارُن؟

قادِر باٹھڈ۔ اَدٕ چھا گرٕس تہٕ چھرس کُنی دَو۔ گرٕ چھ پتھری پکوُن جانور۔

لَڈی شاہ۔ ہا یارٕ سیٹھ وَنتم ژٕ گرٕ۔ ’گرٕ ....‘ چھیم وَنان۔ مٮ۪نے

دوٗپ پتہٕ ما چھ کانٔہہ ہوائی بلایاہ نتہٕ علی کاپٹر۔

قادِر باٹھڈ۔ علی کاپٹر تہٕ ہیلہٕ کافٹر۔

لَڈی شاہ۔ اَدٕ باتہٕ تی۔ ہٮ۪لی کاپٹر۔ مگر پٮ۪ وَنتم ژٕ پٮ۪ چھلکہٕ صاٮ۪ب کُس گو!

قادِر باٹھڈ۔ پتہٕ اکھ صاحبا!

لَڈی شاہ۔ پتہٕ اکھ صاحبا!! مٮ۪نے چھُ وُچھمُت تحلدار صاٮ۪ب تحصیلدار

صاٮ۪ب، تھانہٕ دار صاٮ۪ب، ڈپٹی صاٮ۪ب تہٕ چیف صاٮ۪ب تہٕ پٮ۪

ژھلکہ صاب کُس گو؟

قادِر بانڈ۔ واہی اَز کل کُس دورس منز چھا صاحبن ہشی کمی۔ یتہِ اکھ
صاحباہ۔

لَڈی شاہ۔ تہِ ژیئے اوسہِ دشہ نی یوہے صاحب بوزنہِ نِرہ پاٹھر
لیوکھصتس۔

قادِر بانڈ۔ ہِنِہہ راجو مہراجو کوٗر اُسہِ پیٹھ ظلم تہِ اُسہِ گیٹہ۔

لَڈی شاہ۔ رازہِ پاٹھر!

قادِر بانڈ۔ درد حاکو مو بنٲوہی اُسی غمہ لام تہِ اُسہِ گیٹہ۔

لَڈی شاہ۔ دَرزہ پاٹھر!!

قادِر بانڈ۔ یتھہ نوٗس دورس منز اَنی اُسی پننہ نیو منزہ تہِ کاٹھو تنگ
تہِ اُسی کیازِہ گنڈو نہ تہنٛد پاٹھر۔ مگر یتھہ اُسو اَز یتھہ
مقامس پیٹھ پاٹھر گنڈنہ موکھ آیہ اُسہِ ہیو نکھ اسہ نکھہ
تہِ گنڈنک ٹیکس ادا کرنہ موکھ ژھلکہ۔ تُمے کوٗر یتھہ پاٹھرس
ناو ژھلکہ صاب!

لَڈی شاہ۔ خدایا ٹرا۔ قادِر ٹرارن ٹرہا۔

قادِر بانٛڈ۔ پٔنی گدٕریوم پرٛتھ وِزہ پٕوز قدٕ نٕس۔

لَڈی شاہ۔ پانٛچھ بیکھنس، اَسہِ نَکھ تہٕ گٔنڈہٕ نکھ ٹیکس ادا کرٕنس تہٕ

ژھٕلکنٕس کٔسو واتھ؟

قادِر بانٛڈ۔ میٚیرہ پیٚٹھ بوٚن تام سٕگنٕ واتھ۔ مکاپہٕ واتھ۔

لَڈی شاہ۔ ہوٗنٛہہ !

قادِر بانٛڈ۔ کیاہ بارٕ وٗشکھ؟

لَڈی شاہ۔ روٗشکھ۔ یورہٕ پرٛنٛیے بٔیٚنز کَتھ تہٕ اورہٕ ژھٕلکھ کرٕان

ہرٕل۔ مےٚ کیاہ ہُکٕس پیٚٹھ نس چھنا؟

قادِر بانٛڈ۔ تیٚلہٕ کیاہ گٔیو۔ سہ چھےٚ صُبحن بُتھ ژھٕلنہٕ وِزہ بارہٕ بٔڈ مُشتھ

گاٹھرٕ۔

لَڈی شاہ۔ اَدہٕ جان۔ ییٚہ وۄنی ژون ژھٕلکہٕ تہٕ ڈٔنگ دِتھ کھارہٕ۔

قادِر بانٛڈ۔ گوٚر وۄنہٕ ژٔجی نہٕ ژٔکھ۔

لَڈی شاہ۔ اَدہ سانٛہٕ کرٕ صلاح۔ ایک تہٕ دو۔ وۄنی وَنتم یہ ژون ژھٕلکہٕ

کٔشیتھ چھےٚ۔ ظالِم ما چھُکھ؟ زبر چھا؟

قادِر بانٛڈ۔ توٚتہٕ گَےٚ کتھاہ سوالاہ پرٛژھت۔ تٔس کُن وچھتھے کرٕن نوم

گکھ پننہِ نمن ییٚنڈٕنی تھٲپ تہٕ ہمٕ پیٚتلوٗنگ لاگِتھ ہیم چھی کڈان

چھندو منزٕ دٕچھ تہٕ وِن اُسن تھپھ۔

لڈی شاہ۔ خودایا خودایا۔ تہٕ کُنھ سأ پیٚٹھ؟

قأدِر بانڈ۔ تکیأ ہٕ چھکلکہ صأبس چھ زیرٕ ہشر کسر تہٕ زبر چھس ہنگس

لأگِتھ۔

لڈی شاہ۔ گونا اِنصاف پسند۔

قأدِر بانڈ۔ وُنہٕ ہم یٮ۪نہٕ نٮ۪ سیٚزہ راہ تہٕ پزراہ۔ وٕچھ مأ یٮ۪تہ گامس

کوٗکر پوٗتاہ آسہ سٕتی پھیپہ کرُن سٮ۪پلائے۔ یٮ۪یتہ کُنہ کیٛڑ موٗنگراہ

ڈوٗنی بٔجاہ تہٕ اچیل پاہمن ژادرٕ پٕٹا آسہ سعہ پیٹھے کرنی لعہ تہٕ

پاہٕٹھو حوالہ تہٕ اَدٕ میلہ معہ گجار۔

لڈی شاہ۔ گونا اَسہ ژوٗل شرپہ نیلہ وٕٹھ زانہہ تہٕ۔ بیگار تہٕ اُسی۔ رشوت

دِیُن تہٕ اُسی۔ کوٗکر سٮ۪پلائے تہٕ اُسی۔ اَفسرین تہٕ دٕتہ خرچاو

رٕنے سرکار کا تہٕ کھیٚن چھِ ہمارا۔

قأدر بانڈ۔ بلکُل ہیوٚت کرٕتھ تہٕ اُسی سیٚٹھا نا انصافی۔

لڈی شاہ۔ مگر یہ چھکلکہ صاب گونا تیار۔ ییم گکھ مأین سانہٕ کُنھ بوزی

بوٗزی تنگ دِیَن ہاوُن لایق چھکھ نہ کینہہ تہٕ کھتھو سیتھہٕ چھ

اَتان برابری۔

قاڈُر بانڈ۔ نظر کرہو کُنہ تہٕ وُچھہ کُس روسے لاگِتھ چھُہ مُچلکہ صاب گُرہٕ

کھسِتھ تیار۔

لڈی شاہ۔ مگر اَمِس کیاہ چھی بدلے پلوٗ ذُن۔ اوٗڈاہ گریوٗس ہیوٗہ تہٕ

اوٗڈاہ اردلی ہیوٗہ۔

قاڈُر بانڈ۔ ہا چھئے ناخبر یہ چھُہ عینز پیپٹھ عینز تانی کُنی پلو لاگان۔ تہٕ

اَز ییمَن لوٗکَن مثٕر مُچلکہ صاب بنِتھ مو کھ چھُہ اَمو گامہٕ کِس

کستام بسکپنس یہ ڈیوٹی کوٹ دِوٕ ژُم ہیوٗتمُت۔

لُڈی شاہ۔ گو نیلہِ چھُس تالع سکندری۔

قاڈُر بانڈ۔ ییمہ مندرہ چھاوٕ نیچ ڈانڈ۔ نتہٕ ریشاٗنس توشہ خانس مثٕر چھا

پلو پوشاکَن ہنٛز کمی۔ جامَن ہندی چھ جامہ!

لُڈی شاہ۔ لاگُن ریٛشت چھُہ پیوان دِوٕ ژُم اَنُن۔

قاڈُر بانڈ۔ تاجن ہندی ناج۔

لُڈی شاہ۔ تہٕ کلُس لاگِتھ گژھ چھِنہ پیوان ساری بے گامَس کو کُہ تیرہ

سو مبر اوٚنہٕ۔

قادِر بانڈ۔ تلوارَن ہٕندی احبار۔

لَڈی شاہ۔ تہٕ اَکھ بناوٹہٕ موکھ چھُ میوان کھارٕ وان گرٕھن۔

قادِر بانڈ۔ موختہٕ مالَن ہٕندی بڑٕتھ پٹارہٕ۔

لَڈی شاہ۔ تہٕ دَرزن نالی تراوِنی رِکھٕ میوان منٛتر چلین آرٕ کرِنی۔

قادِر بانڈ۔ رونہٕ گوڈن چھَنہٕ شمار۔

لَڈی شاہ۔ تہٕ بچہ کشٹین رِکٕھ میوان ٹانگہٕ والین وچھِ رونہٕ منگنہٕ۔

قادِر بانڈ۔ رنگ دار کپڑٕ تھانَن ہٕندی تھان۔

لَڈی شاہ۔ تہٕ قناتہٕ خاطرٕ میوان بچھِ دیٖدٕ ہٕندو وو ڈٕ بلوٗ گرٕ تڈرٕ ا ینٛ

قادِر بانڈ۔ بیٚنہٕ تہٕ کاٹیاہ چیز نہٕ ہاوِنی ہیٚ تھاوِد سائلم نمائیش گاہ

پی بڑٕتھ۔

لَڈی شاہ۔ اوہ۔ کیچھن ہشرٕ پچھ۔ ژھَن ہشرٕ مچھ تہٕ تہٕ کھوپرٕ بڑی بڑی۔

قادِر بانڈ۔ اَدٕ ہیکوہ سارنے چیزن ژھمڈِ دِتھ ژھتہ نوم لکھٕ وَنن نہٕ

پھٹنس چھ آہتو۔

لَڈی شاہ۔ دٕہ اَدٕ مچکس آلو تہٕ کرٕ پاٹھر شورٕ ع۔

قادِر بانڈ۔ پأتھر لاگو زنگارنگی نوکھ کروکھ حأران
سحر منے کرِتھم کھتھو سیتی کأم بنے آسان

دوہشوٗرے۔ کأم بنے آسان۔ ہوہو۔ کأم بنے آسان

لَڈی شاہ۔ کأم بنے آسان۔ دِموہ اُسو تیتھِلہٕ نعرہ؟

قادِر بانڈ۔ یکدم۔ توٗ تانہٕ بیٛنِہ چھلکہٕ صاحب تہٕ واتھ تھہ۔

(دوہشوٗرے نعرہٕ دِوان دِوان سٹیجس چکر دِوان۔)

لَڈی شاہ۔ نعرہٕ کیاہ سوٗ ننہٕ؟

قادِر بانڈ۔ پأتھر!

لَڈی شاہ۔ دمہٕ یاہ سورٕ سے؟

قادِر بانڈ۔ پأتھر!

لَڈی شاہ۔ اُسن تہٕ گِندُن؟

قادِر بانڈ۔ پأتھر!

لَڈی شاہ۔ لسُن تہٕ بسُن۔

قادِر بانڈ۔ پأتھر!

لَڈی شاہ۔ نفرِ ژنی سانگ تہٕ .....

قاۓدر بانڈ۔ پاۓتھر!

(گرٚوس چھُ اندر اژان)

گرٚوس۔ پاۓتھر! پاۓتھر! پاۓتھر!! بس زٕنتہٕ عالمس منٛز چھُ پاۓتھرے یوت روزٕنہٕ وُن تہٕ پوشہٕ وُن۔ کینٛہہ چھُوہ خبر زٕ گامہ کوٚلہٕ بجہ آ پارہ کوہ سہ بلاے چھےٚ پیپمٕژ واتنہ۔

لڑی شاہ تہٕ قاۓدر۔ ہا تہٕ کوہ سہ بلاے؟

گرٚوس۔ سہ بلاے یس وٕچھتھ گامہِ گام چھُ ترٛاہراوان۔

لڑی شاہ۔ گامس چھےٚ واریاہ نٕیچ وٕچھتھ تمہ کھسان۔

قاۓدر بانڈ۔ کوہ سہ بلاے۔ ناو چھُس نا۔ تارٛیف چھُس نا۔ شکل چھُس نا؟

گرٚوس۔ ذبان سٕتہ چھُ کُتام مرٛنہٕ کلہٕ صاب!!

لڑی شاہ تہٕ قاۓدر۔ ہا تہٕ۔ ہہ۔ ہہ (دۄشوے گژھان روٗزِتھ ہوی)

گرٚوس۔ ہتا خوداے یو! یمن ہدہن رکھو گوٚ۔ نوم گیہٕ دۄشوٕے وُٹھتھ ہوی نہٕ شاہ تہٕ نہٕ حرکت۔ ہےٚ قاۓدر بانڈا۔ ہتہ حسن شاہ صاۓبو!

لڑی تہٕ قاۓدر۔ اوتہہ۔ اوتہہ!!

گرٚوس۔ شکر داتہٕ پاکس کُنہ۔ جلدے پھیوٕر وُکھ حسن تہٕ کھارٕہن۔

مٔنے مارمٔنِہ۔

لڈٕی تہٕ قاۓدر۔ کمہِ بلاے ذۆپھتھ؟

گرٕوس۔ مُرٕہ کلہٕ صاۓب!!

قاۓدِر باند۔ پَلوٗ پچہٕ شاک کھتھو چھس؟

گرٕوس۔ ناۓلہٕ چھیس گاسولالم تہٕ کھٔسنہٕ چھیس گرٕ۔

لڈٕی شاہ۔ گونا لعہ کُٹ شرُ۔ ژٕنتہٕ چلاوان وتہٕ گرُ۔

قاۓدِر باندٕ۔ تھٕہنرہ کھتھوُ تُلمہٕ تتُرُ۔ ہورِہ کنہٕ آو گُتام تہٕ گام لوگ کھورٕنہٕ۔

گرٕوس۔ آدِہ کیاہ کرٕہن۔ کھوژُن لایق بیٔلہٕ گُدر یدو ہا۔ موقس پیٹھ اگر حاۓ رِ آسِہتھو تہٕ و چھہو۔

لڈٕی شاہ۔ نہ سا تہٕ شیکل کرٕتھ چھس؟

گرٕوس۔ بیٔلہٕ مٔنے نظر تراۓو تہٕ ووچھمس مٔدسے گُنڈِتھ تیلہٕ باسیوم زٕہ تس چھہ ڈٔیکس پیٹھ گاڈ جادرگی زٕہ ہُنیر۔

لڈٕی شاہ۔ توبہ توبہ۔ خودایا نجاتھ۔ گاڈ جادرگی زٕہ ہینر ڈیکس پیٹھ۔

گرٕوس۔ ہاہینر لساۓ ہُنیر۔

لڈمی شاہ ۔ تہٕ تہٕ گوٚ تی ۔ اکھاہ ستروٚن تہٕ بیاکھاہ وہ گنٛ ۔ دوٚرہ باسن
وہ شوٚیے ہیوٚی ۔

قادِر بانٛڈ ۔ تِلہٕ سأ ژھوٚنہٕ راوِو ۔ خدوخال کیٛتھ چھُس ؟

گژٕوس ۔ اَچھ زہ دُچھمس بُزٕ ہیتھ گاٹٕری ہیوٚ ۔ وُٹھ پِچِلی دُچھمس
موہ نچہٕ گوٚلی ہیوٚی ۔ زَن اَسکھ اَمی دٕمہ کڑاپہٕ پاکہ منزٕ کڈِتھ
قد اوسُس عأن تہٕ غأن مکاپہٕ کانٛڈ ہیوٚ ۔ کلہٕ اوسُس خربزٕ ہیوٚ
آپہٕ تہٕ کلس پیٹھ اَسس ٹوٚپی دوٚجستہ کَڈِتھ ۔

لڈمی شاہ ۔ ہے قادِر بانٛڈا ! یِہے دُچھُن لایق چھُ اوسمُت ۔ گژھوٚنا
تہٕ نظرِ دِتھ ییمو ۔

گژٕوس ۔ ہتہ جِعن شاہ صأبو اکھ دہاہ کرِعن صبر ۔ بوز خعض یتہٕ کیاہ گوٚ

لڈمی شاہ ۔ کیاہ گوٚ ۔ جلد وَن ۔

گژٕوس ۔ تِمتھی مُرتِہ کلہٕ صأب پیو دأپتھ سارِ وِہے گرٕپسی بایو ہیوٚت
دِنہٕ وُن ۔ شہ باسیو تِمَن چھترٕ روٚستے رازٕ ہیوٚ ۔

قادِر بانٛڈ ۔ یِتہٕ گژٕ روٚستے ماہرازٕ ہیوٚ ۔

گژٕوس ۔ کیاہتام تیتھے ہیوٚ ۔

لَڈی شاہ۔ چینٛدن اوشکہ نا اسبند تہٕ کانٛگرِن نار

گژوٗس۔ ہیتہٕ حضن تمن آسہٕ پنیٚن شلار۔ بوٗز کھ پارسے تہٕ روٗدکھ ہوش

قاۂدِر بانڈ۔ خاموش۔ ہیاُرِہ کیاہ چھہ گژھِہ اُمبار وحم ققان تہٕ آسمان تہٕ

زیوٗن وُلیتھ۔

گژوٗس۔ بوز حضن وَنے۔ یام مُرشہ کلہ صائب گژہ پیٚٹھ ووٚتھ بوٗن

تام پینیہ کاہکی کلہ قس نکہ واٚتتھ۔ گژ کھینیہ کھٚرکھ۔ لاکم

گیسن یلہٕ تہٕ ادہ حضن بوز تمہ زَن تیٚج وُبلہ تہٕ ژراوِن دُو۔

لَڈی شاہ۔ ژُ پنجِل دُو؟

گژوٗس۔ ژِہس مغز گیہ گژ لا بہتر تہٕ مُرشہ کلہ حضن گو بیہوش۔

قاۂدِر بانڈ۔ کھوت ماگامس مارمَنڈ۔

گژوٗس۔ لَرہ لَرہ حضن پھیرِتھ کھ۔ آبرِ ڈالِ حضن چھینکی حس۔ مگر قس

ماجہ ہندس گوبرس پھیٛورِ تہٕ چیٚسے۔

قاۂدِر بانڈ۔ افسوس ییہ مایلسہ واتتھ!!

گژوٗس۔ پتہ حضن زول ہیٚس گاسہ لود وُ چھس پیٚٹھ تہٕ وُبٛہس تستہ دِہ۔

قاۂدِر بانڈ۔ یہ گو گاٹہ جارک کار۔

گژوس۔ مژہ کلس پھیوٗر حیس تہٕ لوٗگ گرٕ ژھانڈنہٕ۔

لڈی شاہ۔ کمہ گرٕ لاینیہٕ؟

گژوس۔ پتہ حضی رژوس تہٕ آب نہ تاب۔ لوٗگ حضی گیونہٕ۔

قادر تہٕ لڈی شاہ۔ گیونہٕ! کھتہ کنہ؟

گژوس۔ یتھہ کنہ (گیوان)

گرٕ ہاے راوم

قادر تہٕ لڈی شاہ۔ وٗنہٕ یے وٗنہٕ یے

گژوس۔ لوو گاسہ کھیاوم۔

باقے۔ وٗنہٕ یے وٗنہٕ یے

گژوس۔ (بڈہ آلو دِتھ) کنہ بہ ژھارتھ؟

باقے۔ گرٕ یے گرٕ یے

گژوس۔ یتہٕ جل گرٕ یے

باقے۔ وٕلیے وٕلیے

لڈی شاہ۔ واہہ وژھہ دارلنجہ چھنس نالہ دِتی ہتو۔ اُمس جانورس کیاہ۔

گژوس۔ یہ ماغعش ون۔ دپھہ حضی ہنے نتیتھہ آب ہا جرٕ کیاہ

سِپدِ ہے۔

قادِر بانٹھ۔ شاہ صابو! کیاہ تانۍ کارے دلاوری حَفن چھُنے گژھت۔

گرڈوس۔ مۍ گنڈکنی نظر مُژہ کلہِ صابس تہٕ ووٚنمس: "بادشاہم نژاو حَفن پَنہِ نِیو گاڑی چشمو منزہ اُشو قطرہ جوراہ تہٕ وُچھ حَفن دٔرے کیاہ کرہ۔ تہٕ اَدہ ٹی گوٚ سیتود۔ بیچھتے تمو فراقنی آکودٕ۔

پیتہٕ جَل گرتیے وُلیے وُلیے

تہٕ بَس گرٕ پَنیہ واٹِتھ۔ نَس اوس کُتام شرٕ لیکھن تھیچھ گژھ کھاھرہ پکہٕ ناوان۔ مژہ کلن رُٹ نالہٕ مَتہِ تہٕ دزن گرتھ "گورٕ ماروٹھچھ" تہٕ بس یوٚتے اوس حکم حاکم زہ گرہِ کھتیپہ کھرٕ یکھ تہٕ لکھ لنگو ژُلنہٕ۔ وَتہٕ آیہ تہٕ اَتھ۔ گرد کھرٕ آسمانن نژاو نظر ہیتھ گرٕدِہ کُن تہٕ وُچھ سورُے گام ہیوٚتن وَلن۔

لڈی شاہ۔ تہٕ یہِ صابٕ کوٚت گوٚ؟

گرڈوس۔ سہٕ کمرٕ وُچھ۔ ژُلان ژُلان ووتُس بہٕ یوٚت دَم شہلاوِنہٕ۔

قادِر بانٹھ۔ تہٕ باقے لکھ کوٚت گے؟

گرڈوس۔ اُڈی گے وڈہِ بیھٹھ تہٕ اُڈی ژُلی کھاہَن کُن۔ صرف حَفن رُود گ

کیتھہ نفر کھوہ کھرِ بو بہٕ منز ژوٗرِ۔

(فرضی لوٚنگ لنگان لنگان اَژان)۔

فرضی لوٚنگ۔ ژوٗرِ ! گرٕیستیاہ کتھو چھکھ منٛدِ چھاوان نوہ مَن ژھٹین

بنِس۔ خبر کیاہ پیٚز آہرٕ شیٖنیچھ چھپھنکھ بأدہ منٛز۔

گرٕوٗس۔ بہٕ خصن اَکھ کتھ بہٕ بہٕ ! اَدِ یُتھاہ وُچھم نیتھاہ دوٗ نمکھر۔
مگر گوٚ ڈِیہ ونیہٕ ساٚڈِ کتھ بیہہٕ چھکھ لنگیو مُت۔ یہ دأچھن

کھوٚر کو بہٕ چھکھ پوٚرِ ژأدان بتھرِس بیہہٕ۔

فرضی لوٚنگ۔ ہسا کیاہ ونوہ۔ از راتھ کیٚت وُچھم خاب۔ خابس منٛز
وُچھم زِہ شٮ٘ئے آنچہ رٮ۪ل سنیوم یتھ کھوفرس کھوٚرس تہٕ بٔس
تٮ۪نہٕ بیہٕ چھس بہٕ ہیکان یہ دُچھن پوٚد زمینہ بیہہٕ ژأدِتھ۔

گرٕوٗس۔ دراصل چھےٚ آدم ذات بیوقوف۔ اُسہ خصن چھینہ پوزاره
سان شعہ نکان۔ اَدِ خابس منٛز نہ سٮ۪نہ ہُن رگی تہٕ نہ ہرشہ
کنشہ ڈیو۔

مٔمی شاہ۔ ہر زہ کُنڈھ گیہ بیزار۔ یہ زانہ ہُن نا فرضی لنگو۔ سُتو
یارِ بلو اَنی تہٕ بیشہٕ ہوٚتے۔ ہیمہ چارِ کتھ چھکھ کران۔

وُکھَس فرضی صائب ژِنے کتھ پیوٚٹھ چھے ژاکھ ہِش۔

فرضی لوٚنگ۔ (لنجر ترأوِتھ) ہَتہ کھَس کیاہ وُنئے۔ جتیجہ پیوٹھ چھُہ

روومُت قرار۔

قادِر باٹھ۔ کتھ سنا پیوٹھ؟

فرضی لوٚنگ۔ ییتہ پیوٹھ کھَس کہہ لِہ بیٹھ اَیارہ یہ نوٚو صائب کیا چھس

وُنان۔

گشداس۔ مَرزِہ کلہِ صائب!

فرضی لوٚنگ۔ تلسیہ ژھوہ پہ کر۔ یہ کھَس مُجہ کلہِ صائب چھُہ بیومُت وأتتھ۔

نتہ کھَس چھُہ گامی گام کوٚرمُت پریشان۔

لڈی شاہ۔ شہ کُس کھَس صائب چھُہ؟

فرضی لوٚنگ۔ کُس کھَس چھنے خبر۔ بُجھتہ چھہ تورچی ذات۔ بولان اوٚڈاہ

کوشرُ تہ اوٚڈاہ یارِیمُ۔

لڈی شاہ۔ گو ناٹکس پِرن۔

قادِر باٹھ۔ ییہ غلط! یہ پھیر یاسنے ملاوٹ۔

لڈی شاہ۔ تُس ما کھسِنو گرُ۔

گژوٚس۔ کاژر گرُ۔

فرضی لوٚنگ۔ زنہِ گرُ !

قادِر بانڈ۔ کِنہِ ژِنہِ گرُ !!

فرضی لوٚنگ۔ تَس حَضن وُچھُم وِزہِ وِزہِ رنگ بَدلان۔ اُتی سفید، اُتی

ژٹچہ ہور تہٕ اُتی زَن تَس شانن ہیچھ شفق پھیہ لان۔

لڈّی شاہ۔ خُدائی قُدرت ہزار نیامت ہے۔ گژھونا اَسہِ تہٕ وُچھنہٕ

فرضی لوٚنگ۔ کوٚت سا شاہ صاب۔ تَتہِ حَضن چھےٚ حجہ کلَن آنا جانا تہٕ

گُذرنا بند کوٚرمُت۔

قادِر بانڈ۔ بیکیاہ سہ گوٚ ؟

فرضی لوٚنگ۔ تہٕ حَضن گو ییلہِ حجہ کلَن گرِہ حُکُم دِیت "گوڑی مارو ٹھُرار"

تہٕ بَس تمہِ حَضن ہینیتھ دُلتہِ ماری۔ سُکھ گئیہِ خوف زَدہ تہٕ

ژُلی۔ گرِہی بیشرَ و ژھالَوسیتھ کھُرُژ گرد آسمان چھ کیدارَن

پرژھس "یہ کِرِژھ گرُ"۔ دوٚ بیس یہ گئیہِ سرکشی گرُ !

لڈّی شاہ۔ سرکشی گرُ !! یہ آسہِ کُنہِ خاص علاقچ گرُ۔

فرضی لوٚنگ۔ ہا حَضن سرکشی گرُ حَضن گئیہِ سہ گرِ بیتھ سرکشس منز آسہ

ٹرینِنگ حاصِل کرِ مِژ۔

قادِر بانڈ۔ اَمہ ٹرینِنگہ خاطرِ تہٕ چھا حَقہٕ لون میلان۔

فرضی لوٚنگ۔ ہاے افسوٗس یِہ کنہٕ گیہٕ مُشتقہ پرژھنو۔ یوٚدوے اَمہ ٹرینِنگہ خاطرِ آسہا لون میلان اَسہِ سوزِہ ہوکھ گاہکو ساری ہکھر ٹرینِنگہ۔

لڈی شاہ۔ خودایس پتھ یِمنٕے واپس یِہن ژَتھنٕے وَنِہ ہوکھ" ہکھرو مارو نیٖچھ۔" اَدِہ تیم کرِہ ہَن ژرٛتھ دمبالِہ نہٕ گاہچ ساری گرد کھسیہ ہے آسمانَس۔

گرٛوٗس۔ مگر گرٛتھ ترٛتھ وَتھاہ کانہہ آسنو۔

قادِر بانڈ۔ ہے فرضی صاب باگہ ڈِہ ونساہ اَمہ ٹرینِنگہ گرِہ کیاہ کوٚرِ؟

فرضی لوٚنگ۔ یِمنٕے گردِہ اَنبار وَتھہ سوٗ گیہٕ تجرٕ کوٚت زَنتہٕ غائب تجرٕ کوٚت کُنٕ زیٖنہٕ ژھیپہ تہٕ مُچہ کلس آو گیوکر۔ گمہٕ وَتھس ھٹینچہٕ تہٕ ووڈن سہٹاہ۔

قادِر بانڈ۔ اَما پوٚز تتہٕ اوس نا کانہہ زِہ تسلی دِی ہیس۔

فرضی لوٚنگ۔ بہٕ حَقہٕ اوسُس بونہٕ کھوکھرس منز یِہ سورے وُچھان۔ تہٕ

اَمی وَنہ پتیہ ہیرہِ پور کی سأری بسکپن وأرتھتھ تہ تِہمو پرٛژُھس

ىزہ وُدان کھتھ ییپھ چھکھ۔

لُڈٕی شاہ۔ جواب کیاہ دِیتنکھ؟

فرضی لوٗنگ۔ توٗرہ بوٗلُھ گیوٗ یہ۔

باقی۔ گیوٗ یہ۔ کھتھ کٔنہ؟

فرضی لوٗنگ۔ یتھ کٔنہ

گوڈی کی ہیں ٹانگیس تین

تینوں ہیں بیکار

باقی۔ (زنگہٕ گلوان) پڈٕرن چھُنہٕ شُمار۔ ہوہو۔ پڈٕرن چھُنہٕ شُمار۔

فرضی لوٗنگ۔ گوڈی میری طاقتور

پھولا پیٹ ٹیڑھی کمر

باقی۔ (ترہ گلوان) ہوہوڈ کران ہر بار۔ ہوہو۔ ہوہوڈ کران ہر بار۔

فرضی لوٗنگ۔ چھلکہ لے کر آتا ہوش

گوڈی رہتی ہے خاموش

باقی (پونٛد ترأوِتھ) پونڈن ہُند چھُنہٕ شُمار۔ ہوہو۔ پونڈن چھُنہٕ شُمار۔

لُڈی شاہ۔ واہہ آرٕ ہؤت چھُنس ویرٕ چھ نوومُت پینہٕ جِگرٕ کٕ لول سامائپُن اُمو افسرن چھُ جانورس ہیٚت لول بوٗزمُت تہٕ انسانَس کوتاہ لول برِ؟

قادِر بانڈ۔ کٲرِ ہو کٲرِ ہو۔ مگر سیٚتی کرہوس لاگُم یِتھ تہٕ لول ہاوتھ ژٕلہ۔

گٕرٕوٗس۔ پَتہٕ لَبہٕ مُرٕژ کٲرِ صاحبن گرُ۔

فرضی لوٗنگ۔ سۄ کتھ کُنہٕ۔ بہٕ دٕراس بونہٕ کھوکھرِ منزٕ نیبرٕ تہٕ وونُمس۔

"پادشاہم دِہ حَقص لوٗکَن کنُ ٹھرٕ تہٕ تُل حَقص اَتھ زٕ آسمانَس کنُ تہٕ دُچھ حَقص چون سایہ کوتاہ زیٹھ زٕ گرٕ پیٚنیتھ آسہ تۄتھ واتہٕ تہٕ سۄ پیٚنیہ واتِتھ۔

لُڈی شاہ۔ تہٕ کوٗرٕ تمہٕ یہ قوٗبوٗل۔

فرضی لوٗنگ۔ چارٕ کیاہ اوسُس۔ سۄ رُود اَتھ زٕ مُژرِتھ۔ دوہٕ ژھ واہراُوِتھ تہٕ گرٕ آیہ پَتہٕ پَتہٕ پکان تہٕ مجہٕ کلُس دِتن سگنے ڈکہٕ زٕ سہٕ آیو ہٕتھ کُنہٕ لاینہٕ۔ مگر تمہٕ کرِس لٔٹس لقچھ۔

قادِر بانڈ۔ بےاَدبی ماف تس ساسا لٔچ کھکھرٕ؟

فرضی لوٗنگ۔ کھکھرٕ نہٕ حَقص مکمل کینہہ۔ دِچھ حَقص پانژھ ستھ قدم پیٚنیس

کھۄ کھچہ کھۄ کھچہ کرٕنی۔

لُڈی شاہ۔ گوٚ نالہٕ کُٹ شرٕ۔ ژٕن چلاوان وتنہٕ گرٕ۔

گژٕ وٕس۔ ناحَق بوٚڈ ہکھُر!

قادِر بانڈ۔ مہ دِیو پژانین کتھن پھیُر۔ پَتہٕ کیا حَق سُپُد؟

فرضی لونگ۔ کرِن وارِہ وارِہ لاگمہٕ تھپہ تہٕ کرِن گرٕ قوبُل۔

کھوت گرِہ تہٕ لوگ حَق وَنہٕ نہٕ۔" اسے گامو گاکیوسٔ ہتھیو۔ ودٕنی

کرو اَسو گردِ شئے کام۔ تہٕ ڈراو حَق تہٕ گرِہ کیتھہٕ یوٚری کُن۔

لُڈی شاہ۔ افسوس پیسے ما یوٚری کُن ڈاتھہ۔

قادِر بانڈ۔ ییتہٕ کیاہ ونوس۔ کیاہ منگوس؟

گژٕوٕس۔ انصاف منگتس!

لُڈی شاہ۔ کتھہ کنٕز؟

گژٕوٕس۔ ییتھہ کنٕز۔
منگتس تہٕ منگتس

باقی۔ انصاف منگتس۔

گژٕوٕس۔ (گیوان گیوان) ہے منگتس تہٕ منگس۔

باسِرقے۔ انصاف مُنگتس۔

گڑوٗس۔ تالہ پیچھے ہینگ قُس۔

باسِرقے۔ انصاف مُنگتس۔

گڑوٗس۔ پھُٹمرِ زنگ قُس۔

باسِرقے۔ انصاف مُنگتس۔

گڑوٗس۔ وُٹکریِ انگ قُس۔

باسِرقے۔ انصاف مُنگتس۔

گڑوٗس۔ (وارِہ وارِہ) ہے مَنگتس تہٕ مُنگتس۔

باسِرقے۔ اِنصاف مُنگتس۔

لڈٕی شاہ۔ ہے گرُٹو روٗہ مین ہِشز آواز گیُم کنِن۔

قاڈِر بانڈٕ۔ ییوٗ ما دأرتھ۔

گڑوٗس۔ تِلہ سأ نظرِ دِہ؟

فرضی لوٗنگ۔ ہے آو!۔

لڈٕی شاہ۔ آو! آو!!

قاڈِر بانڈٕ۔ آو! آو! مُچلکہ صاحب آو!

گژوٚس۔ آو! نالی چھس گاسہٕ لالہٕ۔ مُژہ کلہٕ صاب آو!!

لدٕھی شاہ۔ آو! آو!! نالی چھس وردی۔ اوٚڈاہ اروٚلی تہٕ اوٚڈاہ ڈریوٕر

میوٚہ۔ چھلکہٕ صاب آو!!

فرضی لوٚنگ۔ آو! آو!! ٹنہٕ گرٕہ کھسِتھ چھُ کلہٕ صاب آو!!!

سائری۔ (اتھہٕ کلہٕ نالہٕ دِتھ) آو! آو! ترٕنوو آو!

(سائری اوٚک طرف کُن بیٹھہٕ کرِتھ)

ترٕنوو!!!

قادِر بانڈ۔ (دُعا منگان)

یک جاے بنو دوہٕ نی

باپے۔ (زیچھہٕ رائہٕ دِتھ) سائری!

قادر بانڈ۔ یا خوٚدایا!

باپے۔ یارہی!

قادِر بانڈ۔ توہہ سارِنی پِزٕ مُرسرکرنہٕ۔ ترٕنے ترٕنے روٗٹ پرٕمٹ تہٕ منے اکھ۔

باپے۔ لارہی۔

(نیران سائری)

مانگے

کردار

اَحدِ مسخر

نَبہِ لالہ

چوبدار

نبلی کاک

راجا سرسان خان

مَحَرٕ کینہ

صمد کرال

گرٕ ون

تہ کینہہ باندٕ کُٹھ شہنایہ مالی تہ بچہ کُٹھ

آپٚھی !!

(باقی کُنٹھ تہٕ اوان اُسن کھنگالہٕ)

ہے۔ خاموش خاموش۔

(ساری باندہ کُنٹھ تہٕ شہنایہ والی
نیران نیبر تہٕ مسخرہ ونان گگن گن)

دُچھتو پانٛتر کیاہ چھُ جان۔ تھٲنہٕ بغاری بُڑ تُوش۔ ہیے
ناو بیٚے اکھدی مسخراہ۔ کیتہ چھَم تکان باخبراہ۔ بیٚے ماسے
لفظن مانے ژار۔ پانٛترٕ دُچھتو از اُدھار، پیٚگاہ نقدی ہند
دیدار۔

(وُدٕن لاگان)

پی گوم از تہم خبر دایو۔ گفتی دُچھ ہَم پانٛتر ہیو۔ یَند کیاہ
دمہ بہٕ گاسہ لوو ہیو؟ زنانہٕ دِیپہ ہو "کیاہ اوٚ نچھو؟ شُرکہ
ہیتے دِیپہ نَم" ببہٕ لالو! اَسہ کرُشھ اُنٛ نچھو کٲلی مالو؟ چنٛدن
وُچھنم کیاہ وُنکھو۔ ہیشُر بیٚے ہیہ کھ ہو بٔنیبہ تالو۔

(کینٛہہ قدم کڈان تہٕ خبرتس سپدان)

ذ یکھہ پگاہ دیوہ دوہ آسہ جان ۔ کام وُچھ پاٹھ رتھر دپہیوسان
اُسہ نہ کرو توو کھینہ چیناہ ۔ کٹھ موہ نگراہ ترِہ پاچہ سانو

ہو ہو ہو ۔

(آلو دِلھ)

کتہ با بیوُ ٹھکٹ نبہ لالو ۔ نبہ لالو ! ہو نبہ لالو !!!

(دوِیم مسخرہ ۔ نبہ لالہ دوِیمہ طرفہ اژان)

نبہ لالہ ۔ ہو ہو ہو ۔ کیاہ باگڈھیو اُحدی شالو ۔ ژھاران ووتم یتوت
کالو ۔ کنتھ بیپھ ژرکھ چھے بٹیہ چالو ۔ چھا پاٹھر لاگن مخولاہ
رازَس کھر ہرشِ چھے چالاہ ۔ تیرُن ہند چھس بوڈ تا جاہ پاٹھر
وگن ربواجا ۔

اُحدی مسخرہ ۔ ہاہر چھس تبراہ ہیرہ دستار ۔ یدٹ چھس تولہ کم برابر کھار
جامہ ذری چھس کھوہ زن پوزار ۔ زنگن چھس دوہ ز ےگے
وگہ شوار ۔

نبہ لالہ ۔ رازہ سند تاریف بے مثال ۔ بوزم زبوہ چانہ وژھیو لال
اُحدی مسخرہ ۔ (نبہ لالس لاتس لقمہ دِتھ) خبردار ۔ ناو میون اُحدی لالو ۔

جائیہ زِ کلامہٕ کرِ نتہٕ لالو۔

نتہٕ لالہٕ۔ مأنی دِ ساٗبہے اٗحدی لالو۔ رٔٹ وونی آسی میون کلامہٕ۔

(اٗحدی مسخرہٕ چھُس ٹھسپہٕ تراوان)

بوز بوز برٔ وٚنتے کم کم شار۔ مول میون زِ وٚسنے باتڑہٕ سردار۔
پاٗٹھر لاگتھ ہوشس کار۔ پرٚتھ گامہٕ اوسنے ہیوان اکھ کھاٗو
مگر.....

اٗحدی مسخرہٕ۔ مگر کیاہ؟

نتہٕ لالہٕ۔ یتہٕ پیٹھ ختم گیہ جاٗگیردار۔ تتہٕ پیٹھ لوٗکن ہنزٕ سرکار۔

اٗحدی مسخرہٕ۔ اچھا؟

نتہٕ لالہٕ۔ آ۔ آ۔ آ۔ مانگنہٕ پھیران اٗسی برٕ برٕ۔ سعبرٕ رٕنہٕ وایان
پھیران گیوٗر۔ اُدہٕ کانہہ لولہٕ سان دوان داں کھاد۔ نتہٕ
تنہٕ کانہہ کھاران چار۔ برٕہ پیٹھ آمتہٕ اٗسی لاچار۔ دورہٕ دورہٕ
کرٕتی سیٹھے کران اٗسہٕ لار۔

دہہ شوکے۔ اٗسی لاچار۔ اٗسی لاچار
پاٗتھر گِندن ونی اداکار

اُحدی مُسخرہ۔ وُچھتنک فوم تکھ آنہتھ یور۔ چنڈُن ماچھکہ پشو مُت بیود۔

(نعرہ بوہی ناہوان دِنی)

اَشناہ کرِہ ہن تہٕ۔

شبہ لالہ۔ (طنزِ سان) مُفتے۔

اُحدی مُسخرہ۔ گنڈُناہ وُچھہن تہٕ۔

شبہ لالہ۔ مُفتے۔

اُحدی مُسخرہ۔ گم دفائی تہٕ۔

شبہ لالہ۔ مُفتے۔

اُحدی مُسخرہ۔ رنگہ واہ واہ تہٕ۔

شبہ لالہ۔ مُفتے۔

اُحدی مُسخرہ۔ بتہٕ منگہ ہن تہٕ۔

شبہ لالہ۔ مُفتے۔

اُحدی مُسخرہ۔ کاماہ کاراہ کرِہ ہے تہٕ کانشہ۔

دوشوتے۔ اَسی بدلے یہ وُکھ بدلیو باندٕہ سردارن سنگ بدلیو

اَسہ کوٗر اَتھ واس وقتس ستیٖ یا تھر گنڈنک رنگ بدلیو

ہے۔ پاٹھر گندنگ رنگ بدلیو

رنگ بدلیو ہو۔ رنگ بدلیو

اَحدی مسخرہ۔ کرو شوزروع اَسی پاٹھر نوو۔

نبہ لالہ۔ تلہ ساے وُچھتن دازہ کوت گوٗ

اَحدی مسخرہ۔ وُچھتن ہوکن روہے لاگِتھ۔

نبہ لالہ۔ کہ کر تیرین ہند گونڈ لاگتھ۔

اَحدی مسخرہ۔ نالہ چھس شرنہ پھلین ہنز مال

نبہ لالہ۔ سفید ریش بنیہ چھُر تال۔

اَحدی مسخرہ۔ بروٹھہ بروٹھہ تُلی کاک باشان۔

نبہ لالہ۔ چوبدار پتہ پتہ چھس تیز کمان۔

اَحدی مسخرہ۔ کتھ چھے کران بے مثال

نبہ لالہ۔ اکی چپا ٹھ ہتھ زبان۔

اَحدی مسخرہ۔ وُدناہ ہیرہ بون شیشہ ترکہ تہ من

نبہ لالہ۔ ژور ترژامہ اکہ وزہ اُمو شند کھین

اَحدی مسخرہ۔ انصاف کرنک چھس گمان

نبہ لالہ۔ ہے نئے پکان بطخنہ چال

اَحدہ مسخرہ۔ پڑانہ انصار فیج اکھ مثال۔

نبہ لالہ۔ طنز چھہ بانڈن ہُند کمال۔

(دوشوے وَنان پہ ترتیبہ لٹہ)

اَحدہ مسخرہ۔ (ناس کران) نہٕ کرِن چھئے کران وِزہ وِزہ ناس۔

(پس منظرس منز گژھان ژاس)

نبہ لالہ۔ ہے پیوہ ماوا تتھ بوزسا ژاس؟

(ژاس کران کران چوبدار اژان۔ تس چھُ

اَتھن منز سٹوال۔ نالی چھُس تہر کمان کمان

لوگُٹ پتہٕ تیر بوڈ۔ شانن پیٹھ چھُس ترٛڑہ

گنڈِتھ بچہ وارہ ستھ۔ کھورن چھُس پلہٕ ہور

لاگِتھ۔ تریچ رز زنگن تانی چھُس گنڈِتھ

کمرس ستی چھُس اکھ بڈ رجسٹر گنڈِتھ)

چوبدار۔ شیرِنی چھم منے جاے خاصو۔ یتھ روز پتھ روز اَحد سو لالو۔

یتہٕ نس بتھو یو تخت خاصو۔

(سٹوٗل تھاوان منز سیٹجس)

پاچہ ژاکھ بوٗناک شوٗبانو - اوزِ یی راجا سرسان خان پنہٕ

یتھ توٗتاکس دِمیہ فرمان -

(سٹوٗلس پیٹھ پانہٕ بیٹھان)

نبہٕ لالہٕ تہٕ اَحدی مسخرہ - (حاکران گژھت) راجا سرسان خان !!!

چوبدار - (تھوٚد وتھان) سِتّے گو وقتک بوڈ لُقمان (حاکران

گژھتھ) ، افسوس مُشو تھے گو میّنے قلمدان -

اَحدی مسخرہ - تلہٕ سا یتھ پھیر نالی کیا چھے ؟

نبہٕ لالہٕ - چوبدار کوتاہ مشرب چھے -

اَحدی مسخرہ - نالیے مچھہ وارہ ستہ مرِہ چھے (نالہٕ منزہ چھکس کڈان)

نبہٕ لالہٕ - کتھہ کرِ ژہ ییپر شاہ بلہٕ وارہ چھے ؟

چوبدار - سرسان خان دِیہ تیتہٕ فرمان - صُبحہ پیٹھ شام تام روزہٕ

لیکھان (یتھ کُنُ پھیرتھ) رٔٹھ وُچھہ حکمن ہنز رجسٹر -

نبہٕ لالہٕ - (ورق ورق پھران) اَسِے ! حکم نمبر چار سو بیس تہٕ

فاصلہٕ نمبر وُنیکھ تام نہٕ کُنھے !

چوبدار ۔ (پوٗت پھیپرِتھ) یوٗتے میون چھُے بوٗڈ دفتر ۔

اَحدی مُسخرٕ ۔ راجس چھا کانٛہہ مشورٕ دان ۔ یَس آسِہ قونوٗنیچ پزٕتھ کانٛہہ

زان ۔

چوبدار ۔ سرسان خانٕن مشورٕ دان گوٚ تُبلی کاک لورِ دستار ۔

اَحدی مسخرٕ ۔ تبُلی کاک لورِ دستار ۔ تبُلی کاک لورِ دستار ۔

نیپہ لٲلِہ (تبُلی کاک اَژان ۔ تَس چھُہ گورٕ دستار

دتھ تہٕ بٹہٕ پھیرن نالہ ۔ زیچھ زیچھ نرٕ

رنگہ دار ۔ دٔچھنِس نرٕ چھِس نالہ رِکمہ گرٕ ہرٕ تہٕ

ہول چھُس گنڈِتھ)

تبُلی کاک ۔ (مارٕ سے سٹیجس چکرٕ دِتھ) ہوشاہ خبردار ۔ اَز سپدِ

ییٚتھ گامس منٛز ہوشیار ۔ تابدار ۔ رودار ۔ باکمال تہٕ بے مثال ....

اَحدی مسخرٕ (ناستہٕ مُشک کرِتھ) آنٛچھی !!!

تبُلی کاک ۔ ہٹ تیری کی ! کھوٚ وقتیچ پھوند !! بیٚنِیہ پیٚنِیہ نوٚوٕ سرٕ

شوٗروٗع کرُن ۔ ہوشاہ خبردار ۔ اَز سپدِ ییٚتھ گامس منٛز

ہوشیار ۔ تابدار ۔ رودار ۔ باکمال ۔ بے مثال ۔ لازوال ۔ ...

(نبہ لالہ تس بُروٹھہ کنہ پکان)

تبلی کاک۔ دَت تیری کی۔ آکھ یتھی وزہ زنگہ۔ از ماکرکھ نوکری نشہ۔

بینہ پینہ نوہ سرہ شورفع کرون۔ روز پتھ۔

ہوشاہ۔خبردار۔ از شپدہ یتھ گامس منز ہوشیار تابدار

روبدار۔ باکمال۔بے مثال۔ لازوال۔ راجا سرسان خانہ

محکمہ مطابق ترٹیے ہتھ تہ پانژ ہاٹھ دوہ پژانہ یتمہ گاہکہ

اکہ جگڑک فاصلہ۔ لہذا یہ تبلی کاک چھس اعلان کران

زِ دوشوے دَری سپدن انصاف پژادنہ معہ کھ حاضرہ دربار

. . . . . با ادب دوہ دنی روزہ تھ کرن تہ راجا سرسان خانہ

تشریف آوری ہند انتظار۔

(اکس طرفس کن گرنہ صحتہ چندہ منسزہ

تاستہ ڈبہ کڑتھ اکھ مشک پانس کران تہ

بیاکھ رازسس نستہ نشس نوان۔ رازسس

سان اکہ اکہ قدمہ سٹولس کن پوان۔ راژہ

بتھان سٹولس پیٹھ)

اَحدٕ مسخرٕ تہ نبہ لالہٕ ۔

وُچھِن ہیٚیو عقلمند سرسان خانٕ نیاے
دٔرِن دمہٕ ہند جگرٕ پرُون اَمیک کرُن نیاے
ہیے اَمیک کموٚچ پاے اَمیک کرُن نیاے

(درازس اکہ طرفہ دوزان تُبلی کاک تہ بیٚیہ طرفہ چوبدار۔ تُبلی کاک پلہٕ نادان تامستہ ڈیٚہ چوبدارس کنُ ۔

محدٕ گنُہ تہ صمد کڑال پانہٕ وانُی ہر کران کران اُڑان ۔ محدٕ گنُس پیٚچھ ژادرٕ تارٕ نکھس پیٹھ تہ صمد کڑالس پیٚچھ لوکٹ پٹ شانن پیٹھ یتھ منز کترٕ بانہٕ تارٕ چھ)

مُحدٕ گنُہ ۔ ژٕ دِکھ تہ ژیٚرہ یوتام یہٕ رٕ مہرٕ ؟

صمد کڑال ۔ ژٕ سے کمُو دوٚنے ۔ بہٕ ہیکہ وارٕ دِتھ ۔

محدٕ گنُہ ۔ بہٕ چھُس کارٕ بانُی ۔

صمد کڑال ۔ بہٕ چھُس خاندانُی ۔

تُبلی کاک ۔ خاموش ! ذرا نومرادٕ گرٕ وَن تہ کرٕ و سلام راجا صابس ۔

(چوبدار راژس نوکرہن ناس کران)

محمدہ گنہ تہ صمد کژال ـ آداب ۔ آداب ۔ راجا صائب آداب ۔

راجہ ۔ آنچھی! یمن کُس عذاب یمُس جناب تہبلی کاک ۔ کڈ کتاب تہ کر یمہند بیان قلمبند ۔

(چوبدار بیہان تہبلی کاکس برونہہ کنہ دوو اتھن تہ کہ کٹین پیٹھ تہبلی کاک واہراوان قینہ سن کمرس پیٹھ رجسٹر تہ پر ٹان اتھس کیتھ زنتہ قلم ۔ مچہ وارہ منز ہنزہ کہ مُنزہکہ بہ ڈوان تہ زنتہ لیکھان رجسٹرس)

تہبلی کاک ۔ ژہے کیاہ چھے ناو ؟

محمدہ گنہ ۔ محمدہ گنہ ولدہ رحیم گنہ ساکن کاشی گام تحصیل اوڑیپور

تہبلی کاک ۔ تہ کارہ بار ۔

محمدہ گنہ ۔ دژالر !

راجہ ۔ آنچھی !! کیاہ ووننو دژالر ۔ کیہ دژالر چھک کران ۔

محمدہ گنہ ۔ ۔ جناب ژادرن ہنز ۔ پشمینچ تہ بیہ ریچ ۔

راجہ۔ ہی ہی ہی۔ کرٛان گرٛشہ۔ کرٛان گرٛشہ۔

تبلی کاک۔ ژٕ تے کیاسۂ چھے ناو؟

صمد کرٛال۔ صمد کرٛال ولد محمد کرٛال ساکنہٕ کرٛالہٕ ووٗر تحصیل بیور کوٗر

تبلی کاک۔ تہٕ ذٕہی ییہٕ کاشس؟

صمد کرٛال۔ کرٛالہٕ کار۔

راجہ۔ ہی ہی ہی۔ تنازہٕ پننہٕ کرٛد بیان۔

صمد کرٛال تہٕ محدہ گنیہ } ہے راجا خانِ خاناں۔ حالِ دِل کرے بیان۔۔۔۔۔۔

تبلی کاک۔ خاموش۔ اَکہٕ اَکہٕ وٕنِو۔ اَکہٕ اَکہٕ۔ ییتہٕ کیاہ ٹہٕ پرشٹر چھا لیکھنس۔

محدہٕ گنیہٕ۔ ہے راجا خانِ خاناں۔ حالِ دِل کرٕے بیان۔ میون عزیز جمہ گنیہٕ چھہٕ در حقیقت تھُنہٕ شلہٕ۔ زیٖہناہ لُنجر چھس گرٛشہائی۔ ز برٛوہ تہٕ پانژہ قدم پتھ پکائی۔ چال ہیچ تہٕ لوٗت روائی۔ پوٗرہ اَکھ ساس نقد ہیتھ چھس تس خانٛدر زھارائی۔ کوٚرے گرٛشہس آسنہٕ شبلہٕ پدمائی (وُدون لاگتھ) نتہٕ ماگرٛشہس زایہ کھسہٕ وٕنی لاو جوائی۔

یمی یمی یمی۔

ٹبلی کاک۔ خاموش! ذرا کر ہوش۔ یہ چھکنہٕ وٕدٕ نیچ جاے۔ وٕدنس بوفس
سپدی جرٕ مانہٕ۔

محدٕ گنہٕ۔ (اوش ووہ ٹھرا ٲدِتھ) روزان یتھٕ گامس منز گژھ ستاہ اکھ
پانژھ ٲٹھ کھاٲر داں زیپن قٕس۔ گاٹیچ کوٲراہ زوٗناہ چھیس
ہیوے گژھ، میانِس نیچوِس آسہٕ۔ پوٗرٕ اکھ ساس
رحم پیہِ چھس کورٕ مانگے دِنس تیار۔

ٹبلی کاک۔ اگر یتیمس کرٲلس سیتی کس تازہ پچھے ہے
محدٕ گنہٕ۔ جناب یہ چھہٕ قٕس کورٕ یژھان یپہٕ پرِس نیچوِس سیتی
خاندر کرٕن۔

ٹبلی کاگ۔ اچھا ونسا ژبنے کیاہ چھے وَنُن؟

صمد کرٲل۔ ہے راجا خانِ خاناں۔ حالِ دل کرٕ سے بیان۔ میون عزیز
بچہٕ کرٲل۔ کامہِ ژوٗر بے مثال۔ ذرہٕ ہنا کجرٕ چھس گژھانی۔
پانژھ لفظہٕ نیبرٕ تہٕ سنتھ اندرٕ ہی شرٕ ینانی۔ تیوٗت کرٕ تھ
تریژھ وِزٕ کیاہ نام سوٗت سوٗت روزان ونانی۔ یوٗتاہ ازتام

زیٛنم رتیوٚ ماہ ہٮ۪لس گنٛڈتھ چھٕس تٕس کھانٛد ژھاراٛنی تہٕس چھم گرٕ پسی کوٗ راہ اکھ پٕنٕنٛد۔ مگر یہ مُحدٕ گنہٕ چھٕ گرٕ لیٛتٕس ورغلاٛنی۔

مُحدٕ گنہٕ۔ بہٕ چھٕس اکھ ساس روپیہ دوان۔

صمد کرٛال۔ بہٕ چھٕس زندگی ہشو ساٛنہ پےٚ کماٛیے دِنس تیار۔

مُحدٕ گنہٕ۔ مگر چون نیچوٚ چھُ کوٚل۔

صمد کرٛال۔ تہٕ چون نیچوٚ چھ لوٚنگ۔

(دوشوٚے ہار ہیوان کرٛنی)

مُحدٕ گنہٕ۔ تیٚشتھے چھُ صاف بولان۔ کھتہ ماگرٕ ھتس اَندری تٕھرتھ۔

صمد کرٛال۔ چون نیچوٚ چھُ لوٚنگ ، کوٚڈ تہٕ کاٛز چھُس گرٕ اکس جایہ لگیتھ۔

راجہ۔ (شرارتہٕ سان بےدایہ ھتوٚد وٕتھیتھ) بکواس بٕنٕنٛد۔

تبلی کاک۔ ہاں! دوشوٚے دٕرے کرٕن بکواس بٕنٛد۔ چوبدار۔ نوشس! نوشس! نوشس!!

(چوبدار دونوان تھوٚد تہٕ راجس کران نو کرین

(ناس تہٕ پیتہٕ بیٚہان بنیہٕ میز ہیوٗ بنہِتھ)

راجہ۔ آنچھی!! (پتھر بیٚہان) مگر گرٕ ؤس کیاہ وَنان سۄ کٔمِس سیٚتھ کرِہ تَس کورِہ خاندر۔

صمد کرٛال۔ جناب میانِس نیچوِس سیٚتھ۔

محدہٕ گنہٕ۔ غلط! تمی چھُ مےٚ وادِہ دیُتمُت۔

صمد کرٛال۔ جناب سۄ کریاہ سوندر مال کورِہ لنگِس سیٚتھ خاندر۔۔۔

محدہٕ گنہٕ۔ اَدِہ کرِیا سۄ تَس کٔلِس سیٚتھ خاندر۔

صمد کرٛال۔ خبردار! کوٗل مہ ڈن!

محدہٕ گنہٕ۔ یاگوٗ چھُنہٕ۔ ہُنہہ!

قبلی کاک۔ ہَیا کتھوٗ تُلوِہ تفریقہ!

صمد کرٛال۔ جناب بہٕ چھُس پوٚز وَنان تمی چھُ بہ مےٚ وادِہ دیُتمُت زِ سہ کرِہ تَس کورِہ میانِس نیچوِس سیٚتھ خاندر۔ بوٚہ رٹتہٕ دۄہمہٕ تاوٕچھ۔

محدہٕ گنہٕ۔ سراسر اپُز! راجا صاحب یہ چھُ سراسر اپُز۔ گرٕ ؤس چھُہ بنیٚہ کوٗر میانِس صاحبزادَس دِنٕچ وادِہ کوٗرمُت

راجہ۔ بجا ہی۔ وادِہ کوٗرمُت۔ گرٕ پسو چھا چون صاحبزادہ وُچھمُت؟

محدہ گنٛہ۔ جناب ڈُنیُس تام نہ کینٛہہ!

نبلی کاک۔ تیلہ چھا شہ چون نیچو، ڈُچھنہ بفائرِ بے تُس کوٚر دِنس تیار؟

صمد کرٛال۔ جناب یہ چھُ اُپٔز ونان۔ تمہ چھُنہ کورہ خاندرُک کنٛہہ قسم

کوٚرمُت۔ تمہ چھُہ مونمُت زِ یُس تس زیادہ دِیار دِیہ تسٕے سٕتہ

کرٕہ تس کورہ خاندر۔ ڈُنیُس تام جناب چھُس بہٕ زیادہ دِوان۔

محدہ گنٛہ۔ جناب بہٕ چھُس اکہ ساس روپیہ نقد دِوان۔

عمد کرٛال۔ بہٕ چھُس زندگی ہنٛز ساٹرِ بے کمائے داوس لاگان۔

راجہ۔ ہے۔ شہ گرٛوس چھا کورہ کنٛن یژھان۔

نبہ لالہ۔ بے ادبی ماف! جناب ییٚتھ کامس منٛز چھُ رِواج زِ پربڈ کام قسمہ

کورہ مالِس چھُہ گوٚبرہ موال زیادہ دِیار دِتھ گوٚبرس خاندر کران۔

احدکو مسخرٕہ۔ موختصر جناب کورٕہ کنان۔ کورہ دِیارن ییٚتھ ونان کورہ

مانگے۔

راجہ۔ مگر گرٛوس چھا حاضر اسی پرٛژھو تس رلیے۔

(بے دایہ تہٕ بے وتیرٕہ گرٛوس اندر اژان ژِتہ

ژاوان گٔلہ پیٹھ دوہٹ)

گرٛوس۔ جناب حاضر چھُس۔ بہٕ اوسُس ئُمِس ژھایہ سورُسے کلامہ بوزان

راجہ۔ ژٕ چھُکھ کورہ مول گرٛوس؟

گرٛوس۔ جناب سوہ کوٗر زٔون چھِنے میانِ کوٗر۔

راجہ۔ ژٕ چھُکھ تس خاندر یٔژھان کرُن؟

گرٛوس۔ جناب اُدہ کیاہ کرٕہ۔ خاندرس لایق واٗژ۔

محمدٕ گنٛیہ۔ بہٕ چھُس اکہ ماس روپیہ نقد پیش کران۔

صمد کرٛال۔ بہٕ چھُس زندگی ہٕنٛزٕ ساریے کمائے داوس لگان۔

محمدٕ گنٛیہ۔ جناب میانہٕ گرٕہ چھُس کھینہ چینہٕ عائش عشرت تہٕ آرام۔

صمد کرٛال۔ جناب میانہٕ گرٕہ چھُس کامہٕ کار۔ بوڈ عیال تہٕ کارہٕ بار۔

تُبلی کاک۔ خاموش! بے جا مُداخلتہٕ خاطرٕ سزا۔ کان پکڑو۔ پکڑو کان۔

(محمدٕ گنٛیہ تہٕ صمد کرٛال کنہٕ پکڑ کران)

بیٹھو۔ اُٹھو۔ بیٹھو۔ اُٹھو۔ اُٹھو۔ تہٕ بس۔ ہا ہا ہا (اسان)

راجہ۔ واہ واہ۔ تُبلی کاک۔ یتھہٕ آو مزہ بیٹھہٕ اکہٕ لٹہٕ۔

تُبلی کاک۔ ہاں پکڑو کان۔ اُٹھو بیٹھو۔ اُٹھو بیٹھو۔ اُٹھو اٹھو تہٕ بس

ہا۔ ہا۔ ہا۔

گرٛوٗس۔ جناب ہمو دوٚشوٕے اوٚنس بہٕ پیسرہٕ۔ کوٚر چھم اَکھ تہٕ اَدہٕ

پیٛٹھمِس دِمنہٕ کِنہٕ پیٛٹھمِس۔

مُحدہٕ گنہٕ۔ سِیٹھے۔ مِیانہٕ گرٕہ کرٕہ عائشن تہٕ آرام۔

صمد کرٛال۔ مِیانہٕ گرٕہ کرٕہ کارہٕ بار تہٕ باپار۔

مُحدہٕ گنہٕ۔ جناب مِیانہٕ گرٕہ چھُس ڈٕوکر دِلتہ ہہٕشن۔ تہٕ زیبا فرٛش کھیٚنہٕ۔

صمد کرٛال۔ جناب مِیانہٕ گرٕہ چھُس اَنُن ہیوٚن تہٕ باگراوُن۔

مُحدہٕ گنہٕ۔ مِیانہٕ گرٕہ آسہ زِہٹہٕ تہٕ سوٕے تہٕ کیٚنس تہٕ سوٕے۔

صمد کرٛال۔ مِیانہٕ گرٕہ چھُس کوٚنس اَسیتھ زِیٹھ لاگُن۔

راجہ۔ خاموش! اَسو چھِہ گرٕپسوٗشُند بیانہ یَڑھان بوزُن۔

گرٛوٗس۔ جناب گنٕی کوٚر چھم۔ لولہٕ سان چھُم رٕچھمرٕ۔ موج چھُس

لہٕ کھارے موٚہرٕ۔ اَمی رکنہٕ چھُس شرکہ پانہٕ پیٹھے گرٕہ

کام پیٛہرٕ کرٕنی۔ کسب کارٕ چھِتے سورُے زانان۔ گرٕپسو

کارٕ تہٕ زمینداری چھِنے ٹھیک پانٹھو زانان۔ ساری گاٹہٕ

چھِس۔

مُحدہٕ گنہٕ۔ ژٕرے تہٕ چھُس بہٕ تُس اکھ ماس روٚہ پیہٕ نقد دِنہٕ خاطرٕ

تیار۔

صمد کرال۔ تہٕ بہٕ چھس زندگی ہنز ساری کمائے داوس لاگان۔

ٹتبلی کاک۔ خاموش۔ تو ہمہ دِیو زیوٚن لگام۔

راجہ۔ ژٕ چھکہٕ تس کوٚرِ پیمو دوہ پوٚ منزِ اکی سندِس نیچوِس سیتہٕ خاندر کرنہٕ خاطرِ تیار۔

گژوس۔ جناب مے چھے کنن وُنہٕ اکس فقیرٕ سنزِ کینژہہ کتھہ زنتہٕ کانٛہہ کتہ یاد۔

راجہ۔ ہی ہی ہی۔ فقیر!!

گژوس۔ جناب ہرددِ کالہ اوس۔ دانہٕ اوس لوٗنمت۔ بہٕ چھس آنگنس منز بوینہٕ پن سوہبراوان تہٕ منیاگی کوٚر زون اُس وٗن کھرِ مژ لوہ برن۔۔ امی وِزِ ژاو اکھ ریش دراز فقیر انگنس منز

راجہ۔ ہی ہی ہی۔ ریش دراز فقیر!!

(پننہٕ ریشس اتھہٕ پھیرِتھ)

تہٕس کیاہ مطلب چھ یتھہٕ مقدس سیتہٕ؟

گژوس۔ جناب سہ ژاو تہٕ لوگ ونہٕ نہٕ۔

(فقیر سنز آواز لاگِتھ تہٕ اداکاری کران۔)

ہہ لائے ...... ہیاہ بخشدار اہ نوٚرہا چھِ ہُران - دوہ دوہ چھس کھسان - اکھ اکھ مہرہ کھارہا چھے قس مول ہُران - تس ہا چھِ مہ خبرِ پرزلوٚن بختس پیٹھ - غافل گژھیو تیاہ سعہ ہا چھِ رازہ رانی - پناہ کمُ نظرِ وُچھہس سعہ ہا چھِ لال - رأچھو ہا گژھو زیس - اکھ بوڈ خریدار ہا چھس پینہ وول - نیتھ شنہ ہا دِنہ ہس تہٕ وُلِتھ ہا نیس کیمتھ بس منز - تس ہا چھِ پاشاہ گرِہ باگنہ یُن - داے تدبیر دیُن تہٕ ہیون - ہیا بے خبرِ غافلاہ گژھو وُنی ہا فقیرن کھتاہ - سَرِہ ہا گژھ پانئے وقتس پیٹھ۔

راجہ - ہی ہی ہی - گژھو کوٚر پیہ پاشاہ گرِہ باگنہ - ہی ہی ہی۔

(راجہ ووہ نھان نفوٚد تہٕ ہیوان نژُن۔)

نیلی کاک - (پریشان گژھِتھ) چوبدار ! نوش - نوش - نوش !!

(چوبدار ووہ نھان نفوٚد تہٕ راجس کران

نوکرین ناس - راجہ ییہان ہوش سنبھالِتھ

سٹولس پیٹھ تہٕ چوبدار بیٹھان پننہٕ نی جایہ)

گژوس۔ پادشاہم ! اماپوز۔ وُنہٕ چھم تمس فقیرہٕ سٕنزٕ کتھ کنن منز

دیان چھس اماپوز تمۍ سٕنزٕ کتھ ما آسن پزٕ۔ پیٚیہ یہ ماتس

کانہہ پاشاہ خریدار واٹ تتھ۔

راجہ۔ گوڈٕ چھکھ نہٕ تس کورِ یمن دون شخصن منزٕ کانسہ ہندِس

نیچوِس سیٚتھ خاندر کرنس تیار۔

گژوس۔ جناب میٚے چھنہٕ وُنہٕ پننہٕ کورِ کانہہ مشورہ ہیٚوتمت۔

محدہ گنہ۔ جناب کورہ چھنہٕ کانہہ راے پرژھان۔ بہٕ چھس اکھ ساس

تہٕ اکھ رُوپیہ نقد دِنس تیار۔

صمد کژال۔ جناب کورہ مول چھُ گنہٕ جایہ کورہ خاندر کرنکھ مجاز۔ بہٕ چھس

زندگی ہنٛز ساریٚے کمأیے داوس لاگان۔

راجہ۔ تُبلی کاک ! چون قونونٕی مشورہ کیاہ چھُ ؟

تُبلی کاک۔ ہتیاہ گریسہ نیاہ ! زوٚن کرُن ہیش ؟

گژوس۔ کورہ مانگے کیاہ دِہم ؟

تبلی کاک۔ بد زبان ! بہٕ چھس ستن کورین ہنٛد مول۔

راجہ۔ ہی ہی ہی۔ گژ یسو تیاہ! ژوٚن کرُن بیان دِنہٕ موکھ عدالتس
منز پیش۔

گرٛڈس۔ مگر جناب سُہ کیتھ پأٹھٕ ہیکہِ پیش سپدِتھ۔

راجہ۔ (تبلی کاکس کُن) وَن سُہ کیتھ پأٹھی ہیکہِ پیش سپدِتھ۔

اَحدہ مسخرٕ۔ بے ادبی ماف راجا صاحب سرسان خان! از تام چھُ یمہٕ زانہٕ
آسہ بانڈہ پأتھرن منز کانٕہہ کوٗر یا زنانہٕ ادا کأری کرنہٕ موکھ
سٹیجس پیٹھ اَژٕ مژ۔ لہذا کیتھ کنہٕ ہیکہِ گرٛیسی سِتنز کوٗر
ژوٚن بیان دِنہٕ یتھ۔

راجہ۔ تبلی کاک! دِ جواب سُہ کیتھ کنہٕ ہیکہِ یتھ؟

تبلی کاک۔ مگر تسُند بیان چھُ ضروٗری قلمبند کرُن۔ کیس روزہ نامکمل
تہٕ فائلہ ہنٛدس ورق کیتھ پٔن برنہٕ۔

اَحدہ مسخرٕ۔ بے ادبی ماف! راجا صاحب! چھوٹے مُنہ بڑی بات، سنیٚ
گژھم جناب۔ بہٕ کرہٕ ژوٚنہٕ کوٚدہٕ ہُند پارٹ ادا۔

راجہ۔ واہ واہ۔ ریش دراز مسخرٕ کرِ یا کوٚدہٕ ہُند پارٹ ادا۔ ہی ہی ہی۔

(راجہ گژھان اَحدہ مسخرس نکھہٕ تہٕ ہیوان
تمس تھٕ آپوٗتی)

راجہ۔ اے حسپناہ ! ہوہو۔ اے حسپناہ۔ ہی ہی۔

اُحدی مسخرہ۔ جناب اِدہ کھچہ پیپہ یہ مُقدمہ اُند واتناونہ ؟

راجہ۔ حسپن کوٗرہی ! ہی ہی ہی !! ریش دراز کوٗری !!! ہی ہی ہی

تُبلی کاک۔ (پریشان گژھت) چوبدار ! نوش۔ نوش۔ نوش !!!

(چوبدار ووہ نقان نھوٗد تہٕ راجس کران نوکرِن

ناس تہٕ تَسس اَنان سٹوٗلس کٔن واپس۔ پَتہٕ

بیٹھان پانہٕ بے پہ پیٹھہ جایہ)

راجہ۔ ہی ہی ہی۔ آنچھی !! ریش دراز مسخراہ ! ژٕ رکھتھ کٔنژ کرکھ نہٕ ؟

اُحدی مسخرہ۔ جناب اَتھ کیاہ چھُہ کَرُن۔

(ہُنتھہٕ ہیپھہٕ تارہ لاگِتھ مصنوٗعی ریش

وا لِتھ)

یہ ریش چھُہ ہُنتھہ ہیپھہٕ والُن تہٕ شانَن ہیپھہٕ یتھ کٔنژ لاگِتھ

کورہٕ مَس بناوُن۔

راجہ۔ آنچھی !! بلکُل بلکُل !

اُحدی مسخرہ۔ یتھ کٔنژ جناب۔ از کل چھُنا کورہٕ مستس کٹہ کران۔ مَنے تہٕ

بۆزی تۆ تی گورمت۔ ہلہ مُژ راوُو یہ دوہ ڈِہ پلوٗ تہٕ دِمو کلس۔
بس جناب گیاہ ہیٚنے کورہ شکل؟

راجہ۔ واہ حسیناہ! واہ !!
ٹُبلی کاک۔ کوٗری ژیٚنے کیاہ چھُے ناو؟
اُحدی مسخرہ (زنانہٕ آوازہِ منٛز) زوٗن!
ٹُبلی کاک۔ ژٕ چھکہٕ یمس گرِیسہ سیٚنز کوٗر؟
اُحدی مسخرہ۔ جناب یہٕ چھُ میون بُب بہٕ اُمہ سیٚنز کوٗر!
راجہ۔ یم زِہ چھہ گوٗبرہٕ ہٲلی.......
ٹُبلی کاک۔ محدہٕ گنہٕ نتہٕ صمد کرٛال.....
راجہ۔ یمو دوہ یو منٛزہ کمی سِندِس نیچوِس سیٚتی کرٕکھ ژٕ خاندر؟
اُحدی مسخرہ۔ جناب یہنٛدی دوہ شوٗے نیچوی چھ کامہ ژوٗر نتہٕ نابہ کار!
راجہ۔ واہ! حسیناہ واہ!!
محدہٕ گنہٕ۔ زوٗنی! بہٕ چھُس چانِس مٲلِس چانہٕ خاطرہ پوٗرہ اکھ
ساس تہٕ ژٕ روہ بیہٕ نقد دِنس تیار۔ ییٚکیاہ چھم یتھ
گوہ ژرہ کیتھ اُنی ہیتھ۔
(گوہ ژر چھُس ہاوان)

صمد کژال۔ زۄنی بہٕ چھُس چانِس بَبَس چانہِ خاطرٕ پننہٕ زندگی ہُنٛز ساری کمٲے دِنہٕ خاطرٕ تیار۔ یِتھٕ پاٹھۍ چھُم یَتھ لوکچہ گنڑٕنہٕ اَکھ ہرُش۔ (لوٚنہٕ ہاوان)

راجہ۔ ژٕ بنِتھ پیٹھ نا دِیہ یِمہِ منٛزٕ کانٛہہ ہیٚتہٕ پسند؟

اَحدی مسخرٕ۔ پسند؟ راجا صاحب کٔل کٔشیرِ ہنٛز کانٛہہ کوٗر کرِتھ تمن پسند۔

راجہ۔ اَچھا!

اَحدی مسخرٕ۔ ییٚمہِ سندِ نیچوِ جمہ کتھ چھُ راتس دوہس اکِ بِسے جایہ بیہتھ مولوٗر ہیوٗن ہیٚوٗ وننگان آسان۔

راجہ۔ پیٚتھِل کتھ! ہی ہی ہی!!

اَحدی مسخرٕ۔ تہٕ ییٚمہِ سندِ نیچوِ زنکہ کژال چھُ نہ کنہ بوزان نہ زیوی کیٛنٛہہ بولان۔ زنکہ چھُ ہیکہ نس تہٕ کھینس کیٛتھ شُہار۔

راجہ۔ بتہٕ باٰل! ہاہی ہی!!

اَحدی مسخرٕ۔ توٚہی وُذ تو جناب۔ اکس کار آمد گرِیسی کورِ گژھہ شہ گرٕ آسُن یِتھ سۄ کارٕ بارٕ ہیکہ کرِتھ۔ گرٕ گیٚن۔ زیق

زراعت کنہٕ ژٕتہٕ کوہ کرٕ آسن ۔

صمد کرٛال ۔ ہیٚیانہٕ گرٕہ چھےٚ کارٕ بار ۔ کرٛالہٕ وان بنہٕ ژٕ ۲ لرٕہ ۔

محدٕہ گُنہٕ ۔ ہیٚیانہٕ گرٕہ چھےٚ بییرٕ باپار ۔ ئیٚنڈرٕ تہٕ وٕچھ کون ۔

صمد کرٛال ۔ ہیٚیانہٕ گرٕہ چھےٚ اَنٛنِ بیوٚن زٕنٛ تہٕ بامٕ گرٕن ۔

محدٕہ گُنہٕ ۔ ہیٚیانہٕ گرٕہ چھےٚ کھیٚون چوٚن تہٕ عاٗش عشرت ۔

تُیلی کاک ۔ خاموش ! بکواس کرنس کرٕوٕ ہراس ۔ وَرنہٕ مُقدمہ برٕخاس ۔

اُحدٕی مُسخرٕہ ۔ جناب اَکھ چھُ موٚزوٗر تہٕ لوٗنگ تہٕ بیاکھ چھُ زوٗر تہٕ کوٗل ۔ تہٕ دوہہ شوٚرےٚ کارٕہ بارٕ نشس اَکھٕ چھُلیتھ ۔ یتےٚ کیاہ تمن دایہ قون

چھا کرٕن ۔

راجہ ۔ بلکل ! ژٕ کیاہ کرٕکھ تمن نشس اے حسیناہ ! واہ !

محدٕہ گُنہٕ ۔ بہٕ چھُسےٚ اَکھ ساس تہٕ تربٕےٚ روہ ییہٕ ہاٗلس وٕدان بیٚنیہٕ گرٕےٚ

ہیٚیرٕہ بیوٚن روہ پھہ تہٕ سوٗن ۔

صمد کرٛال ۔ یہٕ دٕےٚ زندگی ہٕند زیوٕ نمتٕ سورٕےٚ پوشہٕ ڈوٗنکھ بیٚنیہٕ نمٕتھ

زاٗنٛپانٛس کیتھ سوٗنہٕ ماہرٕ ییٚنٛ ہاٗشس ۔

محدٕہ گُنہٕ ۔ (گوٕہ ژٕر پیش کرٕان) یہٕ چھےٚ مٕیاٗنٛ روہ ییہٕ گوٕہ ژٕر ۔

صمد کژال۔ (لوٗنٹھ پیش کران) یم چھ مثیاٗنی دیار لوٗنچہ گنڈتھ۔

محدہ گنہٕ۔ یہٕ چھےٚ مثیاٗنی پیش کش کرتوٚ بوٚل؟

صمد کژال۔ یہٕ چھےٚ مثیاٗنی پیش کش کرتوٚ بوٚل؟

(اَحدی مَسخرٕ دوٚشوٗے رٹان)

اَحدی مسخرٕ۔ جناب مےٚ دِیِو اِجازتھ بہٕ ہیٚکہ یم دیار پانس نِش ییمن دوٚشوٗنی چھُ ییمن دیارن ہُند تکبُرٗ۔ ییمن دٕنوٚ ز یہنٚدی دوٚشوٗے گوٚبرٚ نیرٕن پانے پننہٕ خاطرٕ خاندٕر ژھارنہٕ۔

راجہ۔ واہ حسیناہ واہ ! یم دیار جرٗکھ پانس ہیٚرٕ بدن !

صمد کژال۔ دوٚہ پیٚہ کرٕ واپس ؟

محدہ گنہٕ۔ گوہ ژرٕ کرٕ واپس ؟

(دوٚشوٗے گوہ ژرٕ تہٕ لوٗنچہ لمان)

راجہ۔ خبردار ! کوٚرٕ موٚ ہنیٚوس سیتہ نہٕ کرٕنی ہر۔ بیٚنیہ تہٕ یژھ حسیناہ حبانِ جاناناہ۔ نازک بدن مستاناہ۔ واہ حسیناہ واہ !!

نبٚلی کاک۔ راجا صاحب فاٚصلہٕ !

راجہ۔ بلکل۔ تبٚلی کاک کرٕو اعلان ؟

تبلی کاک۔ خاموش! بہٕ تبلی کاک بحکم راجا سرسان خان چھُس اعلان
کران زِ دوشونی پیہ مُقدمک فاصلہٕ وَنُنہٕ۔ لہاذا رؤزِو زٕ عُدد
قدم پتھ پتھ بغاٹ کُنہٕ مُداخلت ژھوپہٕ کرِتھ بوزان۔

راجہ۔ (تھوُّ دِ وِتھت) ہی ہی ہی۔ اُسہٕ یوٗز سارِنے ہُنٛد
بیان نہایتھ دِلچسپی سان۔ تہٕ سون آخری فاصلہٕ ییتھہٕ زِ کُنہٕ
قونونی عدالت تہٕ سرکاری وزارژ منز اپیل ہیکہٕ نہٕ ییدرتھ چھُ
زِ یمن دوشونی گوٗ برہ مالین ہنٛدی نیچوی چھِہ اَزکار۔ آگرِشی
انگیہامین تہٕ کامہ ژوٗر۔ لہاذا یموٚیُس رقم کورہ ماگنے
خاطرہ چھُہ جمع گورمنٹ سہ ہیکہٕ ییمس گرِ پسو سیٹھز کوٚر زو
زمین زراعتہٕ خاطرہ خرچ کرِتہٕ۔

صمد کرٛال تہٕ ہنٛدہ کُنہٕ۔ ہے افسوس بہٕ گوس دھ پیوٚ نشہٕ!!

تبلی کاک۔ خاموش!

راجہ۔ تکیا زہ سو چھِہ اَگہ گاٹہج۔ کسید ادبہٕ کام پسند حسیناہ۔
ییمس گڑیستس چھُہ وَنہٕ فقیر سند وُنی کُنی منز زِ اُحو سیٹھز

کوٗر زوٗن پیٚیہِ بادشاہ گژہِ باگِنہو - لہاذا کۄرِہ ہٕن بہٕ پانٕس مگر بہٕ چھس اَکی اوٗنمٕت تنگ تہٕ بیٚیس کیاہ کرہٕ ؟ نتہٕ وِل چھُم سیٹھاہ وُپھراے کران - اے حسیناہ - ژٕ یٕلے یِتھٕ راجا سرسان خان دیوانا -

(اَحدی مسخرٕ نخرٕ کران تہٕ راجہٕ اُمس نکھ گژھتھ نژہ آلوان)

واہ حسیناہ — کیاہ ادا — واہ — واہ — واہ !!!

تُبلی کاک - چوبدارا وہہ ہتھ جل کرٕ نوش - نوش - نوش !!!

(چوبدار وہہ ہتھ تہٕ رازٕس نژہ رٹِتھ سٹوٗلس پیٹھ بیہناوان تہٕ نوکرین ناس کران -)

راجہ - آنچھی !! ہیا گژ یستیاہ ! تم کتہٕ رٕودی پادشاہ ، حقیقت چھُہ یہِ نژہ نحاش کھیوٗ پلیٹھ - عوامچ بنے یہِ سرکار - تہٕ ژٕ چھکھ وۄنہٕ پادشاہ خریدارس پژاران - ہی ہی ہی -

محمد گنہٕ - تیلہٕ کرِن مثالی نیشٕ کشس قربول - پۄرٕ اَکھ ساس تہٕ ژور رہہ پیٚہ نقد بتیہٕ دمس کِنڈہٕ دار ژادر ؤ لبنو -

تُبلی کاک۔ خاموش !

صمد کڑال۔ مِیانی پیش کش کر قوٗبوٗل۔ مِیانہِ زندگی ہنزِ ساری
کمائے چِھسے کوٗرہ معمول بیٚیپہ کرِ ے پوٗرہ وٗری یُس کترہ
بانہ سپلے۔

تُبلی کاک۔ ژھوپہ ؟؟

راجہ۔ چون نیچوٗ چھُ لوٗنگ تہٕ موزوٗر تہٕ کرِیاہ حُسین کوٗر تمُس
قوٗبوٗل؟ چون نیچوٗ چھُ کوٗل تہٕ زوٗر تہٕ کریاہ گاٹِھج کوٗر
تمُس قوٗبوٗل؟ ہی ہی ہی !

اُحدی مسخرہ۔ لوٗنگ گوٗیُس کامہ ژوٗر آسہ۔ نابکار آسہ۔ اَمہٕ نِس تہٕ زیٚنہ
نِس لگہِ نہٕ۔ تہٕ کوٗل تہٕ زوٗر گوٗیُس اَنپہٕ آسہ۔ اَمہِ چھ گاٹِھ
روٗس آسہ۔ پٔرِتھ لیکھِتھ ہیکہِ نہٕ۔

راجہ۔ بِلکُل بِلکُل !! لاحول ولاہ ! یہ حسیناہ کاژاہ گاٹِھج چھ۔ کم کم
نوقط چھِتے ژاران۔ تُبلی کاک پُہ چھُس اعلان کران نہٕ مُحدہ گٔنن
تہٕ صمد کڑالُن سوری پُفسہ ژاٹھ یُس تِمس گرِ پسو کورہ آو
دِنہٕ کرِہ یہِ گرِ پسو کوٗر پننہِ مرضی مؤجُب خرچ۔

محمدہ گنہ تہٕ (اکھ اکس نکھ پیتھ) افسوس اسۍ نگے رؤ پیو نشہ۔
صمد کڑال

تبلی کاک۔ خاموش۔ خاموش!

اُحدی مسخرہ۔ جناب ہمس ہیانس ببس گرٛدھ ین حکم دینہٕ تہٕ بہٕ زوٗن
گرٛدھ خود مختار آسہن پانس قابل پنن خاندار ژھارنس منز۔

راجہ۔ واہ! واہ! تبلی کاک حکمس گرٛدھ تامیل سپدن۔

گڑوس۔ ہے افسوس خدایا مے کتیو بن وونی کورہ دیار۔ ہائے۔

تبلی کاک۔ گرٛیستیاہ! یتہٕ مالاگ ڈاثب!

اُحدی مسخرہ۔ جناب اکھ حکم گرٛدھ دایہ بن کرٛ نہ زیس کورہ مول ونکہ
پیہٹھ کورہ خاندرس کورہ مانگے منگہ یارٕ۔ اتھ رشتس
باپارہ بناوہ تس گرٛدھ قادک سزا میلن۔

راجہ۔ واہ! واہ!! کوتاہ درد چھے گامہ برادری ہنز۔ اے حسینہ!
تبلی کاک یتھ حکمس تہٕ گرٛدھ تامیل سپدن؟

نبہٕ لالہٕ۔ (شرارتہٕ سان) گوٗ اُحدی مسخرہ کرٛہ ییمہٕ رؤ پیہٕ رشتہ عاشقن
بہٕ مے تتھٕ دیہٕ کنھی۔

اُحدی مسخرہ۔ ییمہٕ رؤ پیہٕ آسہ اکہ فضول خرچی تہٕ بد رسومہ خاطرہ ییمو

دہ پۄس سۄ مبراوٕ مٔرٕ ۂ۔ اٗسی کرِو اٗزی کہٕ پیسٹہ پہ بد رسم دٔفا۔ رٔقہ پیسہٕ
گیٖہ گامکہٕ خاطرٕ ستو کوٚل سرٹکہٕ۔ نلکہٕ۔ بجلی تہٕ ہسپتال۔

نبہٕ لالہٕ۔ گٔژھہ! گژھہ! اگر اٗسی دِمۄ پہ رقم سرکارس؟

احدی مسخرٕہ۔ ہرگز نہٕ!

نبہٕ لالہٕ۔ تیٚلہٕ بناوو اٗسی یتہ گامس منز پاٹھر گندنہٕ مہ کھ اکھ
ٹھیٹھر ہال۔

احدی مسخرٕہ (پننہٕ آوازہ منز) اٗسی بناوو۔

ساٗری۔ ٹھیٹھر ہال ٹھیٹھر ہال ٹھیٹھر ہال۔

احدی مسخرٕہ۔ منگو خدایس۔

باقی۔ یاٗری!

احدی مسخرٕہ۔ پاپہٕ جاہ اٗسن!

باقی۔ ساٗری!

احدی مسخرٕہ۔ اٗسن تہٕ گندٕن!

باقی۔ جاٗری!!

(پہی وٕنہہ ساٗری نیران

مشرٕلۍ نکہ

کِردار

جوان مسخرٕ

بڈٕ مسخرٕ

عَلَم بردار

رانۍ

بوڈ وزیر

لۄکٹ وزیر

مشرٕلۍ نکہ

سعہ دِرہ بڑوٗر } ژٕ سرکاری اہلکار
بعہ دِرہ بڑوٗر }

خانہ دار

کینژہ شہری

(جوان مسخرٕ ہ تکو تُھرِتھ اَژان تَس چھُ
ڈول نالِ۔ سُہ چھُ یہِ ڈول وایان یوان تہٕ
سٹیجکس بروٗنٹھ مس پاسَس (APRON)
پیٹھ پیتھ تکن کُن وَنان۔)

جوان مسخرٕ ہ۔ (ڈُم ڈُم ڈُم) ہے خلقو! پَنہٕ نین پَنہٕ نین جاین بِہِو خاموشی
سان۔ بیٚمہٕ علاقک بُڈٕ ہ مسخرٕ ہ چھُنہٕ سَتو دہہَو پیٹھ گرٕ ہ واپس
آمُت۔ لہٰذا چھُ تَس ژھارنہٕ موکھ ساری بانڈ یَتھ علاقَس
گردِشَس دِرامِتی۔ پَنہٕ نین پَنہٕ نین چنٛدَن کرِو چھیس یِتھ
نہٕ سون بُڈٕ ہ بانڈ ژھل کرِتھ تِہنٛدین چنٛدَن منٛز بیٚیہِ گژھِتھ۔
(ڈُم ڈُم ڈُم)

ہے خلقو! یوٚدوے سرکارَن گو اگرٕ رٕٹِتھ رنبہِ۔ اندیشہ
چھُ زِ بُڈٕ ہ بانڈ ما آسہِ کانٛہہ نوٚو ژھل کرِتھ یا بانڈٕ ہ دوے
خاز کرِتھ تِمہٕ ہنٛزِ ش رہ بیہِ وِتہِ وصول کرنہٕ درامُت۔ لہٰذا
چھُسو یہِ توٚہی خبردار کران یِتھ نہٕ تَس کانٛہہ رسید ژٹنہٕ
ورائے اکھ پونسہ تہٕ دِیِہ۔ تِکیا زِ بانڈو چھُ اعلان کوٚرمُت

زہ یوٗ تام ہیٚ رتم پٔنٛژ پأٹھر تہٕ یہ ہاوٕن ۔ اُدہ پافس مُشدہ
چھاوٕن یا تہٕ یہ مشدہ چھاوٕن اکھ پونسہ تہٕ گرٛز حِس پیٚ دِیُن ۔

(ڈُم ڈُم ڈُم)

ہے خلقو ! توٚہیہ روزِو خبردار یِتھہٕ نہٕ اُزیک پأٹھرو چھیتھ
تُہُند ہِو شُرکو سائنس بڈڑ بانڈہ پیٚندس سنگس منٛز یِتھ مسخرہ
بنٛنہٕ ننگ یا ارادہ کرِن ۔

لہٰذا اگر سون بڈڑ بانڈ تہٕ یہ منٛز کُنہ شاپہ گژھتھ آسہ سہ
کریوٕن سٹیجس پیٹھ حاضر نتہٕ تٔلو بہ یہ ڈُم ڈُم وٲے
وٲے تلاتُم !! (ڈُم ڈُم ڈُم)۔

(سٹیجک پردہ ووہ تھان ۔ بڈڑ مسخرہ
آسان سٹولس پیٹھ بیہتھ کنٛتھ تام
سوچنس گومُت ۔ جوان مسخرہ اکس گول
دائیرس منٛز تیز تیز پکیتھ ڈُم ڈُم وایان
تہٕ پنٛنہٕ زن چھس ہنگتہ منگہ بڈڑ مسخرس
کُن نظر پیوان ۔)

جوان مسخرٕ۔ ژٕرٕ ٹ توٚ کنھتاہ !!

(بُڈٕ مسخرس کنس تل ڈُم ڈُم وایان تہٕ شہ

زن نہٕ کنہی بوزان)

جوان مسخرٕ۔ (لکن کنٕ) ہے خلقو ! بہٕ چھُسن یہٕ بُلو توہہ منز ژھاران

یہٕ بُڈٕ مسخرٕ چھُ ہیٚیٚ تسنٕ مقامہ پائے تھرِ س منز یتھہ شایہ

بہاتھ کنتھ تام خیالس منز محوٕ گومت !

(ڈُم ڈُم ڈُم۔ بُڈٕ مسخرس کنس تل لٔدٕ

وَنان)

ہیاہ ستن دوہن ہندہ وہٕ پس لد مسخرو ہو !

ہتاہ زنگہ لوسم ژینے ژھاران مسخرو ہو !!

ہتاہ کمٕ چھوکھ لگی تہٕ گوہم گوہ تن مسخرو ہو !

(بُڈٕ مسخرٕ دوہ شوٚرے زنگہ بتیس طرفس

کنٕ پھران تہٕ جوان مسخرٕ تہٕ تپارٕی

پھیران)

جوان مسخرٕ۔ (خوش گژِھتھ) ہتاہ۔ شرٕی باوٕژ ترٲوِتھ کیتو اوسکھ

مسخرو ہو !

(بُڈِہ مسخرِہ واپس بیٚیس طرفس کُن
پھیران۔ جوان مسخرہ تہٕ چھُس تورکُن
پھیران)

جوان مسخرِہ۔ ہتاہ ڈُنہٕ پھے ٹُل گرِہ واپس یتاہ مسخرو ہو !
(بُڈِہ مسخرِہ بیٚیس طرفس کُن پھیران)
جوان مسخرِہ۔ ہتاہ ساری دژاپہٕ ماتگے تہٕ ژٕ کرنیرکھ مسخرو ہو !
(بُڈِہ مسخرِہ بیٚیس طرفس کُن پھیران)
ہتا نومَن لکن ماچھکھ رۄشھتھ بہتھ مسخرو ہو !
(بُڈِہ مسخرِہ بیٚیس طرفس کُن پھیران)
ہتاہ کمَن خیالَن گو ہم مُحو بُڈِہ مسخرو ہو !
(بُڈِہ مسخرِہ بیٚیس طرفس کُن پھیران)
اَدِہ وۄہ تھکھ ناکیٚشہ ؟
(لُکن کُن) ہے خلقو ایٚمہ چھُم باسان ژٕ تہٕ وۄہ تھنس
قسم کوٚرمُت !

پہ کمہٕ پاپہٕ سیتھۍ وونہٕ تہٕ تھوٚد ؟ (سوٚنچتھ) آ ! آسہِ حبس !
نیٚنزہٕ اوٚنگچہ کیتہٕ چھُہ گیو کھسان۔ اَلہ چھُسے ژٕ وَنہٕ۔ یا نہٕ
زبردستی نیتہٕ دِیِہٕ رونہٕ پیٚتہٕ !

جوان مسخرہ۔ (بُڈہٕ مسخرس نش گژھتھ) ہیٚیا پُلسہٕ ہا اَنہٕ تَے۔ بُڈہ
مسخراہ دِنہ تھوٚد وونی ؟

بُڈہ مسخرہ۔ (روٚشِتھ روٚشِتھ) بہٕ ہا سہٕ وونہٕ ستھے ژٕ !

جوان مسخرہ۔ (ٹُکن کُنۍ) شُکر ذاتہٕ پاکس کُنۍ۔ میٚتے دوٚپ زیٚوٕ نیشہٕ
ماچھُہ گومُت ! (مسخرس کُنۍ) وونہٕ تھوٚد پنجابٕ ہا لاگنا وَے۔

بُڈہ مسخرہ۔ بہٕ ہا سا وونہٕ ستھے ژٕ !

جوان مسخرہ۔ شُرۍ باژن ہُندہ دلوانژن ہا لاگیٚ وونہٕ تھوٚد وونی !

بُڈہ مسخرہ۔ بہٕ ہا سا وونہٕ ستھے ژٕ۔

جوان مسخرہ۔ نوٚہُن ٹُکن ہندی پوٚزارہ ونِدے وونہٕ تھوٚد وونی !

بُڈہ مسخرہ۔ بہٕ ہا سا وونہٕ ستھے ژٕ۔

جوان مسخرہ۔ سٔتن دوہَن ہُند کھین چھین ہا اَنے وونہٕ تھوٚد وونی !

بُڈہ مسخرہ۔ بہٕ ہا سا وونہٕ ستھے ژٕ۔

جوان مسخرٕ۔ (ژکن کنٕ) یتھس کیا سأدِہ بہٕ۔ (مسخرس کنٕ) اَدٕ سأ
تٕ مہٕ وونتھ! (سوٗچتھ) مگر ٹھہر! ہیا بڈٕ مسخرٕ
ووتھو وونی!

بڈٕ مسخرٕ۔ بہٕ ہسأ وونتھے نہٕ ہرگز!

جوان مسخرٕ۔ (بڈٕ کرٕکھ دِتھ) تیلہِ رٕ پیٚہ ہتھ ہا دِمے وون ووتھو وونی!

بڈٕ مسخرٕ۔ (ووتھو دٕ ژھتھ) وٕ نقش ہبا!

جوان مسخرٕ۔ (ژکن کنٕ) یا پیرِ دستگیری!! اَمہٕ رٕشوتن ہباہ کرٕیہ کم کم
پاکباز وام اَدٕ نا یہ بڈٕ مسخرٕ دِلہٕ خام۔

بڈٕ مسخرٕ۔ کڈاو رٕ پیٚہ ہتھ نتہٕ رٕ ٹھ گرٕ کنٕ وَتھ۔

جوان مسخرٕ۔ شہ کیٛتہ اَستے؟ مےٚ کیا ونہٕ روٗپہِ کینہہ نہ مَن ژکن نش۔

بڈٕ مسخرٕ۔ اَدٕ چھمہ ونہٕ وونے بایار۔ ییمن ما چھم بوزٕن وونے
گیتا پاٹھ۔

جوان مسخرٕ۔ تہٕ اَشرٕ دٕ بیٚتہٕ۔ یہ وَنتہٕ ژٕ کمن گرتن اوشکہ گومت۔
نہ ستن دوہن کھین چین نہٕ دیدار نہ درشن!

بڈٕ مسخرٕ۔ ہا کیاہ وَستے؟ نوو یا ہتھ چارٕ مو کھ اوشس ستن

دوہمن ہشنز وَنہ گومُت۔

جوان مسخرٕ۔ ہولاہ!! اَتھہ اویا کینژہہ کنہ گژھنے رووُسے؟

بُڈٕ مسخرٕ۔ اَتھہ آم اَکھ راژہ درباراہ!

جوان مسخرٕ۔ یتمہ عالمکہ کنہ ہتمہ عالمک؟

بُڈٕ مسخرٕ۔ وُنہب شُشنہ یاہس منز اَکھ نظاراہ!

جوان مسخرٕ۔ دِل ہُشیاراہ! ژٕ آکھاہ واپس کنہ وُنہ چھکھ توارہ۔

بُڈٕ مسخرٕ۔ زوٗنہ گاشس منز وُچھم راژہ سنز اَکھ زوٗنہ ڈباہ۔

جوان مسخرٕ۔ گوس ماتباہ! تتہ ما وُچھتھکھ جنتچہ حوٗرٕ؟

بُڈٕ مسخرٕ۔ بے شوٗ عوٗراہ! تتہِ وُچھم الاٗنز اَکس دارس اَکھ زنجراہ۔

جوان مسخرٕ۔ فناہ! ژروو تھم ماتھ الوندپان؟

بُڈٕ مسخرٕ۔ بوز چھیسہ سان! زنجیرہ اُس اَویزان اَکھ بڈ گُناہ!

جوان مسخرٕ۔ افسوس! یینہ وزنہ لگیہ تہٕ نوم گکھ ژلن گبراٹہ سان۔

دٕیِن فایر برگیڈچ لرٕ لجٕ وزنہ تہٕ "نارہٕ۔ نارہٕ"

بُڈٕ مسخرٕ۔ ژٕ چھکھ تلی بیزارہٕ (دَم دِتھ) مگر ٹھہر! بوز لجٕ وزنہ۔

لجٕ وزنہ۔ وَلہ وچھ دارہٕچ گرٕ لجٕ وزنہ۔ وَلہ اُسے رودزو

یورکنہٕ ژھیپھ دِتھ وُچھنہٕ ۔ وُچھ زٕوبہٕ دلب ۔ وُچھ راز ہ محل:

(دوشوئے اَڈان وِنگن کنہٕ ۔ دوٚیم پرٚدہ
ووتھان ھتوٚد ۔ ہیور سٹیجس دُچھنہ
چھُ رازہ محلک اَکھ حِصہ تہٕ کھوہوٚر
سٹیجس کنہ چھُ اَکھ دار یتھ رٕز چھیٚ
گنڈِتھ ۔ اَتھ چھیٚ الأنز اَکھ گنٹاہ ۔ یوٚسہ
رٕزہ ڈٕرسہ لگو لگو چھیٚ وزان ۔
محلہٕ خانہٕ اَندرٕ چھیٚ گژھان علم برداری
آواز)

آواز ۔ ہُشیار ! خبردار !

(عَلَم بَردار اَڈان اَتھس منز عَلَم ہیتھ)

عَلَم بَردار ۔ رازہ دربارچہ ڈیڈِہ پیٹھ چھُ کتام موٚحتاج فرِیادی
اِنصافچ گنٹا وایان ۔ لہٰذا لاگن دربارِ انصافکو رازہ
فوری طور دربار تمن سیتی آسن نہٕ زٕٹھو مشورہ دان وزیر
ہُشیار ۔ رازہ چھہ تشریف اَنان ۔

(محل خانکٕ پرٕدٕ مُژٕ بٕتھ چھُ راژٕ تٕہ ژٕہ
وزیر اندر اَژان۔ اَکھ وزیر چھُ سفید
ریش کرِتھ تٕہ بیاکھ چھُ کٕرٕہُن ریش
کرِتھ)

راژٕہ۔ (کرُسیہ پیٹھٕ بِہِتھ) اسے وزیرو! ساٗنہِ یتھ ڈیڈٕ ہتَل چھُ
کُستام دُکھی فرِی یاد کرُنٕہ آمُت۔ فرِی یاٗدی گژھن حاضِر سیدٕ وِن۔

لوکُٹ وزیر۔ اسے علمَ بردار! سیٹھاہ خوش اسلوٗبی تٕہ تیزِ نٕہ سان
کرِن زنجیرٕ لمَن وول فرِی یاٗدی حاضِر۔

علمَ بردار۔ انصافکِس راژٕ سُند جلوٕ روٗزِن پٕژھِتھ طرفس بٕ کرِن
فرِی یاٗدی حاضِر۔ (نیران)

راژٕہ۔ میانیو وزیرو! وزی بدین لوٗم تٕہ یتھ زنجیرٕ کاٗفیہ تٕہ
ستّے زانیو ژٕہ میانہِ رٕیژِ ہُند پٔژھتھ اَکھ اَنگ چھُ میانِس
راجس منٛز خوش۔ یہ کُس آسہِ یُس ستتو بے انصاٗفی یا
ظُلم آسہِ سُیُد مُت۔

(دگنٕ وٕزِنی گژھان بنٕد)

عَلَم بردار۔ (اَندر اَژان) سآیِس راژہ شُند انصاف پوٗشن اَنٛد
وَنٛد۔ اَکھ گرٛ پسو کَٹیرٕ چھُ دربارس منٛز حٲضِر۔ یہٕ اوس پنہٕ نیو
دَنٛد وسیٹھی رزہٕ لمٕ لمٕ اِنصافچ گنٹا وایان۔

(گرٛپسو کوٗٹ اَژان اَندر)

دوشُوسے وزیر۔ عجیب کتھ ! یہٕ اوسہٕ دَنٛد وسیٹھی زنجیرٕ ژٕ سہٕ دِوان ؟
گرٛپسو کوٗٹ۔ اے انصافکہٕ راژہ۔ مےٚ چھےٚ انصافچ گنٹا وٲیتھ
سیٹھاہ بے ادبی کٔرمٕژ۔ مگر اَمہٕ ورٲے اوس نہٕ مےٚ
کانٛہہ چارٕ۔

لوٗکُٹ وزیر۔ اے فرٛی یادٔی ! ژےٚ کیا چھےٚ ناو۔ ژٕ کتہٕ پیٹھ آکھ ؟
گرٛپسو کوٗٹ۔ پادشاہَم مےٚ چھِ وَنان منزٕلی نکہٕ۔۔۔۔

دوشوسے وزیر۔ منزٕلی نکہٕ !!

منزٕلی نکہٕ۔ بہٕ چھُس سہٕ ژٕل پوٗر گاگُر۔

راژٕ۔ فرٛی یادٔی۔ پرٛتھ کانٛہہ وسواس ترٛاوِتھ وَن ژےٚ سیٹھی کوسہٕ
بے انصافی چھےٚ سپزٕمژ۔

منزٕلی نکہٕ۔ اے اِنصافٕکہٕ راژہ۔ کانٛسہٕ بندہٕ بشرن چھےنہٕ مےٚ سیٹھی

کانہہ بے اِنصافی کرٕ ہرٕ ۔ نہ چھُہ مےٚ کانہہ ظُلم سٕپدمُت۔

بوٚڈ وزیر۔ تیٚلہِ کیٚتھ پیٚٹھ اوسکھ زنجیرہِ لمان تہٕ گنٛڈا وایان؟

منٛزِلی زنکہٕ۔ جناب بہٕ چھُس اَوے بدقسمت زنانہٕ یادشاہ بوٚ گان۔

رازٕہ۔ قُربہٕ یاٗدی ژٕ وَن صاف صاف لفظن منٛز ژےٚ کیاہ چھے

وَنُن؟

منٛزِلی زنکہٕ۔ اے اِنصافکہِ رازٕہ! کیاہ وَنے؟ بہٕ چھُس پنٕنہٕ ماٗلی

ماجہ وُہن وَرٕہین منٛزلِس منٛز روٗزمُت۔ تِمو چھُنہٕ مےٚ

گرٕہ نیبر ڈُنی پیٚہک گاشی ہوومُت۔

لوکُٹ وزیر۔ اَمیُک وجہ؟

منٛزِلی زنکہٕ۔ جناب یُتھے بہٕ زاس۔ تِتھے کرٕ گاٚمکو زِٹھو پہٕ پیشن گوئی

زِ یوٚدوَے میاٚنِس روٗیِس آفتاب چھِہ زرٕہ پین بہٕ سپدہٕ

پنٕنہٕ نِس ماٗلِس تہٕ ماجہ ہندِ موتُک سبب۔ لہٰذا اوٚ چھُس

بہٕ تِمو اَکِس اَنہٕ گٹہٕ کُٹھِس منٛز زندگی ہندِین وُہن وَرٕہین

میاٗنی رہاٗیش اُس صرف اَکِس منٛزلِس منٛز۔ مےٚ اوس نہٕ روتھلی

اَنہٕ گٹہٕ ورا اَے کُٹھہِ نیبر نیرنُک کانہہ بوٚزنہٕ بست۔

دوہ شوے وزہرِ یہِ چھنے عجیب داستان!

رازہ۔ اَمہِ سیٹھو کوہ سہ بے انصافی سپیز ژ نے سیٹھو؟

مُنزِلی نکہ۔ جناب مینے پھور ہنن ڈیکہ لون؟

رازہ۔ مطلب؟

مُنزِلی نکہ۔ وُہ وَرہی گژھتھ گے میانی بب موج مُرِتھ تہٕ بیلہ بہٕ منزِلہ تہٕ اَنہِ گیٹِ گنٹھ نیبر ڈراس مینے باسیوو سورُے اجنبی عالمَ بہٕ اوسس نہٕ کانہہ کارکرُن لایق رُدمت۔

رازہ۔ کیازہ؟

مُنزِلی نکہ۔ ژھوٹ آسنہٕ موجوٗب باسیوس بہٕ سارِنی وِہ پہر تہٕ اجنبی۔ کانہہ اکھ اوس نہٕ مینے سیٹھو دوستانہٕ برادری تہٕ خوے تھونہٕ خاطرِ تیار۔

رازہ۔ اَمہِ سیٹھو کوہ سہ بے انصافی سپیز ژھنے سیٹھو؟

مُنزِلی نکہ۔ مینے ہیتو کنہٕ ینہٕ کھینہٕ چینہٕ خاطرِ لسنہٕ بسنہٕ خاطرِ کانہہ کار کرُتھ۔

رازہ۔ کیازہ؟ ژے ہزہ زنگہ وارہ کارہ چھے۔ ژٕ چھکھہ نہ کُنہٕ قسمک

انگہ ہین۔

منزلی نکہ۔ اے راز ہ۔ بہٕ چھس نہٕ پزٕ ہی پاٹھی کانٛہہ کار کرٕ ون لایق ییٚکیاز ہ مےٚ چھنہٕ لوکچار پانہٕ ہیوٚ ہٹ کانٛہہ گاہٕ ہیتٕو چھمت۔

راز ہ۔ ژٕ ہیکہ وٕنہٕ کانٛہہ کار ہیٚچھتہ۔

منزلی نکہ۔ جناب مےٚ چھ رتیوٚت صبر تہٕ ہنر کل۔ نہٕ چھم کانٛہہ وٕنہٕ ہاوٕک نگہ چھ دوٚری مےٚ وٕچھتہ ژٕلان۔

بوڈ وزیر۔ کیاز ہ ؟

منزلی نکہ۔ ییٚکیاز ہ بہٕ چھس ییٚتھی وٕمرہ منز نکن منز دزامت تہٕ سیٚدٕ مت بوٚد۔ میٚون شُری پان چھنہٕ کانٛسہ دزینتھ آمت۔ میٚون لوکچاز گوٚ اَنہٕ گنہ کُنھی کین ژ ون دیوارن شرٚ ییٚچھتہ۔

لوکٕٹ وزیر۔ گو ژٕ چھکہ نہٕ پزٕ ہی کُنہ کانٛہہ کار زانان ؟

منزلی نکہ۔ یوٚدوَے کانٛہہ کار زانہٕ ہا تیٚلہٕ کٔتہٕ ییمہٕ ہا یور۔

راز ہ۔ ژٕ ہیکہ وٕنہٕ کوٚشش کرِتھ تہٕ کانٛہہ کار ہیٚچھتہ۔

منزلی نکہ۔ جناب کِتھ کٔنہٕ! ییٚلہٕ بہٕ کانٛہہ کار چھس ہیٚچھن ہیوان ہیٚیاز نوم نزِ زٕ نتہٕ چھےٚ ہیٚتھ کُن گرٕ ھان۔ سوٗرٕ ے پان لوٚسمت

تہٕ ژھیوٚنمُت باسان ۔ باتس مُنز چوٗشھٹ دِتھ چھُس بتہٕ کھوان

دوٚشوٚے وزیر ۔ عجیب کتھاہ ؟

راژہٕ ۔ ژٕ کیا چھکھ وۄنی آسہٕ مٔنگنہٕ آمُت ۔

مُنزلی رٕکہٕ ۔ جناب نوکری !

راژہٕ ۔ کوٚسہٕ نوکری ؟

مُنزلی رٕکہٕ ۔ جناب بیٚخہٕ لایق زانہٕ نَم ۔

بۄڈٕ وزیر ۔ ژٕ کیاہ چھُےٚ کیداری ہیککھ کرِتھ ؟

مُنزلی رٕکہٕ ۔ شہٕ کتہٕ جناب ۔ پھیرنس تھورنس لایق کتہٕ چھُس ۔

لوکُٹ وزیر ۔ ژٕ کیاہ پُلسہٕ نوکری ہیککھ کرِتھ ؟

مُنزلی رٕکہٕ ۔ جناب قدہٕ چھُس ژھوٚٹ ۔

بۄڈٕ وزیر ۔ ژٕ کیاہ باغوانی ہیککھ کرِتھ ؟

مُنزلی رٕکہٕ ۔ جناب نرہٕ چھُم نہٕ وۄتھان ہیٚکہٕ ۔

لوکُٹ وزیر ۔ ژٕ کیاہ موٚزوٗری ہیککھ کرِتھ ؟

مُنزلی رٕکہٕ ۔ جناب بور کتہٕ ژالہٕ ۔

بۄڈٕ وزیر ۔ ژٕ سے کیاہ یوٚرمُت چھُیہٕ کینھہ ؟

ژٕلی زنکہٕ۔ جناب شہ کٔتہٕ منزٕ لہ یٲژھ چھم تگان۔

اژٕہ۔ ہو۔ گیوٗن زانکھٕ!!

ژٕلی زنکہٕ۔ جناب شہ کٔتہٕ۔ نہ چھُم تتھ لایق ہوٗٹھ، نہ سعہ رنہ تال۔

ژٕہ۔ ژٕ کیٛا زانکھ تیشلہ؟

ژٕلی زنکہٕ۔ جناب منزٕ لس منزٕ بہتھ ینیتہٕ ر کرٕنی۔ کھٔر تہ کھ دارٕنی تہ گینگہ
راسے کرٕنی۔

اژٕہ۔ شہ کٕس کار چھُہ یتھ ژٕبے مہنتانہ ترہی۔

ژٕلی زنکہٕ۔ جناب اوسے چھُس تہٕندس دربارس منزٕ آمُت۔

ہوشوٗسے وزیر۔ جناب یہ چھُہ بادٕرہ گوٗمُت۔ اول دول دٔنان خبر کیٛاہ۔

اژٕہ۔ ژٕ کٕس کار ہیکھ کرٕتھ؟

ژٕلی زنکہٕ۔ جناب! زنکہٕ چھُس ہیکہ فٔس۔ ژھوٗٹ موٗٹ وُچھ فٔس
توٗت سوٗت پکہٕ فٔس۔ منزٕ ژٕل چھُم شونگنس۔ گیہٕ ڈگاش
اُسو تنَ۔ اَکےٚ کار زانس۔ گگرُ مارہٕ نشانس۔

ہوشوٗسے وزیر۔ (اَسان) ہاہاہا!

اژٕہ۔ آہاہا۔ گگرُ چھکھ ہیکان مارٕتھ؟

مٔنزِلی نِکہ۔ پادشاہَم ! تِمَہ چھُم سیٹھاہ آیہ۔ اَز تام یُس کانٛہہ گگُر مِیانِہ مٔنزِلی کِنِہ وٕپَک بِنیِ نیوٗ مٲرِتھ۔ گگُر مارنہٕ سوکھ چھُم نَرہ زِ یکدم وُتھِتھ گژھان۔

رازٕہ۔ مگر گگُر مارنہٕ خاطرٕ چھِنہٕ اَز تام اَسہِ کانٛہہ علاج لوگمُت۔

مٔنزِلی نِکہ۔ جناب میٚٚنہِ چھُہ بوٗزِمُت گگُر چھُہ سارِنی گرٕن تہٕ ساری سٕ زراعتَس سیٹھاہ نۄقصان واتہٕ ناوان۔ یِوٚدوَے سیٚنہ حُکم سپدِہ یہِ کَرکھ تِم یتِمہِ وٕپشِہ مٔنزٕ سے غائب۔

رازٕہ۔ تِمہِ سیتۍ کُس فائدٕہ واتہِ اَسہِ۔

مٔنزِلی نِکہ۔ جناب گرٕ دٲلی نہٕ خوش تہٕ زراعتہِ والی تہٕ خوش تہٕ خوش حال۔

رازٕہ۔ یِوٚدوَے ژٕ اَمہِ کارٕہ خاطرٕ کٔروتھ تاینات اَسہِ نِش کُس ثوبُوت آسہِ زِ ژٕ یِنیٚہ مٲرِتھ گگُر۔

مٔنزِلی نِکہ۔ جناب تہِنزٕہ لٕچہِ کَرکھ پیش۔

رازٕہ۔ اوہ۔ گوٚ ژٕہ ہیککھ گگُر مٲرِتھ۔

مٔنزِلی نِکہ۔ جناب اَکھ عرض چھُم۔

رازٕہ۔ کیاہ ؟

مئزِلِہ نِکہٕ۔ جناب ژٕ سرکارٕچ اہلکار گژھن سیٹھاہ اسمِہ یِتھہ پٕٹھ کانٛہہ ژورہ

ہانٛژھ لاگیم۔

رازٕہ۔ اسہِ چھِہ منظوٗر۔

مئزِلِہ نِکہٕ۔ بیاکھ عرض چھُم جناب۔

رازٕہ۔ وَن جَل جَل۔

مئزِلِہ نِکہٕ۔ جناب یوٗ دوٚے یہٕ گگرٕن ہیٛنٛز سۄتھ کھاٚر لٚچھ کرٕہ دربارس منٛز

پیش۔ ہتے بیا دربارٕچ اعزاز دِنہٕ۔

رازٕہ۔ ہاہاہا۔ یہ کوٚسہ کتھ چھےٚ۔ یوٗ دوٚے ژٕ کمِس وقتس منٛز یہ

کار کرَکھ اسہِ دِموے دربارٕچ اعزاز۔

مئزِلِہ نِکہٕ۔ انصافہٕ کرِس رازَس اسِن عمر دراز۔ جناب حکمنامہٕ۔

رازٕہ۔ وزیرَو یِتمِس مئزِلِہ نِکس دِیِو حکمُ نامہٕ۔

بوٚڈ وزیر۔ سعہ تہ زَل پورکِس مئزِلِہ نِکس چھِہ اسہِ یہ حکمُ نامہٕ دِوان زٕ سہ

کرِ یِتمہِ دِپٹہِ منٛز گگرہ ختم کرِنچ کوٗشش۔ اَتھ کامہٕ منٛز

کرِن تمِس ساٗنی ژٕ اہلکار سوٗہہ برٛور یہٕ بوٗہہ برٛور اَتھ

روٚٹ۔ دِیُو حکم نامہٕ۔

(منزلِ نکہ حکم نامہ زٹان۔ اَتھو سیتی دوٗیمُ
پرٛدہٕ وُسان بِہن۔ بُڈٕہ مسخرٕہ تہٕ جوان
مسخرٕہ نیران وَنگوٗ منزٕہ نیبر)

جوان مسخرٕہ۔ گوٗ منزلِ نکہ وڑاو گگرہ ھار نیچہ مُہمہ پیٹھ۔

بُڈٕہ مسخرٕہ۔ چارہ کیاہ اوسُس! یہ دِیہہ ساَ بختاورس اوس نہٕ رازن
کوٗر گگرہ ھار حاکمِ مُقرر بنیہ دِقوٗتس نہٕ باٗرٕی گاڈ سیتی
سعود بزٕور تہٕ ......

جوان مسخرٕہ۔ بعود بزٕور۔ نگہ یم نہٕ اہلکار کتھ اُسی آسن بیکار۔

بُڈٕہ مسخرٕہ۔ منزلہِ نکہ اوس پانٕہ ژھوٹے تہٕ قیل اُسِس دوٗنٕسن سوٗمبوٗ۔
سعود بزٕور بعود بزٕور گاٹس دِتہٕ ہاوکھ۔ ناوٕ تلے تاٗرِتھ
تانکرہ۔

جوان مسخرٕہ۔ تہٕ کرٕہ اَدٕ تِمو گگرہ نیٛمہٕ ملکہٕ منزٕہ ختم۔

بُڈٕہ مسخرٕہ۔ دَپان ہا ژرٕو ژٕراوِ بیہ زال تہٕ گاڈاوٕ نیچہ وَدہٕ ہا۔ یپیٚتے گنہٕ
آسن گگرو تہٕ نیچہ بہتہ ژھل۔

جوان مسخرٕہ۔ بہ لچھ کاژاہ آسہٕ تمی سوٗمبراوِ مژہ!

بُڈہ مسخرٕ ہ۔ تہٕ کمۍ وُچھ۔ مگر بوٚزُم تِمۍ کرٕ پہٕ کأم گوڈٕ سیٹھا نیک نیتی
سان۔ لکھ تہٕ گۍ خوش ہگہ.....

جوان مسخرٕ ہ۔ مگر کیاہ ...

بُڈہ مسخرٕ ہ۔ دف سأتی۔

جوان مسخرٕ ہ۔ تی؟ تی تہٕ کیاہ؟

بُڈہ مسخرٕ ہ۔ ہے گوڈٕ اوس گنۍ منزٕلی بکہٕ۔ پتہٕ بأرٕٹی گاڑ ہیتھ ترٕ ہے

جوان مسخرٕ ہ۔ تِمہٕ سیتی۔

بُڈہ مسخرٕ ہ۔ گگر مارنس اڈُم اُجی۔ ترٕ ہیتھ بایرٕ لأجی۔ گوڈٕ ذرا کھنہٕ وأرٕی
ناو تہٕ پتہٕ لأجکھ بأجی بٹھ۔

جوان مسخرٕ ہ۔ تہٕ کیاسۍ گو بأجی بٹھ؟

بُڈہ مسخرٕ ہ۔ رازس ما آس خبر منزٕلی بکہٕ کم کم ژھل کرٕ ہ۔ تمۍ کر یو و نیک
نیتی سان تمۍ شند اِرادہ قوٚ بوٚل۔ مگر منزٕلی بکن ییلہٕ
ینبر یم تماش وُچھ تمۍ کرۍ گگر مارنکی کم کم ژھل۔

جوان مسخرٕ ہ۔ کم ژھل کرِن؟

بُڈہ مسخرٕ ہ۔ گوڈٕ رٕژن گگر۔ پچہٕ نی نکھ ژٕ ڈٕ ژٕ ڈی تہٕ پان نیوٚ نکھ مأرتھ۔

جوان مَسخرٕ۔ تہٕ تگیشوٚد ہِنے بوزُن۔ تِمہٕ کیٛتھ کُنہٕ؟

بُڈٕ مَسخرٕ۔ ہے بہٕ کیاہ تٔس سیٖتھہٕ سیٖتھہٕ ادبہٕ سا بأرِمی گاڑ یہ بوٗ

تہٕ وَنے۔

جوان مَسخرٕ۔ کیا سَناہ؟

بُڈٕ مَسخرٕ۔ تُلمُن تفریق۔ تُلمُن تفریق۔ تُلمُن تفریق!

جوان مَسخرٕ۔ کمُن تُلمُن تفریق؟

بُڈٕ مَسخرٕ۔ کُکَن تفریق۔ گریسیہ تیٚن تفریق۔ تفریق تہٕ بنّیہ بہٕ کینٛہہ۔

جوان مَسخرٕ۔ تہٕ ترٕ یوٚ ہِنے تہٕ فِکرٕ مگر کیٛتھ کُنہٕ؟

بُڈٕ مَسخرٕ۔ واژو یوٚ کُنہٕ کُچھ تَل یا مکانَس نکھہ۔ ووت تہٕ لوکُن شور

بُڈٕ گگر ژاو پوٚتی ہیٚتھ کُچھ تَل یا مکانَس تہٕ بأرِمی گاڑ

دِژان اَدٕر نہٕ کُھٹہ لہر اُڈوو تہٕ کُن کھٔنو یُتھ زَن گگرا نو کھ گُڈ

جوان مَسخرٕ۔ گگر اَسہ پوان اَتھہ۔

بُڈٕ مَسخرٕ۔ تٔس کیاہ اوس گگرٕن کرُن۔ بأرِمی گاڑ اَسی کار اُٹھ زان

جوان مَسخرٕ۔ کیٛتھ کُنہٕ؟

بُڈٕ مَسخرٕ۔ تِم اَسی گوٚیسیہ تیٚن کاروائی ہیوان۔

جوان مسخرٕہ۔ کارٕ آئی کیاہ گٔیم؟

بڈٕ مسخرٕہ۔ نقدی ہیوان۔ گگرس پانژھ روپیہ تہٕ پوٚترس اکھ اکھ۔

جوان مسخرٕہ۔ گونا باپار تہٕ ٹھیکہ دارٕی۔

بڈٕ مسخرٕہ۔ ہنز لیکس آسی دٔنان گگرہ مارٕ حاکم تہٕ بارٕی گاڑن سٹینٹ کمشنر

جوان مسخرٕہ۔ یہٕ سٹینٹ کمشنر کیاہ گو؟

بڈٕ مسخرٕہ۔ دپان انگریزی پٲٹھ گو تہٕ باپار کمشنر۔

جوان مسخرٕہ۔ تہٕ گگرہ کیتھہ زٕھوہ پہٕ کرٕتھ بیہن۔

بڈٕ مسخرٕہ۔ ہے ساری کیتھ پیچھٕ لاگن دلوانژن۔ بارٕی گاڑو رچھہ مژٕ

بزارہ تہٕ ڈُنلہ چھکہ پھکین پیچھٕ۔

جوان مسخرٕہ۔ کمہ سنا خاطرٕ؟

بڈٕ مسخرٕہ۔ واتی شام پہرن گُنہ گرس تل تہٕ کرٕتھ کرٕتھ۔ گگرٕ ژاو یتھ

گرس کُن۔ بزارہ تژاو یکھ یلہ۔ تم گٔیہ بعدٕ پیچھٕ ہینور تہٕ ہیٚرہ

پیچھٕ بون کھسِتھ چوکس۔ بیچھکہ۔ شوٗ نگن گٹھٕ بن۔ کائی تہٕ

بانہٕ گٹھٕ بن کوٗر ژکھ گردش۔ مکانہٕ مٲلک آونگ۔ محلہ ژاو

وُچھنہٕ۔ شری ژایہ کھوٚکھس۔ کھوہ کھ بزارٕی گٔیہ یلہٕ۔ زنانو تِل

ہمے۔

جوان مسخرٕ۔ تیمے گژھہٕ کار آسن تلان۔

بُڈٕ مسخرٕ۔ اُدٕ کیا؟ منزٕلی نکہ تہٕ باڑٕی گارڈ آسہ تو تام نیران پونتام نہ لیچھ تانی پھیٹرہٕن دان پراٹہٕن اَدٕ یا تہٕ گگر ژہٕٹہٕن یا مکانہٕ ماکنن نیشہ نقد کاروائی۔

جوان مسخرٕ۔ (کُنن کنُ) ہے تور وہٕ سا فکرٕ گگر مار حاکمی کوسہٕ حاکمی گژھہٕ۔ (بُڈٕ مسخرس کنُ) گوتا یہ حاکمی آسن گرٕ گرٕ پھیرنس مجاز۔

بُڈٕ مسخرٕ۔ ادٕ کیا! بقدرے سرکاری پروانہ است۔

(ویٹھہٕ کنہ گژھان شور)

جوان مسخرٕ۔ ہے یہ کیتھ ساہ شور؟ تلہٕ سا اُسی تہٕ وُچھو۔

بُڈٕ مسخرٕ۔ آما پوز منزٕلی نکہ کرٕکہ پیٹھہٕ چھُم کنن گژھان۔

جوان مسخرٕ۔ تباہ! بیہٕ اَسہ تہٕ بن گگر ہانزٕ ژٹھہٕ تہٕ لٹ ژاٹھہٕ۔

بُڈٕ مسخرٕ۔ ژٕبے کوسہٕ لٹ چھے؟

جوان مسخرٕ۔ منہ چھہ بچہ ہنز۔

بُڈٕہ مسخرٕہ۔ ہاہاہا (اُسان)

(دوٚیمہٕ وِنگہٕ مُنزٕ ژٕ اُژان منزِلِ رٕنگہٕ۔ سوٚدٕہ

بژوٗر تہٕ بوٚدٕہ بژوٗر بٕبِیہ اکھ شہری خانہٕ دار

یم زٕنتہٕ ہرکران)

منزِلِ رٕنگہٕ۔ ہرگزنہٕ۔ یا تہٕ پٕرٛاٹھٕرے اُسی سورٕے کٕنٕ نتہٕ ....

بوٚدٕہ بژوٗر۔ نتہٕ نقد کاروائی۔ آ۔

خانہٕ دار۔ ہا یارٕہ مکانہٕ ہا دٕسیم چھکلہٕ چھکلہٕ۔

منزِلِ رٕنگہٕ۔ تتھ کیا کروٚے اُسی۔ گگرٕ ژوٚے کٔنٔس۔ تہٕ اُسی کٔتہٕ ژٕ اووٕن

پتو تام نہ رٹون۔

خانہٕ دار۔ آہنسا ژاہمت آسہٕ۔ تٔہ کٔتہٕ آو۔ تھٕہی اوٗن وٗن چندس

منزٕ تہٕ تٔژووٕن ہیٚانہٕ مکانچہ لٕبہٕ تل۔

سوٚدٕہ بژوٗر۔ اُسی کٔتہٕ اٚنہٕ ہون۔ بد کلامی چھکھ کران۔

بوٚدٕہ بژوٗر۔ اوٚ نمت نہٕ زٕن آسہٕ۔ اہٕ۔ چانہٕ مکانکی گگرٕ رٕکھتہٕ نیرٕن نیبرٕ۔

ژٕبٕے چھےٚ نا بوٗزمت پرٕ گگرٕ چھ کران گرگرٕن لارٕ۔ آ۔

سوٚدٕہ بژوٗر۔ آ۔ اُسہٕ نژاوٕہے بٕرارٕہ حائنس مکانس منزٕ وٕچھ ووٕنی

کِھتھ نیرن گگر نتھ۔ یوٗد وۍ نیرن پہٕ اُسوانوۍ کُنۍ پڑاُٹھتھ۔

خانہٕ دار۔ ہا یارہ یہ کُسوٗ بیہ بوٗج۔ کُنۍ اُنو پڑاُٹھتھ۔ بیٚنے ماوَسہٕ مکانہٕ چھِلہ چھِلہ یوٗری۔

منٛزلی ژکہٕ۔ ہے بکواس مساہ کرُ۔ گگرٕ لگی مکانس۔ آ۔ ژم سوسراونۍ اُکھ اُکھ سیپر تانٛز۔

خانہٕ دار۔ مہرباٗنی ہے تُہنٛزے چھُم۔

منٛزلی ژکہٕ۔ (اہلکارن کُنۍ) ہے گُژھو ساہ ہیٚنیو کُنۍ پڑاٹھُ۔ تماشہٕ کِھتھ چھِوہٕ وُچھان۔

خانہٕ دار۔ ہے کوٗت ساہ یہ کُس ظُلم گوٗ۔

منٛزلی ژکہٕ۔ ظُلم گوٗسے یانہٕ۔ اَسہ چھُ حُکم سرکار تامیل کرُن۔ گگرا نوکھ رٕہٹھتھ، ژٕ بتے بُروٕ نہٕ کنہٕ ماروکھ۔ ژِکہٕ تُلوٗ سیتہٕ تہٕ مازکھین بزارہ۔

خانہٕ دار۔ اَہن ساہ زٕ ڈٕ توکھ۔ گگر ژٕھلا کرۍ توٚ بیٚنے سپلے۔ راتس لگن تتھ مٔز تہٕ صُبحن کروکھ تُہہ حوالہٕ۔

سعدِپہ بُرژور۔ کیا زِ بانژس منز چھنا کھارن نِشں میلان۔ ژملی ہیٔز ہے
از آبسہی پز اکھ گگرُ تہٕ گرس منز۔

خانہ دار۔ میٚے کتیک گوٗ بہٕ ہیہہ گگر ژھل ژملی۔

منزِ لی ٹکہ۔ آدٚسے چھی گگر نوے میٚتو گرس منز۔ ہے کرُ یوٗکھ سأ نموٗداً
یٚمی دٚپہٕ۔

(سعدِپہ بُرژور تہٕ بعدِپہ بُرژور ہیوان سمبل
اُٹھس منز ہیتھ نیبرِ نی۔)

خانہ دار۔ ہے کوٗت سأ توٚہہ ما اُنو مٚیأنی لٔدواُلبھ۔

بعدِپہ بُرژور۔ وٚسہ تیٚ اَسہ کیاہ۔ گگر ما ژراوو کھ زِنٛدپہ۔

سعدِپہ بُرژور۔ نتہٕ کرُ کاروأ ئی حأ منز اَسہ دِژاسے۔

خانہٕ دار۔ کوتاہ چھُم دِیُن؟

بعدِپہ بُرژور۔ گگرِ شند قیمت پانژھ روپیہ۔ بژادین ہندہ کھینکٹ
فیس داہ روپیہ۔ گگر مار حاکم شند سپاٹ ویرفکیشنہٕ ہُند
خرچ وُہ روپیہ تہٕ ڈپٹنھ کمشنری دفترُک خرچ از قسمہ
محلکہ بلا رسید پنژاہ روپیہ۔

خانہٕ دار۔ کُل کوتاہ گو؟

سعودہٕ بزٕور۔ دِ روہ پیہٕ ہیتھاہ۔ وُنی کڈوکھ بٕرارہ چانہٕ مکانہٕ منٛزٕ ونبر۔

خانہٕ دار۔ ہے پہٕ کُس سا ظُلم گو۔ بہٕ کتہٕ اَنہٕ روہ پیہٕ ہیتھ؟

منٛزِلی زنکہٕ۔ (اہلکارن کُن) ہے پٕرارٕٹوسا کُن۔ اَسہٕ گژھ بلی گگرٕ اَتھ۔

خانہٕ دار۔ ہے وُنتاوٕلی مٕسا کٕرٕ دوہ ہے روزِ یا گگر مار حاکمی۔

منٛزِلی زنکہٕ۔ اَچھا ژٕ چھکھ سیٹھاہ ہینگہ ژٕ کُرٕ۔ کروجی اس کا مکان برہم۔

اہلکار۔ یکدم جناب۔

خانہٕ دار۔ ہا یارہ ٹھہرو۔ رٕٹو نوم گئیہٕ وہ روہ پیہٕ داہ تہٕ تُلو ٹھیچھ۔

سعودہٕ بزٕور۔ اَچھا۔ ژٕ بٕنے بوزی بچہ اُسی ییتھ احمق روہ پیہٕ داہ رٕٹھ

کرٕو ژھوپہٕ۔ پکھ سا اُہے تٕل سا سمبٕل۔

خانہٕ دار۔ اَدہ کوتاہ دِموہٕ؟

بودہٕ بزٕور۔ بٕنیہ تہٕ کینٛہہ شاہ۔

خانہٕ دار۔ رٕٹو بٕنیہ پانژھ۔

منٛزِلی زنکہٕ۔ اَکِس شرطس پیٹھ۔

خانہٕ دار۔ کُس شرط؟

منزٕلی زنکہ۔ تلہٕ سأ ونیتوس وٕلی وٕلی۔

سوہ دٕہ بٕرٛوٗر۔ ووٹ کٔس دِکھ؟

خانہٕ دار۔ بہٕ کیاہ گوٚ ووٹ کٔس دِکھ یٔس خوش کریم۔

بوہ دٕہ بٕرٛوٗر۔ بہٕ چلی نہٕ۔

سوہ دٕہ بٕرٛوٗر۔ آ بہٕ چلی نہٕ۔ بوز۔ سون حاکم منزٕلی زنکہ چھُ الیکشن لڑان وول
لہذا چھےٚ ژٕ نٕے پنُن قیمتی ووٹ اُمِس دِیُن۔ ہرگاہ دِکھ نہٕ
تیٚلہٕ کرُو چاٮ۪س گرٛس گگر ژٕاٗرِو ہتہٕ لٕرٕہ پار۔

خانہٕ دار۔ یہٕ کمہ سہٕ سأ بلاے گیہٕ اگادٕہ۔

بوہ دٕہ بٕرٛوٗر۔ اُمس شپر ہتہ کرٕ کتھ۔ دِ سانین نعرٕن جواب۔

خانہٕ دار۔ کٔس جواب؟

سوہ دٕہ بٕرٛوٗر۔ چاٮ۪س گرٛس گگرٕ ژٕاو۔

بوہ دٕہ بٕرٛوٗر۔ منزٕلی زنکس ووٹ ژٕاو۔

منزٕلی زنکہٕ۔ ہتھو ہتہٕ یاد؟

سوہ دٕہ بٕرٛوٗر۔ آ۔ سون نشانہٕ چھےٚ گگرٕ۔ یوٚدوٕے ووٹ ژٕاوکھ نہٕ
ہیوتےٚ ہیو آسی پتےٚ۔

خانٕہ دار ۔ تہٕ کیا گوٚ ؟

بجہٕ دٕہ برٛوٗر ۔ تہٕ گوٚ چانِس گرٕس گگر تہٕ گگر تہٕ سانہٕ برٛارٕہ دورنےٚ ہیٚرہ

بوٗن تَشکر ہیوٚتھ ۔ دٕ رٕہ پیہٕ ۔

(خانہٕ دار رٕہ پیہٕ دِوان)

خانٕہ دار ۔ توٚہیہ ٹُکرٕہ تھٕچھہ ۔

مٔنٛزلہ نِکہٕ ۔ ییٚتھ تہٕ مَشیتھ گژھی ۔ پنداہ رٕپیہ نوٚہ مَو تہٕ باقی پچھےٚ ژھبتےٚ

نِشہٕ سون امانت یُوٚ تام تہٕ اسہٕ ووٚٹ ترٛاوٕکھ ۔ پکوٚ سائے ہے ۔

سموٚدٕہ برٛوٗر ۔ چانِس گرٕس گگرٛ ژاو ۔

بجہٕ دٕہ برٛوٗر ۔ منٛزلہ نِکس ووٚٹ ترٛاو ۔

(دِی وَنان ترٛینوٚتے نیران)

خانہٕ دار ۔ یہ گوٚ گنہٕ کار ۔ بہٕ ژُزٕہ ناوَن وُنی سورٕےٚ شہر ۔ سارٕی لُکھ

اسی گژھو یٔتھی وَنیہ رازٕس فرٛیہ یادی ۔ ییٚتھ انصافکِس

راجس منٛز تہٕ آسیا اسہٕ سیٚتی نا اِنصافی ۔

زٕ مَسخرٕہ ۔ (دنگو منٛزہ نیرِتھ) اسی تہٕ چھِہ ژینےٚ سیٚتھ ۔ دوٚہ سون

تہٕ بوزٕہ کانٛہہ ۔

خانہٕ دار۔ وٕلِو پِکو۔

بڈٕ مسخرٕ۔ مگر تتہِ کیاہ وَنو رازَس؟

خانہٕ دار۔ بہٕ ترأوِ میٚہ پیٹھ۔ بہٕ وَنس پانے۔

ژٕ مسخرٕ۔ پِکو۔

(نیران۔ پَتہٕ تِم پردٕ ووہ تھان تھوٚد بیٚنہِ رازٕ دربارُک سپن پوان۔ وزیٖنہٕ گیٚنتہِ وزان۔)

عَلم بردار۔ ہشیار۔ خبردار۔ اِنصاف چھ گنٹا چھ وزان۔ اِنصاف کہِ دربارٕ رازٕ لاگن دربار۔

رازٕ۔ (اندر اَژان۔ ژٕ وزیر چھس سیتی) اے عَلم بردار یہ کُس چھ اِنصاف مَنگنہٕ آمُت۔ گژھ کرون دربارس منٛز پیش۔

عَلم بردار۔ جناب حُکمس سپدِ تامیل۔

(نیران)

رازٕ۔ اے وزیرو یہ کُس آسہِ یُس اِنصاف پژاونہٕ موکھ چھ گنٹا وایان؟

بوڈ وزیر۔ اے انصافکہ راژہ شاید چھُ عوامس کُس تانی تکلیف ووُبت
اَوَے چھُم لُکن ہِنْد شور ہیوٗ کنن گژھان۔

لوکُٹ وزیر۔ ییٚکیاہ وُچھو داراہ لُکھ چھِ یورِ پکان۔

(عَلَم بَردار تہٕ لُکھ اَژان)

لُکھ۔ (ییٚکجا) اے اِنصافکہ راژہ چون پُرتَوٗ پوٚشن اَسہ بیہہ اَندہ
وَند۔ (بوٚن نمان)

راژہ۔ وَنِو تُہہ ہیہ سیٚہتھ کہ سِہ بے انصافی چھِ سپزمژ؟

خانہٕ دار۔ (مُکوٚ منزہ بُروٚنہہ کُن یِتھ) اے اِنصافکہ راژہ ژییے گوٚنے
وُنہ کنن ژ چانی کینژہہ اہلکار کَتھ بد دیانتی کَر چھِ لُگی متو۔

راژہ۔ کُس اہلکار چھُ سُہ ییٚمہ لُکن پیٹھ چھُ ظُلُم کوٚرمُت تہٕ اَسہ
چھَنہ خبر۔

لُکھ۔ جناب منزِلی نِکہ!

راژہ۔ ہو؟

بوڈ وزیر۔ سُہ چھُ تہٕ سون کانہہ اہلکار۔

راژہ۔ تُس چھُ اَسہ من پسند کام کرنہٕ خاطرہ اجازت دِتمُت۔

گگر مارنہٕ خاطرٕ۔

خانہٕ دار۔ جناب تِمَو تُل تِہنٛدِ حُکمنا مَک سیٹھاہ ناجایِز فایِدٕ۔

رازٕ۔ اچھا! تِمَو کوہ سیٹھہ حماقتھ چھِنہٕ کرٕمژ۔ آسہٕ آیوو شہ سیٹھاہ
چور تہٕ پھیور لگنہٕ۔ تِمَو کُس ظُلم کوٚر تہٕ بہ سیٹھہ۔

خانہٕ دار۔ جناب گگر مارنٕکہِ ہیتہٕ اوس شہ برارٕ گرٕن منٛز تراوان۔

رازٕ۔ تِمہٕ سیٹھہ کُس تکلیف دوت تہٕ بہ۔ بلکہ کرٕن برارٕ گگرن
ہٕنٛز شِکار۔ تِہنٛد مال وجاداد روٗزٕ ہے محفوظ۔

خانہٕ دار۔ تہٕ جناب اوس رُت۔ مگر تِمَو کوٚر تِکَن نِشہِ رشوت حاصل۔

رازٕ۔ اَچھا! یہِ کیتھہ کنٛز۔ اَسہِ چھہ تِمِس سیٹھہ نہٕ سرکارک اہل کار
اَسہِ دِیٚتی ہیتہِ۔

ہوگُٹ وُزیر۔ نسہ دِہٕ برٛور تہٕ بہ دہٕ برٛور۔

خانہٕ دار۔ جناب کیاہ وَنہٕ۔ رُم جناب پرٕ گگر ہیتھ پوان تہٕ تِکَن ہٕندِین
مکانَن منٛز تراوان۔ یتہٕ وَنان زٕ گگر ژاو کُنِس تُل تہٕ شہ
رٔٹہٕ موہ کھہ پئیہ کنٛ لِبراٹھن۔ جناب کنٛ پٕرژاٹہٕ سیٹھہ چھہ مکانٕ
وسو پینک اندیشہ روزان۔ لہٰذا کُس مکانہٕ مالِک دِیہ ہے

تمن پننہ بۄ مکانک کئٹ پڑاٹھۍ۔ جناب سعدپہ بڑور تہٕ بودہ بڑور

اُسی صرف رہ پیہٕ دۄصۄل کرٕتھ کئٹ پڑاٹھنہٕ نشہ پمہٕ ہیز

کران۔ ورنہٕ انان گکن تنگ۔ بڑارہ آسہٕ ہیرہ بوہن مکانس

گردش کران۔ کھین خوردنی کھیوان تہٕ باڑن عاجز انان۔

راژہ۔ ژتے نیش کس ثۄ بوات چھ زٕ سعدپہ بڑور تہٕ بعدپہ

بڑور اُسی رشوت حاصل کران۔

ٹکومنڑہ اکھ فرٕی یادٕی۔ جناب تہٕ وۄنہٕ بہٕ۔ بہٕ چھس گرٕ یٔاس۔ ہتے اوس دانہٕ لوٗنتھ

بنہٕ تھوومت۔ تم آم ترٛیشوے شام وقتن تہٕ لگم ونہٕ زٕ

گگرٕ چھ دال بنہٕ تل۔ دال بنہٕ زنموے چھکرٕتھ یۄ تام نہٕ گگرٕ

اتہٕ لگن۔ جناب بہٕ کیاہ کرہا۔ میانی سارے کٲم اُس

کوہ اِ گژھان۔ دوہس اوسس بنہٕ کران تہٕ شامن اُسم

گگرٕ ہیتہٕ لہران۔ پوٗرہ پنژاہ رہ پیہٕ درٛاتھ تچھ ہم نتھچہ۔

باقی فرٕی یادٕی۔ پی جناب کوٗ دکھ اسہٕ سیتہٕ تہٕ۔

راژہ۔ اے وزیرو۔ تہٕ ہیہ چھنا اَمِچ کینہہ خبر۔ یہ سوزٕسے کتھ کنہٕ

سپدٕ۔

بوڈ وزیر۔ پادشاہم اَسہٕ نِش. چھِنہٕ وُنیک نام کانٛہہ شکایت آمٕژ۔

گکھہ۔ جناب اَسہٕ اُس پانہٕ واٗنی کاہِن راٗوِمٕژ گاو۔ اُسیٚ اُسیٚ

اَکہٕ اَکہٕ اُمی رُشوت خوٗرہی ماٗرِی مِیتہٕ مگر اَسہٕ اوس نہٕ اتفاق

سمان نہٕ تِمہٕ ہِہٕ نِش کرہاو شکایتھ۔

راژہٕ۔ اے وزیرو ! مٔژلی نکہٕ تہٕ نہٕ اہلکار گژھن یتیمی دمہ حاضِر

دربار سپدٕنی۔

خانہٕ دار۔ جناب تِمو چھُ ٹینھٹہٕ کمشنرِی ناوک دفتر قائیم کوٗرمُت۔ اَمی

ناوٕ رِمہٕ بیہٕ وُگراوان تہٕ بلا دسپد چھکلہٕ ہِیوان۔

راژہٕ۔ اَچھا ! یِتہٕ چھا سپدٕن !! یُتٕ جرُم سپدان تہٕ اَسہٕ چھِنہٕ

خبر نہٕ۔

(دوٚیمہ وِنگہ کنہٕ مٔژلی نکہٕ پوسمتوٗرٕن

لمان اژان۔ اَمِس سیٖتہٕ چھُ اہلکار سیٖتھ

بٔرُور تہٕ بوچھ بٔرُور سرکاری وردی مٕژ

اَژان۔)

مٔژلی نکہٕ۔ کرُو نور !

ژٕ اہلکار۔ ہلاہل۔

منزٕلہٕ نِکہٕ۔ بیٚیہٕ زور!

ژٕرِ پیشوٲے۔ ہلاہل ہلاہل ہلاہل۔

رازٕ۔ یہٕ کُس چھُ؟ یِم کیٛتہٕ چھِ ہلاہل کران؟

منزٕلہٕ نِکہٕ۔ (بوستوٲرٕ اَتھ شٕرٕ ترٲوِتھ) پادشاہَم۔ بہٕ چھُس منزٕلہٕ نِکہٕ دربارَس منز حٲضر۔ نوم چھ گگرٕ لچھن ہندی ستھ

بوستوٲرٕ۔ بہٕ چھُس وونی تُہندِ سرکارٕچ ا ۶۰ ازٕک حقدار۔

رازٕ۔ اے منزٕلہٕ نِکہٕ! پنُن حق ژھارنہٕ برونٛہہ چھکھ ژٕ یِمَن گَکَن نِشِس جواب دِیُن؟

منزٕلہٕ نِکہٕ۔ جناب کَمہٕ کیٛتہٕ ہُنٛد؟

رازٕ۔ ژٕ چھُے یِمَن پیٹھ ظُلُم کوٚرمُت۔ رِشوت روٚٹمُت یِم چھِکھ ژٕ سٕے گگر مارنٕچ بہانہٕ تنگ اَنِ یِتھ۔

منزٕلہٕ نِکہٕ۔ جناب مےٚ چھا جوابَن کیٛنٛہہ عرض کرنٕک اجازَتھ۔

رازٕ۔ وَن ژٕ سٕے کیاہ چھُے وَنُن؟

منزٕلہٕ نِکہٕ۔ جناب یِمَن نِشہِ آسہٕ بہٕ ضرور جُرم وار۔ مگر مےٚ چھُ پنُن

دِل صاف۔ مےٚ کۄر پننہٕ کامہٕ سیٹھاہ نیک نیتی سان۔ مگر مےٚ

سیٹھہٕ پیٹھ زٕ سرکارٕکۍ اہلکار آسی تِہنٛدٕ اُس نہٕ مینیٛ یِنس کارَس

سیتھ کانٛہہ دلچسپی۔ لہازا اگرٕ یہٕ رٕہ پیٹھ وگراونہٕ خاطرٕ

مینیٛ یِنس کارَس منٛز ژھٕل ورتاونہٕ کار۔

لوکُٹ وزیر۔ کیاہ ژٕ چھکھ سۄ دٕہ بڑاکِس نہٕ بۄ دٕہ بڑاکِس پیٹھ اکِھ

تجنیسِر کھاران۔

منٛزِل زِنکہٕ۔ بلکل جناب۔ یِہنٛدٕ اُس نہٕ گگر زٕٹٕنس نہٕ گگر مارنَس سیتھ کانٛہہ

دلچسپی۔ یُلی کہ اُسی ییٚنے مارنک سنٛز کران۔ لہازا رُوٗد نہٕ مےٚ

کانٛہہ چارٕ اَمہ سِوائے زِ بہٕ کرٕ یِہنٛدٕ سیتھ سمجھوتہٕ۔

بۄڈٕ وزیر۔ کَس سمجھوتہٕ؟

منٛزِل زِنکہٕ۔ زٕ رٕہ پیٹھ وگراونہٕ خاطرٕ یِم ژھٕل یمہٕ ورتاوی بہٕ روزٕنہٕ تِمَن

سیتھ بانٛج بٹٕی کران۔

راژٕ۔ گوٚ ژٕ چھکھ یہ تسلیم کران زِ ژٕ تےٚ کۄرُکھ رشوت حاصل

ژٕتے کۄرُکھ گکن ظُلم۔

منٛزِل زِنکہٕ۔ جناب مےٚ کۄر پالسی!

بوڑو وزیر۔ کوسہ پالسی ؟

منزلی زکھ۔ زِ گگر تہٕ ہین ماریٚ ! لچہ تہٕ ہین سعہ میراونٕ۔ رازہٕ ہینٛدہٕ حکمک
تہٕ سپدہٕ تامیل۔ یہ سپدہٕ سرکاری اعزازک حقدار۔ نوم
زِ اہلکارن تہٕ روزٕن خوش تہٕ شیانٛز کام تہٕ واتہٕ ہینٛدہٕ مدتہٕ
سیتہٕ اَند۔

رازہٕ۔ مگر تکن یُس تکلیف آو واتناونہٕ تمیک جرموارکُس چھُ؟

منزلی زکھ۔ جناب نوم زِ سرکاری اہلکار۔ سعہ دٕہ بڑور تہٕ بعہ دٕ بڑور!

اکھ۔ جناب یمہٕ رٕچھ اَسہ نشہ رعہ پیہٕ۔ نقد رعہ پیہٕ !!

زِ اہلکار۔ جناب اَسہ چھہٕ جُرم وار۔ جناب اَسہ چھُنہٕ کانٛہہ خطاہ۔

لوکُٹ وزیر۔ بکواس بند! اَکھ اَکھ کرِو پننہٕ صفائی پیش۔

سعہ دٕہ بڑور۔ جناب یوٚتام یتھ دربارس منز اوسُس توتام اوسُس سیٹھاہ
ایمان دار اہلکار۔ مگر ییٚلہ منزلی زکھس سیتہٕ گگر مار مُہمہ منٛز
لکو ہیوتُم مارہٕ واتل وَنُن۔ تمیک انتقام ہاہ ہنہٕ سعہ کھ وزنا وکر
سنٛے رعہ پیہٕ وِو صول کرنکر ژھل۔

لوکُٹ وزیر۔ (بعہ دٕہ بڑاُرس کُن) ژٕ تے کیاہ چھے پننہٕ صفائی منز وَنُن۔

.عه دٖہ برٛور۔ جناب ناو اوسُم تھوٚد۔ مگر اَتھ گگر مُتھہٕ منٛز دوو مےٚ تھوٚد
ناو۔ بیٚنہٕ دِپیام زِ گگر مار مُتھہٕ گرٕٛتھ جٔل جٔل واتِنہٕ اند۔ لہٰذا
کرٕم سارٕنی کھار مجبوٗر گگر ژٔھل بناونہٕ موہ کھ۔ تکو ہیٚتو ژٔھل
وٕلی وٕلی تہٕ گگر رٕٹِتھ کرٕکھ اَسہٕ حوالہ۔

تکھ۔ مگر تہٕ کوٚر نہٕ ساینہٕ پےٚ۔

سعدٖہ برٛور۔ کھارن کیٚت پیوٚ شستر تارٕہ موہ کھٕ پرٛیٛھ کرٕٹن۔ پرٛیٛھ
دفترس منٛز پیوٚ داراہ رقم خرچ کرُن۔ جناب اَسہٕ کھیوٚہ
کیٚنژھہٕ سوٗرٕ سے پانس۔ تٔژکر پیٚچھ پہٕ ہیٚور تانی واتناوٕن۔

داژٕہ۔ اے وٗزیرو یہٕ کیاہ بوہتان چھُ وٕنان۔ یہٕ کمن چھُ الزام
لاگان۔

نٕزٕ وزیر۔ ژٕ وَن صاف صاف ژٕ نےٚ کیاہ چھےٚ وَنُن۔
(تہٕ اَچھو سیٚتی کیاہ تام ہاوان)

عہ دٖہ برٛور۔ جناب یہٕ سعدٖہ براَر دوٚن تِمہٕ سیٚتی چھُ مےٚ اِتفاق۔

داژٕہ۔ مےٚ چھُ باسان ژٕ نےٚ ہیٚو تِمہٕ پنُن بیان بدلاوُن۔

عدٖہ برٛور۔ جناب مےٚ چھُنہٕ بیٚنہٕ کیٚنژھہٕ وَنُن۔

مٔنزِلی نکہٕ۔ جناب. بُتھ گگر مار مُھمِہ مٔنز نیرنہٕ سیٹھہٕ ہیوٚل مٔنے کأفی موقہٕ لگٕن

تہٕ عواہکو دأدی تہٕ مَسلہٕ سمجنٕک۔ مٔنے چھنہٕ وٕنہ مید نہٕ

یوٚدوے سرکأری اعزاز میلہ بہٕ ہیکہٕ لگٕن ہندہ خأطرٕ جان

انتظام کرٕتھ۔ یمہٕندی مَسلہٕ حل کرٕتھ تہٕ تہندی دُہ کھ دوٗر

کرٕتھ۔

راژہٕ۔ مگر اَسہٕ نِش چھکھہٕ تہٕ رشوت خوری ہُنٛد مُلزِم۔

مٔنزِلی نکہٕ۔ ہرگز نہٕ جناب!

بعہ دِہ برٛور۔ کِتھہٕ کٕنہ نہٕ؟

مٔنزِلی نکہٕ۔ جناب یُس کانٛہہ پونٛسہ لگٕن نِشہٕ آدہٕ ہیٚنہٕ سہٕ ووٚٹ نوٚہوٚ

دٕہ یوٚ اہلکارو۔ مٔنے نہٕ اَکھ پونٛسہ نہٕ۔ (خانہٕ دارس کُن)

بینکیاہ چھُہ یہٕ۔ اُمِس نِش چھنہٕ پنٛداہ روٗپیہ آمرٕژہ ہیٚنہٕ۔

تِمہٕ چھہ نوٚہوٚ دٕہ یوٚ اہلکارو نیمرٕژہ باگرٕتھ۔

خانہٕ دار۔ مگر دوٚ پیٚھمَ چانہٕ شیٚتھ چھَم اَمانت تۄ تام یوٚ تام نہٕ ژٕنے

ووٚٹ دِمے۔

مٔنزِلی نکہٕ۔ تِکیازِہ بہٕ ہیکہٕ چأنی جان ترجمأنی کرٕتھ۔ وَن ییلہٕ بہٕ مُنتخب

سَپدِ بہٕ ہیکاہ ژٕ تِمَس سرکارکہِ طرفہٕ اَمانت واپَس پرٛاوُتھ۔ییلہِ بہٕ انصافکہِ راجکُٮ نمایندہ آسہٕ۔

(خانہٕ دار ژھوپہٕ کران تہٕ گکن گن

وُچھان)

مٔنزٕلی نِکہٕ۔ اے انصافکہِ رازہ !! سےٚ کرٕ پننہِ صفائی پیش۔ نفوم نٕ جُرموار چھی ژٕ تِمے بُروٹھہ کُنہٕ۔ وَن سےٚ کُس اعزانہ میلہِ یا سزا؟

رازہ۔ وٗزیرو ! وُنو تہٕندِ کیا رائے چھےٚ؟

بوٚڑ وزیر۔ جناب سےٚ چھا مٔنزٕلی نِکس اَکھ سوال پرٛژھنک اِجازتھ؟

رازہ۔ پرٛژھیوٗس۔

بوٚڑ وزیر۔ یوٚدوَے یِم نٕ اہلکار کارٕ۔ ژوٗر اَسی ژٕ تِمے کیازِ کوٗرتھ نہٕ یہندِ شکایتھ۔

مٔنزٕلی نِکہٕ۔ تِتھ لگہٕ ہے وَکھ۔ بنیہِ یُس کانہہ اہلکار یہندہ جایہِ سےٚ سیٹھ لگہٕ ہے شُنہٕ کرٕ ہے یِمی۔

لوٚکُٹ وزیر۔ کیتھ کٔنہ؟

مۆزلی نکہٕ - اے انصافکہٕ راژہ !! ییٚلہٕ ییٚلہٕ لُکن ہنزِ بجأیی تہٕ پاپرجأیی
معہٕ کھ کانٛہہ نوٚو قونوٗن چھہٕ بنان یا کانٛہہ نوٚو دفتر چھہٕ بناونہٕ
یِوان - گوڈٕ گوڈٕ چھہٕ تِتھ سیٚٹھاہ وۄقار روزان مگر پتہٕ
چھہٕ تِمہٕ دفترکہ یا تِمہٕ قونوٗنکہ مُحأفِز تِمہٕ وَتہٕ کڈان - تِمہٕ
کِنۍ خلاف ورزی چھےٚ یِوان کرنہٕ - رُشوت چھہٕ یِوان قوٚبوٗل
کرنہٕ - سارِنۍ ژوٚرہ تہٕ ژوٚرِن ہُند تدور کھ چھہٕ اکی جایہٕ
پیپھٕ سیدان شوٚر ورٕع ۔

راژہ - کیاہ پتہٕ چھا سیدان ؟

مۆزلی نکہٕ - پادشاہم - پتہٕ یوٚدوۄے پزرس پیٹھ دِل دِنہٕ تہٕ پیٚتھس
کالس پزرِ پزہٕ تیتِس کالس دزہٕ عالمؔ - لہاذا جناب چھہٕ
انصافس سیٚتۍ سختی تہٕ بیٚنیہٕ سیٚٹھاہ منوٚرورۍ ۔

راژہ - یہٕ چھہٕ صحیح ۔

مۆزلی نکہٕ - جناب سےٚ چھہٕ یِمَن اہلکارَن سیٚتۍ روزنہٕ تہٕ گگرمار تِہِند
مۆزر تِمہٕ سارِنۍ ژھوپہٕ تہٕ وَتہٕ ہیٚچھ مۆنہٕ یِمو سیٚتۍ تِرونٛہہ
کُن ناکارگی ہُند تدور کھ پیٹھ کرنہٕ - تکیازہٕ بہ چھُس ووہنی

پھٕنٛدِس پٮ۪ٹھ کارِس ماہرٕ گوٗمت۔ بہٕ ہیکہٕ ٹکن ہٮ۪نٛز پٔز ترجمانی

کرٕتھ سماج دُشمن عنصر ختم کٔرِتھ۔

(ٹکھہ بانہٕ وائنی گیاہ تام کٔنہٕ شیٖنچھ کران)

ٹکھہ۔ اُسہِ دِمَو پننہِ ووٹ صنوٚرنٛور مٔنٛزلہِ ٹکِس۔

راژہ۔ اَچھا! توٚہہِ چھوٚہ مٔنٛزلہِ ٹکُن بیان بوٗزِتھ پُتھ مطمئن گامتہِ۔

ٹکھہ۔ صنوٚرنٛور جناب۔

راژہ۔ (ٹھوٗد وٕتھِتھ) تیٚلہٕ چھُس بہٕ سرکأری اعزاز مٔنٛزلہِ ٹکس دِنہٕ

خاطرٕ تیار۔ تہٕ نومُت دوان سرکأری اہلکارن پیٹھ الگ قونوٗنی

کاروائی کرٕنہٕ۔

دوشوٚے وزیر۔ پادشاہ ہم! مٔنٛزلہِ ٹکہٕ گٔژھ وزیرن ہٮ۪نٛزٕ کونسلہٕ

مٔنٛز پٮ۪ن رٕنہٕ۔

ٹکھہ۔ اُسہِ دِمَو اُمِس پننہِ ووٹ۔

(نعرٕ دِوان)

یہٕ گگرٕ مار حاکم کو ووٹ دو۔

(اُٹھو سیتہِ نیران۔ مٔنٛزیمُ پردٕ وَسان)

(بعان زِ مسخرٕ اَژان وِ نگو مُنزی)

جوان مسخرٕ ۔ یٖمہ اَلتھ زٕتوٕ یہ ووٹ تہٕ تھاوٕ یتھ چندس ۔ ہمہ چندٕ زٕتوٕ ہٕم ووٹ تہٕ تھاوٕ یتھ اَلتھس ۔ ووٹ ۔ ووٹ ہٕنہٕ گٔییہٕ کیا ہتام تماشہ وُچھنہٕ ۔ مگر تماشے سپُدنہٕ ۔

بُڈٕ مسخرٕ ۔ چانٕہ کینہ کیا گوٚژھ سپدُن ۔ پٔنزی سُند نرٕ ناہ ؟

جوان مسخرٕ ۔ ہٕنہ ۔ منزٕ لٕنکہ تہٕ بٔری ۔ گٔکھ تہٕ خوش ۔ چی تام چھوڑِ یہ تہٕ ۔

بُڈٕ مسخرٕ ۔ بہٕ کیاہ گوژھس کرُن ۔ بانڈٕ پانٕ تھر لاگُن ؟

جوان مسخرٕ ۔ منزٕ لٕنکس کرٕ زٕ ہے برخلافی ۔

بُڈٕ مسخرٕ ۔ اَسہ کوٚرہ تہٕ از تام ؟ یُس کانہہ آو تس کوٚر دوٚہے سدنجن !

جوان مسخرٕ ۔ وَچھ سا میٚہ چھے ننگان لاگمٕ کرنی بٔنیہ نہٕ کینہہ ۔

بُڈٕ مسخرٕ ۔ ووہٕ ووہٕ نی مَنگ دُعایہ خاطر ۔

جوان مسخرٕ ۔ کیا نہٕ مسخری کرٕکھ نا کینہہ ۔

بُڈٕ مسخرٕ ۔ ہے سہ کارٕ ہے چھُ میٚہ نرٕ وومت ۔

جوان مسخرہ۔ کیا زہ؟

بُڈہٕ مسخرہ۔ یتیہ زہ وۄنی چھنے مسخرہی بڈین ایوانن منز سپدان۔

جوان مسخرہ۔ اچھا!! مےٚ نہ خبرٕے! مَنگ تیٚلہٕ دُعا یہ خاطرٕ۔

بُڈہٕ مسخرہ۔ مُنگِو خدایس۔

دوشوٕے۔ یا رٔبی!

بُڈہٕ مسخرہ۔ کر گگرو تنگ اَنی!

جوان مسخرہ۔ سا رٔبی!

بُڈہٕ مسخرہ۔ یرٕ گگرن لار کرو۔

جوان مسخرہ (لکن ہندِ نیر نکہٕ درواز س کُن ہا وِتھ) ہیپارٔبی!

بُڈہٕ مسخرہ۔ ہنگر لاگِتھ ژٕ لوا سی۔

جوان مسخرہ (وِنگہ کُن ہا وِتھ) یپارٔبی!

(نیران۔ پردہٕ)

(ائند)

موتی لال کیموٗ چھہٕ ۱۹۳۳ء اندر زامُت۔
بی، اے کٔرِتھ گیہٕ بڑوٗدہ یتہِ ڈرامائس
تہٕ سٹیجس منٛز ڈپلوما کورُکھ۔ یمن چھُہ
کأشرس سٹیجس سیتؠ سِدٕ سیود تعلُق۔ واریاہ
ڈراماتہٕ لیکھِکھٕ تہٕ سٹیج تہٕ کٔرِکھ۔ یِم چھہٕ اکثر
لوٗکہ فارم ورتاوان تہٕ اکھ منٛز چھُ یمن
پوٗرٕ مہارتھ۔

"باز تلاش"